ترکونجل
رتن لال شانت

ترِٛ کوٚنٛجل

(افسانہٕ سوٚنٛبرن)

رتن لال شانت

نیہار پرٛکاشن

جوٚم

ترِٛکوٚنجل

(افسانہٕ سوٚمبرن)

رتن لال شانت

ترِکونجل : افسانہ سۄمبرن

چھاپ : 2002

کمپیوٹر کمپوٗزنگ : رِنکوٗ کول

مول : 100 روپیہ

پریس :

کتاب میلنہٕ نک پتاہ : ا۔ 904 ۔ سُبھاش نگر جموں۔

۲۔ کتاب گھر۔ مولانا آزاد روڈ۔
سری نگر۔

۳۔ کتاب گھر۔ کنال روڑ۔ جموں۔

TRIKOONJAL - Kashmiri Short Story Collection,

by **Ratanlal Shant**

D.T.P : Rinko Koul (Ph. 593311)

Price : Rs. 100

First Edition : 2002

Available at : 1. 904, Subash Nagar, Jammu.

2. Kitab Ghar, Molana Azad Road, Srinagar.

3. Kitab Ghar, Canal Road, Jammu.

Cover designed by Neehar Raina, New Delhi.

ژٕ کوٗنجل

رِشتن ہنٛدی یم کوٗنج

رِشتن ہِنٛدی یِم کوٚنٛج

مرد زنانہٕ تہٕ ژٕرٕیُم نفر سٕہ بیٛا کھ مرد آسٕتن یا بیٛا کھ زنانہٕ۔ سُہ نفر ثُھے ہُمن دون درمیان یوان چھُ یا درمیان نہٕ بلکہ ڈٕچھنٕ کھووٕری أندی پکھی آیہٕ گژاے کرُن ہوان چھُ یا چھےٚ تہٕ مسلہٕ چھِ پأدٕ گژھان۔ ہُمن دوٚنی ہِنٛدی یأتی نہٕ بلکہ ترٛیشہِ وٕنی ہِندی باہمی رِشتہٕ چھِ مُتأثر گژھان۔ بعضے چھُ مردٕ صحی وتہٕ آسان تہٕ زنانہٕ چھِ خود راہ گژھان گراٚ چھُ مرد پننہِ زنانہِ ہُنٛدِ رِشتٕچ ہأنکل پھُٹہٕ رأوِتھ غأر سمأجی فعلس منٛز آوٗر گژھان تہٕ گراچھُ یہِ ژٕرٕیُم نفرٕ ے صحی آسان تہِ کیازِ یہِ چھُ مردس یا زنانہِ گُنہِ کٹھِنہِ صوٗرتحالہٕ منٛز کڈنس مدد کران یُس تِمن درمیان بے بوٚروٚسہٕ کٕنہ یا مِزاجن ہِنٛدِ اختلافہٕ کٕنہ یا خبر کمہِ وجہہ کٕنہ پأدٕ گومُت آسان چھُ تہٕ تیٚمی تہُنٛز زندگی وولہٕ بور بنأوِنٛ آسان چھےٚ۔ موخصراتھ صوٗرتحالس چھِ واریاہ پاس تہٕ یہِ چھُ واری یا ہو زأوِیو کٕنہ وُچھنہٕ آمُت۔

زأوِیہٕ چھِ واری یاہ تہِ کیازِ لیکھن والین ہُنٛزٕ نظرٕ چھےٚ واری یاہ تہِ کیازِ یِم مسلہٕ چھِنہٕ سائنس سماجس منٛز موٗلہٕ تلہٕ انفرأدی مسلٕے۔ یِم چھِنہٕ صرف تِمن

نفرن تامے مؤحدؤ د روزان یم سیٚد سیؤ د متأثر آسان چھ بلکہ یم چھِ تمن تہٕ آوراوان یمن اتھ صوٗرتحالس ستۍ کہنۍ رشتہٕ باسان چھنہٕ۔ بالفاظ دیگر یہِ صوٗرتحال چھُ مرد تہٕ زنانہٕ یعنے دون فردن ہُند پرٛایویٹ مسلہٕ آستھ تہٕ سماجی عمل ردِعملک اکھ حصہٕ۔ اوے تہٕ ہیکو اسۍ یہِ وٲنتھ زِ اِنسانہٕ ہندِس اِنتہائی انفرادی عملس تہٕ چھُ کُنہِ نتہٕ کُنہِ سوٗتھرِس پٹھ اتھ عملس ستۍ کانہہ نتہٕ کانہہ رشتہٕ آسان۔ سُہ رشتہٕ کرِ تن فرد منظوٗر یا نامنظوٗر، تتھ سُہ نظرانداز کرِ تن یا پنُن ردِعمل دِی تن۔ شاعری تہٕ افسانس چھنہٕ طریقہ کارٕ ورأے تیلہِ کہنۍ فرق تہٕ کیازِ دوشونی ہُند خام مال چھُ یہوے اِنسان تہٕ امۍ ہندۍ رشتہٕ۔ شاعری منٛز چھُ صورتحال سمجن تہٕ ژینن والۍ سُند سوچ تمۍ ہندِ ذیہنی ساختک مُکمل تہٕ بلاشرط لیحاظ کران تہٕ سُہ رٔچھتھ تھوان۔ تمہِ خاطرِ چھےٚ شاعری مسلہٕ کینٛہ پوٗت ژھایہِ یا پوٗشید پانس ہُند پننہِ سمجہِ ستۍ اِظہار کران۔ تجربہ تہٕ تمچ سمچ پیٚراہ نرل تہٕ اوٗگرِ تھوٗگرِ آسہِ، تہٕ پتہٕ تجربک ژینن پننہِ منہ موٗن زبانۍ ہنٛدِس منہ موٗن گرتس منٛز یوٗتاہ اصلی (نہ کہِ زبانۍ ماتحت تہٕ ثانوی) روزِ تیوٗت چھُ شار وبرٛوٗن بنان۔ افسانک طریق کار چھُ رژھاہ مختلف یودزن مقصد تمیک تہٕ تی چھُ، یعنے پانس تہٕ پننہِ نبن رِشتن ہنٛز پننہِ سمج، یہُند پنُن گدُرن باوُن۔ افسانہٕ چھُ پننہِ سمجکۍ پیکر اندۍ پکھس منٛز ژھانڈان تہٕ یتھے لبان چھُ تم چھِ پتہٕ تسنٛز بوٗلی بولان تسندِ تجربک حال باوان۔ افسانہٕ چھنہٕ سماجس منٛز زبوان بلکہ افسانہ نگار ہندِس منس منٛز مگر تمچ خوٗبی چھےٚ یہِ کہِ سُہ چھُ اندۍ پکھس ستۍ افسانہٕ نگار ہندِ بن رِشتن اندرٕ ے زامت باسان یتھِ کنۍ شاعری اندۍ پکھِ چھِ صوٗرژ نش

وُنِش لِبُتھ تہٕ شاعِر ہِنٛدِ منٛک مُطلق روٗپ بٲستھ ہیکہِ۔

بہر حال رِشتہٕ، پانٛس سٟتؠ یا أندی پٔکھس سٟتؠ ..... یِم چھِ افسانٛک مواد بنان۔ بذات خود اَسی تِن رِشتہٕ کانٛہہ تہٕ معنے تھاوان مگر افسانٛک زاویہِ نظر چھُ تِمن مقصوٗد معنہٕ دِوان تہٕ تِم چھِ پرن واٲلِس تام تِمی انمانہٕ تہٕ انہارٕ واتان۔

کتھ اَس رِشتن ہنٛز تہٕ کیاز مِیانہٕ یتھ افسانہٕ سوٗمبرنہٕ منٛز چھِ یِم رِشتہٕ ٹاکارٕ پٲٹھی موٗجوٗد۔ "أچھر والن پیٹھ کوہ" کِمن افسانن منٛز اَسی یِیمہٕ قسمکی یعنے رِشتن ہِنٛد بن مختلف کوٗنجن ہِنٛدی افسانہٕ تہٕ تہٕ تِتھی تہٕ یِمن اندر رِشتو کھوتہٕ کوٗنٛجے سرس چھِ۔ تِمہٕ قسمکی افسانہٕ تہٕ لیکھی مےٚ یِم عنقریب مِیانہٕ ترٛیِیمہٕ سوٗنبرنہٕ "راوی متہ معنے" ہَس منٛز شامِل آسن بہر حال رِشتو کھوتہٕ رِشتن ہِنٛدی کوٗنٛج سرس آسنس پیٹھ کرَو تِمی وِزِ کتھ۔ شایع کرنٕکی وسیلہٕ موٗحدوٗد آسنٕکی وجہہ چھِ مِیانین سٟتؠ باجن تہٕ پَرن والین دوشونی خبرٕ اوٚے تہٕ سپزٕ یہٕ سوٗمبرن کم از کم وہ ؤری ژپری مُرتب۔ مگر بیٚیہٕ زٕ سوٗنبرنہٕ تہٕ چھےٚ تقریبن تیار تہٕ تِم سپدن عنقریب پیش۔ پنہٕ نین پَرن والین تہٕ نقادن نِش چھُس ووٚمید کران زِ زانٛہہ کأڑی سہی، پنٛنہٕ راے گژھن مےٚ نوازِش کران .....

رتن لال شانت

کرٛیشن

عزیزَن یُتھے کٕھُس منٛز قدم ترٛوو ژِھمبرٕ آسہٕ میچہٕ مٕژ۔ راجہٕ اٚس تارس پٮ۪ٹھ ژٲنٛکِس تیٖل ترٛاوان تہٕ تہٕنٛدی بوے بٔے کاکنٕز اٚسی اتھن کٕبتھ چایہٕ پیالہٕ ہٮ۪تھ۔ عزیزس گٔر ہٮ۪رٕن سَلام۔ تَس جواب دِتھ رٕوٗد عزیز رٕژِ کھنٛجہٕ تٔتی کھڑا زِ راجہٕ پھِرِ تَس کُن گَلہٕ تہٕ کہٕیں نہ تَے وُٹھ گُمہٕ ناوِ مگر تَمہٕ ترٛاوٕس صرِف ہیٚرِ بونہٕ نظراہ تہٕ ترٛاپور دانہٕ گُٹھ۔

گامہٕ بِکس کُنِس وانَس تَل ییٚلہٕ ٹانگہٕ رُکو، گامی گامَس زَن گیہٕ ترُے۔ سٲری دزایہٕ گُرومنٛزٕ تہٕ دس بُوٗسی تہٕ نالہٕ مُتی گٔری ہَس۔ عزیزنہٕ نظرٕ روٗزٕ دوٗرگرٕ کُن ژھانڈو دِوان۔ دوٚپُن دوٚ راجَن آسہِ نہٕ ٹانگہٕ صدا بٕوٗزمُت۔ مگر وونی تَسُند یہِ روٗخ وُچھِتھ گو سُہ ویٚشارژن۔

اِد؟ تو تہٕ کیاہ گو؟ ٹمٔ لاج گتھ۔

"بٕوٗزتھا؟ وَن پُہہ پٮ۪ٹھ یور واتہٕ نَس یٲت کال ٹانگس لوٚگ تہٕتس

کالس آسہٕ ہَن پنجابہٕ اَسہِ دہ گُزہ کَڈی مٕتیٕ۔" تِمیٕ وۄن ہُہرس گَن۔

ہُہر وۄتھس۔ "مےٚ چھِ پَے۔ تتہِ ماچھُ شین پیوان !"

"شین مےتہٕ پیٚیہٕ تَن۔ سفر چھُنا دۄریک؟ بَس ریل گاڈِ کۄر سۄن سۄن تہٕ اِد چھُنہٕ کتھ بوزان۔۔۔ صرف تہٕ چھےٚ "گاڈ"ہنز شری نہٕ پڑاڈن آسن۔"

راجہِ نِس بأیِس تہٕ بۓ کا کنہِ آیہٕ ڈٔلیل بوٗزِتھ اَچھ مٔژراونہٕ۔ زنانہِ پرٛژھو ولوتی رِنس زِ گاڈِ چھا پنجابہٕ شِرنہِ وایان مگر رِنی دِژس کھوٗنی کِلِ زِ دَم کر۔ راجہِ اُس کٔیاہ تام گرنہِ اور ترٛمژ۔ یتھے ریلہِ ہنز ڈٔلیل بوٗزن گُنی ڈال دِژن تہٕ ترٛ اپور۔ عزیزن دوٗپ زَن خبر کِژ لٹہٕ پنجاب گأمژ چھےٚ۔ فِکری چھُس نہٕ کھسان۔ وُچھ یِمَن بأژن دون کۄتاہ اشتیاق چھُ تہٕ ہو کٔیاہ چھےٚ درکہ رٔژتھ۔

تَس آو اُسن۔ پانَس سِتی دوٗپُن زَن تہٕ راجہِ سے وَنان اوس۔ خأر گرٛژھکھ کوٚت۔ سأرے ڈٔلیل یِیلہِ بوزکھ تہٕ ترپھٹی۔ پتہٕ کرہٕ ام نازارِ پارٕ۔

"کٔیاہ وۄنُتھ؟" ہُہرن پرٛژھُس۔ بیٚنہِ کۄرُن آلو۔ "وولے عزیزس انی چایہِ پیالاہ۔"

عزیزن دیُت نہٕ ہُہرس جواب مگر راجنی یہٕ ژھوپہٕ زَن ہیوٚنس وۄنی سیٚنی۔ مَتھ گوس تھوٚد وۄتھ راجس دِمہٕ پھبرن لونچہٕ تھۄھ تہٕ پانس بژونہہ کنہِ گرن کھڈاہ۔ پتہٕ پرٛژھس۔

"ریل گاڈِ ہنز شکل تہٕ تگہِ یے پرٛزِ ناونی؟ خاندانہٕ مٔنزٕ چھیے کانہہ اَکھاہ نبرٛ گومُت؟ شہرِ تہٕ اسلام بادِ ورأے چھیے خبر تہِ کم کم مُلکھ چھِ تہٕ گتہِ کٔیاہ

چھُ؟ کِنہٕ مامہٕ بُڈٕ ی بَب اوسہٕ ہے بیگارِ نیوُمُت کوٗت تام؟"

مگر تمی اوس اَپور ترٛونہٕ راجُن صرف روٗنۍ یوت وُچھمُت۔ بُمہٕ تالہٕ کھژٕ مژٕ۔ بتھی لبن وو شلُن، وُٹھن پٮ۪ٹھ اَسن تژاے ہش، اَچھ نژان..... بس اَکہٕ پھِرِ آسن عزیزس اَکھ نظر ژاوٕمژٕ۔ کتھ نہٕ اَکھ تہٕ کَرٕمژٕ..... تمیُک مطلب کیاہ گو؟

نوٚو سبز پھرن اوسن لوگمُت یُس پرُس کھاندرٕ پٮ۪ٹھ کُل دوٚیہٕ ترٛیہٕ پھِرِ ی لوگمُت آسہٕ ہَن۔ ڈال دِتھ اَپور ترنہٕ وِزِ آس پھرن دٲل کوٚٹھن ولنہٕ ہیوٚ، پوٚژِ لجِس ژھٹھ ہش تہٕ مَس لٔٹھر آس سینس پٮ۪ٹھ۔

امایہٕ جورٕ لا گتھ کیاز آس پٮ۪ٹھ مژٕ۔ تیلہٕ کیاز یہٕ ناراضگی؟ کِنہٕ بوے بۓ کاکنۍ اَسس پیتیمتھ۔ عزیز آو ژورِ ریتۍ پنجابہٕ تہٕ کھاندرٕ پتہٕ اَسن یم گوڈٕنچی لٹہٕ وُچھی متۍ۔ یمنۍ آسہٕ منڈٕ چھے مژٕ۔ نتہٕ اسے نوٚ مہارینٕ ہش پرتھ تہٕ شیرتھ چھے۔

تَس گو پانَس لیحاظہٕ تہٕ تھوٚد ہیوٚک نہٕ وُتھتھ۔ راجُن بوے بۓ کاکنۍ اَسس جوٚمہٕ چہٕ، امبرسرٕ ہٕنز، لُدیانہٕ ہٕنز، ریل گاڑِ ہٕنز تہٕ پنجٲبۍ ماٲلن ووژھبن ہٕنز کتھہٕ پرٛژھان۔ بیہٕ آسس زیر زیر دِواں زِ نوٚو ٹرنک کھوٚلتھ ہاو کیاہ چھے اَنمُت۔

نوٚو ٹرنک، نوٚو بسترٕ بند، تہٕ بانہٕ ترٛوِڈٕ تھوٚی عزیزنۍ ہہرن طاقچس پٮ۪ٹھ۔ نُنہٕ بُہرِ ی تھوٚن لبہٕ متۍ۔

سارِنۍ اَس کتھہٕ پٮ۪ٹھ نظر نپہٕ نپہٕ کرٛونس ٹرنکس کُن گژھان۔

خبر کم ہر اَسی اَتھ منز کھٹتھ۔ راجہ تہٕ اَس آمژ تہٕ بے کا کنہٕ نش پیٹھمژ۔
عزیز اوس کتھ کتھ کران ہٕرس تہٕ ہووری بایہ ستی مگر نظر نظر اوس راجس کُن
دِوان تہٕ ژرژان تسُند بُتھ۔ سو تہٕ اَس منزی منزی اِل آں کرِتھ زَن تہٕ کتھ
باتھِ منز شامِل گژھنچ کوشش کران باسان۔

ہووری بایہ ہنز کھنی کھنی کرنہٕ کنی گیو عزیز آماد ٹرنک کھولتھ ہاونس
پیٹھ اما پوز راجن یتھے امی وِزِ تھوٚد وۄتھتھ تہٕ اپزے ژاس کرِتھ کُنی ڈال دِژ
تَس لَج سِسر تہٕ توجہ ڈولس۔ تَمی اوس اَتھہٕ واسکٹ چندس تر وومُت۔ اَتی
بیوٚٹھ زَن تہٕ کُنزن چندسے منز گندنہٕ۔

راجہِ اَس پھٹیٹ۔ تمہِ زون زِ اِشارِ روٚٹن زِ کُنز مہ کڈ نبر۔

عزیزن ڈاج کتھ۔ یمَن روٚد بے ماَل پاَٹھی جواب دِوان
مگر دِل اوسُس دانہٕ کُٹھِ سبز پھبرنَس الوند۔ اَتی تتھ لارِتھ گژھان تہٕ اَتی
زاشری ہندی پاَٹھی وُلمنہٕ کھسان۔ گامَس اوس پوٚت وندہٕ شِکسکی پاَٹھی اگادِ
گومُت، شین اوس ربہ کژونہٕ تہٕ رلتھ ونہٕ آمُت، لگھ اَسی پشیمان ہوی، تھذ
کھرٕ اوٕ لاَ گتھ، ژادرِ پچھِ وۄلتھ تہٕ نارِ کانگرِ بھبن اندر رٹتھ بے پرٛھ موٚسس
وِدان۔ اَتھ بے رنگ ماحولس منز اوس نو بہارُک اکوے نیب۔ راجن سبز
پھبرن یتھ سہٕ کوم کرن یژھان اوس مگر بژونتھ کنہِ اَسس اَشناو ہتھ یمو
ووٚنی پتھ تل مُت اوسُس۔

راجَن کرنہٕ عزیزس ستی کتھاہ تہٕ کانہہ۔ صرف اَکس بینہٕ ہندی
پاَٹھی زِ وَتہٕ ماگوٚے تکلیف؟ وغارِ وغارِ .....

مگر عزیزس آسہٕ واریاہ کتھ کرنہٕ۔ راجہٕ اُسس واریاہ کینہہ بوز ناونی تہٕ ووٚتہٕ اکھ یتھ بڑ وُٹھس پانس ستی پنجاب نیہٕ ہیس۔

راجُن بوٗے اوس بڑ وُنٹھ کنہٕ ہیتھ چلمہٕ پھوکھ پھوکھ دِوان۔

عزیزن کوٚڈ چندہٕ منز اتھہٕ نبرٕ تہٕ نلۍ چس تھپھ کرِتھ بیٛوٗٹھ بے دلی سان دام دام دِنہٕ۔ راجن اُنۍ چاے مگر کلامہٕ کوٚرُن موخصر۔

راجہٕ نِس باٚیس ہٕۓ کاکنہٕ یتھے تسلاہ گۓ زِ یہٕ مُژراوِ نہٕ ٹرنک کینہہ، تمو دوٚپ بتہٕ کھمو تہٕ سُلی شونگو۔ پگاہ صُبحٕۓ چھُ گرٕ گژھُن۔ راجن کرٕ یونکھ سخ زور مگر بوٗے ووٚتھس:۔

"وٗنِس تام اوس اَسہٕ فرض ژےٚ نظر نظر دِنی۔ وۍ اوے ژےٚ خاندار تہٕ وۍ کیاہ چھُ اَسہٕ بیٚتہٕ کرُن؟"

بتہٕ کھیتھ کرے یہٕ راجنہٕ ہٕۓ کاکنہٕ بیٚیہٕ اکہٕ لٹہٕ کوٗشش زِ عزیزٕ ما نرمہٕ مگر پیٹھے دِتُس راجن دب:۔

"وۍ ہے چھُ تھوٚ کمت۔ شِنأے گیا اَتھ بانہٕ ہَل وتہٕ۔"

عزیزس گُن اوس اِشارٕ صاف۔ یتھ نہٕ ہرگزٕ ٹرنکہٕ مُژراوِکھ.....

تمۍ ژھُنُن نوٚس مہراز ہِندۍ پاٗٹھۍ کلہٕ بون گُن، تھوٚد ووٚتھ لوتی تہٕ توٚراپور گُژھ۔

لیف کوٚژھبن پیٹھ تہٕ کانگر زنگن منز رٹِتھ بیٛوٗٹھ عزیز بسترس پیٹھ شاندس ستی ڈوٚکھ دِتھ۔ خشمہٕ سان کلہٕ بون گُن ژھنۍ تھے پژھُن راجس:۔

"یم کرے پیٹھ چھے بیٚتہٕ ڈیرس ہیتھ؟"

راجَن پھیڑ ہور کُن بتھ۔ "توتہِ بوز ڑ آہبس از ریتی۔ لچہ ٹاس کدٔتھ اوسہِ ہبس وڑامت۔ خودا تعالا تھوِن میانبن بایَن بۓ کا کہِ نبن صیحتہِ بدن۔"

وَنان ونانۓ ہیٚتِن راجَس اُش گنٛڈ تِہٕ۔ اَمہِ خاطرِ اوس نہٕ عزیز تیار۔ اَمہِ بروٗنٹھ زِ سُہ ونہِ ہیس کینٛہہ بیٚیہِ وُڑھس:۔

"ژےٚ کڈٕنۓ جُمَن گل۔ پنجاب گوٚژھنگی چکہٕ چاون مشرووٗ ے سوٗرے..... پوٚت نظر تہِ دِڑتھ نہٕ نیرنہٕ وِزِ....."

راجہِ اُس یہِ زَن تہِ لبن ونان۔ پتہٕ ژھٔنٛ گلہٕ یون کُن تہٕ شرارتہٕ سان وۄنُن:۔

"تمُس کیاہ اوس؟ بیٚتہِ کُس تہٕ کیاہ اوسُس یتھ راُچھ کرِنۍ أُسس۔ ٹبر پکہٕ نوٗون ہتہٕ۔ میٲنۍ پاُٹھی ماگو حاُران تہٕ واُران؟"

عزیزس تۄر فکرِ زِ راجَس چھےٚ بڈٕ عدالتھ لاگنہٕ تہِ یہِ چھُ ڈُسرلا بۓ۔ مگر جواب تہِ اوس تَس ڈیُن۔ یِی اَمہِ وِزِ بتھِ اُس تہٕ تی وۄنُن۔

"ژٕ کہےٚ زِ گیکھ حاُران تہٕ واُران؟ خودا ۓ رٔچھی نۓ۔ ژٕ کیاہ جنگلس منٛز اُسہِ مکھہٕ تڑ اُومِٕ؟..... " عزیزس آیہِ رژھاہ ہمتھ تہٕ کلامہٕ تھوٗون جاُری۔

"اپارِ رمضان کا کنہٕ۔ موغل دبد یپاُری ..... یہنٛدی شُری مُری ..... دوشوے یڑھ پڑھ دار ہم سایہ ...... یتھی ہم سایہ سوٗزِن اللہ تعالا سارنۓ....."

عزیزن وُچھ راجہٕ چھِ ژھوپہ کرِتھ کھور نمس کُن مُدٕ ے گنڈِتھ وُچھان تہٕ اَتھ اتھ چہٕ منزٕ ی مِہ اونگجہِ ستی زلان ہیوٗ بلبِ۔ زَن یہٕ سہٕ راجس زانہِ.....

تمُ تھوٗ دلیل جاری۔

"ژےٚ کیٚہہ گرس منز اوسٕے داں پھوٚل مُنتھ، وارِ اندر سبزی ڈوٗر لاگتھ، اولو تہٕ مونجہِ کھوڈس برِتھ، خرچہ باپتھ پونسہٕ اَتھس منز..... دپو گامکی ماچھِنہٕ سوکھس دوکھس اکار بکار یوٚن..... مےٚ کیاہ، خوداے چھِن، کانسہِ ستی راوٗ رمُت چھا؟"

ووٚنی بیوٹھ عزیزٕ سیوٚد راجس بُتھس وُچھنہِ، تلاہ کیاہ باوتہٕ ہُباوچھس ووتلان۔ دوٚپُن ونی کیاہ ونہِ.....

"دسگرِ کرِن سارِنےٚ رُت..... مےٚ شیٚہلو وُکھ اَتھ..... نتہٕ اَسس کُنہٕ تہٕ پرٕ ژھینٛی....."

عزیزس باسو اَکھ مرحلہٕ زیوٗنم۔ اَتھ زرٕ ئڈ نس پنہٕ نین اَتھن منزٕ تہٕ پرٕ ژھنس:۔

"ژےٚ کیاہ پرٕ گی اَسیہِ کُنہٕ؟"

"مےٚ کوسہٕ پرٕ گی اَسم۔ رمضان کاکہ سیٛلہِ بازر کھسہِ ہےٚ ماز پاو، چایہِ چھٹانگ یا ٹُنہٕ سیر اوسم والن۔ موغل دیدِ ہُند نبرٕ آیو وپشہِ پیٹھ بون لاینہٕ یُتھے اَسہِ شینی والنہِ کھوٚت..... خبر کُس بتہٕ کال آم بُتھِ..... پھبرن گوس یکلس بند، الوندگو تہٕ کمہِ کشالہٕ وولکھ..... زوٚ بچو بچور....."

راجن ہیتر ناوِ ہیۓ ہیۓ گامہٕ کین ہندی کارنامہٕ وَنِتھ۔

عزیزن ڈاج گتھ۔

"بہٕ بچوس یُہس شیٖنہٕ کُتھ کار نِشہٕ..... دپَن یُہس کھوت شیٖن

کلُمن.....؟"

"خوداے رٔچھی نیِوٚ۔" راجن موکلاوی عزیزنہ اتھو منٛز پننہٕ اتھ۔

"یُہس ئژ کول تہٕ۔ پتہٕ اَسی ہبر گامہٕ پٔتھ آب سارن..... ناگہٕ

پٔتھ..... سارٕ بچارٕ اَسم نہٕ ہُنٛس اتھ تہٕ دِوَن لاگنہٕ۔ دپن اَسم وُنہٕ چھی مانٛز

گُلی....."

دولہٕ ترٲوِن عزیزس نظراہ زِ اَمِس گواگتارٕ کِنہٕ نہٕ۔

عزیزن ڈاج بیٚیہٕ گتھ۔

"امبرسرٕ کیاہ بِی بوڈ آبہٕ تلاواہ اَکھ۔ ییٚمہٕ بوزہٕ تہٕ ہبر گاملکی ناگہٕ

ساساہ۔ منٛز باگ چھُس زٔو۔ تتھ پٔٹھ سِکن ہُنٛز بڈ درٕم سال۔ سونہٕ سُند قبہٕ

گُرِتھ۔ تتھ چھِ وَنَن دربار صاب۔ آب صافِ پاک..... کیاہ وَنے دِلس

گُس ارام چھُ تتہِ میلن گژھن بُوزِتھ۔ دوہے چھُ زَن جیٚشنہٕ آسن....."

مگر راجس زَن اَس نہٕ امرتسرس ستی کانٛہہ دلچسپی۔ تَس ئژ زیرٕ ے۔

"رێشِ بابہٕ صأبنہِ ییٚلہٕ دورُس اوس دُنیاہ آوٕ ژُہتھ۔ ستن دوہن

ژھینٛز نہٕ وتھے۔ گام اندر رٔودنہٕ شُرتہٕ گرٕ....."

عزیزٕ تہٕ آو دولہ سنٛس دورِچ شیٚچھ بوٗزِتھ۔ کیاہ تام دپیون پزٕ ژھس زِ

راجہِ وٲژھس:-

"بہٕ آٮ۪سس بڑونٹھے بیمار پے ہٕژ..... تژێش پلہٕ ناوٮ۪س رٕوٚ دٕم نہٕ

کاںٛہہ....."

عٔزیزس گو دم۔ راجن بُتھ باسیوس شُس گومُت۔ کنہٕ پھٔرِ لیڈر ریمٕژ،

اُچھن پھٔٹکھ کھٔتِ ہٕتٕ۔ خطاوار اوس پانہٕ..... کلہٕ تژِ وٕن بیٚیِس منٛز تہٕ پرٛژھ نس:-

"ڈاکٹرس ہٕسکھ نے گاہٕژ۔ بوزہٕ پورنیے سرکاری حکیم صاب بیٚہہ ون

چھُ....."

"نٔبر بیہ ہیم ہٕتٕ۔ مگر سہٕ اوس شہر وٕ تھمُت۔"

عٔزیزس آو نہٕ وُنی کٔس نٔبرن ذکرِ خوش۔ تٔمی کٔڈ کانگرِ نبر۔ سو اُس

وُہان راجن تہٕ کٔڈ کانگر۔ سو اُس ژھبتہٕ گاہٕژ۔ راجہٕ ہیٚتھ اوٚنگہٕ جو ہٕتٕ سوٗرس

زَن رِگندنہٕ..... عٔزیز اوس ژبتہٕ وٕترِس دوٗنژھ دِوان۔ اُتی پیوس یاد۔

"جُمن یوٚڈ ہیوٚ لونڈہٕ کمالہٕ کیا بی پھو ہتہٕ سخ بیمار..... بیمار کیاہ پیوٚ،

کھواڑ پیٚٹھ آو بون لایِنہٕ۔ ڈٔسی لس اوس سیرِ پلہٕ ناون تہٕ کھور ڈوٗلس۔ بُتھی کنٛز

آو وُرکاونہٕ۔ شُکُر خودائیس میٚژ ہٕنس پیٚٹھ آو لایِنہٕ تو تہٕ پھٔٹس نٕر..... اِدِ متہٕ بوز

تہٕ..... کارخانہٕ گو بند..... ٹھیکہٕ در تہٕ سأرِے افسر آیہٕ دون۔ ہسپتال واتہٕ

نوو بٔڈی صُبحن پتنہٕ گاڑِ منٛز..... پلاجہٕ خأطرِ دِژ ٹھیکہٕ دٲرن جُمس روپیہٕ.....

خاتہٕ دِتکھ تسلاہ....."

بوزان بوزان ڈوٗل راجس بُتھس رنگ تہٕ عٔزیزن کھأر تفصیلن

زیادٕے رژنا۔

اُخرس تھوٗن اتھٕ راجس پھٔکِس پیٚٹھ زَن امرتسرِ بازرٕ منٛزی سأرٕس

کڈمٕژ آسن تہٕ وتہٕ تماشہٕ ہاوان اوٚسُس۔

"کیاہ ونٕے تِتھی بٔڈی بٔنگلہٕ..... پانژھ پانژھ ستھ ستھ پور۔ نظرٕ چھنہٕ یوٚر پلان۔" تہٕ بییہٕ آو پنہٕ نس موضوٗعس پیٹھ:-

"پنجٲبی موٚزٕ وٚر کیابٲ چھنہٕ سیرٕ نٔکھی سارن۔ بوٚنہٕ پیٹھ ہیوٚر تام چھِ کھواز ڈٕندبن پیٹھ نفر بہن تہٕ سیرٕ اکھ اکس کُن لاین یوتام وُچھن سیرٕ ڈیر ہیوٚر رواتن چھُ ..... بییہٕ کتہٕ چاے تہٕ تموکھ..... بتہٕ میوٚنڈاہ کھبتھ اُسی صُبحاٮ نیرن۔ یڈٕ برٕتھ تہٕ اُسی کھوٚن تہٕ کیاژٕ شامن تام اوسنہٕ کہیں بٹن....."

راجن تُج ووٚنی گوڈٕنکہٕ پھرٕ عزیزنس بتھس کُن ژُکہٕ سان نظر تہٕ کیاہ تام ژرژنہٕ پیٹھ۔

"خاتٔ اُسوا توہہٕ تہٕ بتہٕ رٕنتھ دِوَن؟ ڈیر اوسہٕ ناجمہٕ نی کوٚرمت؟"

عزیزس زن باسیوٚ باز اُتھس منٛز یوان۔

"بتہٕ اُس سوے رٕنتھ دِوَن مگر ڈیرٕ کیاژٕ کرٕہا اوٚ جمہٕ نہٕ۔ تَس کُس کوٚنش خانہٕ اوس بیٚتہٕ اَسہٕ تہٕ روزنہٕ دِیہٕ ہے؟..... بتاہ اُسِس کھوَن تہٕ پاتہٕ شاہ ہٕندی پاٹھی عاش کرن....."

عزیزٕ زن ووت رژٕ کھنڈِ واپس امرتسر مگر راجن اوٚن جل خابہٕ منٛزٕ کڈِتھ۔

"یہٕ کماون اوسکھ تہٕ اوسہٕ کھا خاتی حوالہٕ کرن؟ تَس ہو چھے لوکٹس کٹِس ژرٕ خصلتھ۔"

عزیزن ترووٕ اُسن۔

"چور ہے زون تھس تہٕ کوتاہ۔ یہٕ زانِن نا کرِٕ مہٕ؟ تالہِ کنٛز اوس

مائلس ماجہِ کڈن۔ یہِ کماون اوس تہِ اوس اپاری وُڈاون۔ مائلس نہٕ ڈنبری تہٕ

ہاون..... سئلیما اوسُس ژامُت..... خأت اُس بُتھ بُتھِ دِوَن زِ پرِ چھم

پیون۔ مگر بہٕ کیاہ سنا کرِ ہاس؟ روپیہِ ژتجی اوسہٕ سس ریتٕ حوالہ کرن تہٕ کیاز

تی اوس فأصل گومُت۔ پتہٕ اوسہٕ سس رتبس کلس پتھ ڈوٗنی پھٹراون....."

"ژتجی؟؟" راجس ژٕج کژکھ نیرتھ۔

عزیزن کوٗرُس یورِ اشن۔ دوٗپُن سئیز کأژاہ چھےٚ! گرِ نبر ماچھِ

دژاہمو۔

دوٗپہ نس۔ "بژوُٹھس وندس نمتھ ژہ تہِ پانس ستہ اُتی تری فکرِ ژتجی

ہن روپئن کیاہ چھُ نیرن....."

تمہٕ رٹ راجہِ نربن دون منزٕ کومہٕ زَن تہٕ وُنی کوچھ تلہِ ہیٚس تہٕ نبر

نیہِ ہیس۔ سینس پینٛس شیٚہلتھ ہش۔ دوٗپُن یہِ پیٚیہِ سمجاوُنی۔

"ژےٚ کیہے اوسہے بوٗزمُت چأری؟ تتہٕ گُس گرِ اوسُم زِ دأنی رتھ کرِ ہأ

خرچ؟"

راجس آسہٕ وُنہٕ بمہٕ چأرتھ۔ روپیہِ بوٗزِتھ زَن اُ ٔسس واوِ ژُنڈ آمژ

تہٕ شروکہِ نبن اُس ژاہمو..... تمہٕ موکلووبڈ بے توقی سان پان۔

عزیزن دوٗپ اُمس پیٚیہِ بأنہٕ بأنہٕ وُنن۔

"وُچھی یُس توملہٕ پھوٚل ستہ نیٚؤمُت اوسُم سُہ تہِ دُیتہٕ مکھ....."

راجس کھوٗ دژہہٕ زیادے پہان۔

"نا ے میٚے یوت دیُت نہٕ۔ سارِوے دیُت وارِ وارِ..... نتہٕ کیاہ

بۄزُتھ ژےٚ.....؟

مگر عٔزیزٕ زون راجس ڈٔج نٔس۔ اتھ پیٹھٕ بدل لٔنڈ ٹلٕنٛز۔

" یہٕ اوسُس روپیہِ سیٹھس اتھی تھون..... مُرن چھُ تمیٚ کٔر نہٕ زانہہ

امانتس خیانتھ..... پٔزتھ رٕبتہٕ اوسُم حساب دِون کوتاہ نیوٚتھ تہٕ کوتاہ چھےٚ.....

ییٚلہِ نیرُن اوسُم نالہٕ متہِ روٚٹہ نٔس تہٕ روٚپہٕ یَس ساڑ اُٹھ شتھ گرٕی نم حوالہٕ۔"

ونی وِژ تمیٚ راجس کُن بڑٕ اعتمادٕ سان نظر۔ دوٚپُن ونی تراوِ سارِی

ہُتھی یار۔ مگر راجس اوس کیاہ تام یاد پیوٚمُت۔

" گامس منٛز اُس سخ ژۄٚرٕ ژۄٚرے۔ کانہہ گرٕ تہٕ وۄکھ نہٕ۔ اَسہِ....."

عٔزیزس لٔج زَن وٲلنٛجہِ تھپھ۔ منٛزے وۄتھس:۔

" اَسہِ مَے نیوٚکھ کیٛنہہ؟" تمیٚ وُچھ نہٕ ونان ونانٕے ما اُس راجس ویٚشہِ

ژکا پھیرِتھ گاٚمُت۔

"اَسہِ نیوٚکھ اولو کھوڑ پٔزٲٹھ۔"

" گو نا کم تام ژھوٹہٕ فقیر اُسی؟" عٔزیزس کھۄت وٲلنٛج بۄٹھ۔ مگر راجہِ

اُس وُنہِ تتھی لہجس منٛز ونان۔

"ٹیٚچہِ ہور وۄژھ نیوٚکھ گدٲمہِ سان۔" تہٕ اِلزام بچاوان زن وۄنہٕ نس

پتہٕ۔

"یہٕ کتھ واتہٕ ہا؟ کرِ ہا تہِ کیاہ کُنی ژٔنی؟"

"پتہٕ آونے اتھِ؟ تھانس ماگییے یکھ؟ رپوٹھ مالیچھو وکانسہِ؟"

راجہ اَس ژھوپہٕ کرِتھ کلہٕ بون کٔن ترٲوِتھ زن تہٕ وُنی کَس بیٚیہٕ

ووٚ ژھ راوٕنس وۄدان۔ عزیزن پرٛژھس بیٚیہٕ۔

"آخر نٕبرٕس تہِ ووٚنتھ نَے؟"

اُدی گیوو عزیزس نٕبرٕن ناوہٕ بارِ گران۔ راجن وُچھ وُنی کَس اُمس

بُتھس پریشٲنیہِ ہُند زال زَن واہراونہٕ آمُت۔ اَکِہ بالہٕ کھسان تہٕ بیٚیہٕ بالہٕ

وسان۔ تَس زَن گو سوٗرے اَکی ہیٚ ژھٕہس منٛز مُشتھ۔ عزیزس دِژن زیر۔

"کھوٚ زِ؟ کوٚت ووتُکھ؟..... کینٛہہ نو چھُ غم۔ ووٚژھ تہِ بنِہ......"

تہٕ ییٚلہِ وُچھن رژِ کھنجہِ کرنہٕ عزیزن کتھے سوٲژھس:-

"بیٚیہٕ بوزٕ ناووٗ ڈلیلاہ تیٚج..... ناحقے کوٚرمےٚ وٲژھی سُند ذِکر.....

یوٚت تازٕ کھوٚ زِ چھکھ ژٕ گوٚمُت؟ پنجابہٕ چھا واریاہ گرم آسن؟"

لوتی ووٚتُھس عزیزٕ درجواب۔

"سیٹھ ہنٛدِس وانٕس پیٹھ نَے اوس نہٕ بزٕنرِس تہِ موکہٕ جار..... ییٚلہِ

دِل وُبٲلی ہیوٚ گژھن اوس، چھُٹی ہیتھ اوسُس بازرٕ بازرٕ پھیرن..... قرار زَن

اوسُم راوان۔"

راجس تہِ زن لُج یہِ بوٗزِتھ قرارس تھچھ..... مےٚ کیازِ دِژو میٚے

گژھنہٕ۔ جُمن یم سبز باغ ہاوی تمہِ سِتؠ گیہِ زَن مےٚ عقلہٕ بقل۔ نتہٕ موغل دیدِ

وَنیوٚنس۔ "ہتا ژٕ رٕبتھ ہاگیکھ وُنہِ کھاندرس....."

"ژےٚ کوٚت اوسی بازرٕ بازرٕ پھیرُن؟ ڈیرٕ وٲڈٕ زِ ہےٚ تہٕ یِزٕ ہےٚ گرٕ

پٔنُن۔" تمہِ سمجوو۔

"اکھ چیز ہے اوٗسس ژھارن تہٕ سٕے بنیوم نہٕ کُنہِ ..... توٚے تہٕ

اوٗسس پھیرن۔"

خبر کیاہ چیز آسہِ ہیس ییمہِ چھہِ وبٕھیہِ پریشان کوٚرمت اوس۔ راجن

سوٚنچ۔

رژِ کھنڈِ گیہِ ژھوپہٕ۔ پتہٕ کُملاوی عزیزنے وُٹھ۔ راجن دوٚپ شُکُر

پریشانیہِ منٛز دژاو نتہٕ آسہِ ہے ہیٚیہِ تِمنے بازرن پھیرُن ہیوٚتمت۔ ہِشنٲے گیہِ

تِمَن بازرن.....

پیٚٹھے ووٚتھس عزیز۔

"کیٛاہ وَنے راجہِ تِتِکۍ بازر..... میلہٕ وادن پیٚٹھ زیٹھم زیٹھی....."

عزیزس ہر بو جوش ہیوٚ۔ راجس کوٚر یہِ خوش۔ سو اُس بوزنہٕ کھوتہٕ

تَس بُتھِس کُن وُچھان۔ سُہ اوس ونان۔ "نپہٕ نپہٕ کرِوٚن سامانہٕ.....

برجستہٕ..... بانہٕ بازر زِ بانٕے بانہٕ ..... مصالہٕ بازر زِ مصالٕے مصالہٕ.....

بزازِ بازر زِ ہتہٕ بٔڈی بزازِ وانہٕ وان..... کم طِلہٕ، کم زیور کم کنہٕ واجہ کم

گِنٛسی....."

تہٕ اَتی گوٚ عزیزس چندس کُن اَتھہٕ تہٕ گنزن ستی بیوٚٹھ گِندنہٕ۔ گنزن

ہُند شروٗنی زن تہٕ راجس کنوٗ کنۍ وٚستھ دِلہٕ چھن تارَن زیر دِنہِ لوٚگ۔ تِمہِ وچھہِ

وارِ وارِ اَچھ تہٕ اَمہِ شرونہِ ستی کھوٚت تَس کاف ہیوٚ۔

عزیز روٗ دشروٗنی شروٗنی کران شاید پزاران زِ راجہِ ہیم وُنی چندہٕ اَندرٕ

گُنزِ تژوٚٹ کڈِتھ۔ تِمۍ اوس ٹرنک تہہ تہہ بجوومُت زِ گوڈٕ کیاہ ہاوس تہٕ پتہٕ کیاہ

ۏچھ۔

"لُکھ ہَے اورٕ یُون جیٚمہٕ ٹرنک ہوٚن مگر مےٚ اوس یورٕ گژھ ۏنے امبر سرے ہتھ تھوٚومٕت۔ چیز چیز اوٚسُس انن تہٕ بند تھوٚن۔"

راجہٕ اُس بوزان۔ ہلکہٕ اَسن تراے اُسس ۏٹھن پھٹھ مگر اشتیاق زَن اوس ہیے نہٕ کانہہ۔ عزیزٕ ووٚتھس۔

"عیٚز دوہہٕ دِژ سیٹھن چھٹی۔ جُمہٕ گو امہٕ دوہہٕ تہٕ موٚزوٚرٕ۔ اَسہٕ آسہٕ سِمتھ ہارٕ سوٚنبر اوِمژٕ۔ کٹہٕ مونگر اوٚن تہٕ حلال کوٚر۔ مازٕ سیر ژونبرٕ رنہٕ ناوی خاتہٕ اتھٕ۔"

راجس کھژٕ دژہ۔

"ہَے سونچاَر ہَے اُس بڈ ژُکہٕ سان کھیاوَن تہٕ چاوَن۔ تِہندی کنٕز نےٚ باسیوٚ زِ اُسی چھِ پردیس منٕز ....."

"آہنٕ بوٚز ہا..... توے ہا چھی بُتھِس اُڈی جہٕ کھاٹکھر دژاءمتی ....."

"نارے یہٕ زَن صداقتھ آسہٕ تتھ کیٚاہ ۏٗنِزِ..... یژتھے اُسی کرَن مےٚ...."

راجن ووٚنُس نہٕ کہیں۔ رژھ کھنٕجہٕ گےٚ ژھوپہٕ مگر عزیز اوس بےٚ شوٚعوٚری منٕزے ۏنہٕ تہٕ اوٚنگجو ءتی کُنٕزن گنٕدان۔ البتہٕ وارٕ وارٕ۔ اُتی اوس شروٚنی گژھان تہٕ اُتی نہٕ کہیں۔ اُخر ووٚتھس بےٚ زُو آوازِ منٕز زَن تہٕ جمس بژونٕہ کنہٕ جُرم یقبال گران اوس۔

"آہنی راجے۔ کھبتھ چھتھ ہے اوسُم چھونن یتھے ژٕ یاد پیون اُسہٕ

ہم ....."

بۄزی تھے زَن ژھنٛکھ راجس نۄر بالپٹن کلہٕ نلہٕ۔ کنہٕ پھٕچہٕ تام وۄزلے یَس۔ کلہٕ بون ئُن ژھلتھ بیٹھ ژۄر نظرو عٕزیزس وُچھنہٕ۔

ییٚلہِ سہ لگاتار چندس اندر گُنزن زیر زیر دِوان رۄد، تمہِ وِژس زیر۔

"یمن گُنزن کیاہ چھے وُنی کبس کرُن؟ ٹرنکہٕ چھے اپارِ تہٕ تتہِ چھی یم شوٗنکِتھ۔" بۄزِتھ لٔج عٕزیزس زیر۔ سہ گوو ہُشار ہیوٚ تہٕ بیوٚٹھ راجس ئُن ہانگل ہیوٚ وُچھنہٕ۔

راجن واہراوِ زنگہٕ..... زَن تہٕ کھر ژٔجس نیرِتھ تہٕ ڈسترس اندر وأژ۔

عٕزیزن وُچھ تارس پیٹھ ژأنِکس بزۄڈ ووتھمُت۔ گاش اوس سبٹھاہ کم گومُت۔

راجن ہیٚتِ کھروکھ مارٕنی۔ بلکُل تِتھے پأٹھی ییٚلہِ عٕزیز دوہ ژ دوہ ئُن گرٕ ٹھِہے تہٕ واپسی پیٹھ أسس ونان أچھ پیٹھ أچھ گیم نہٕ یمن رأژن تہٕ أس ہوان کھروکھ مارٕنی.....

تمیٚ تراو گُھٹِس ژووپأری نظر۔ دوٗپُن امرتسرِ کوٗٹھرِ مژٕرے چھسا کُنہٕ پننہِ گرِ۔ راژتی کھروکھ بۄزِتھ گوس تسلا ہیوٚ تہٕ زَن تہٕ پانس ستی ووٗنُن:-

"پکھ سأ پانا۔ ازتہِ زَن گوٚے وُنیٚدرُے۔"

☆☆☆

زۆنہٕ ڈَب

پٔنڈِتھ دژاوٹھوکر کُٹھِ تہٕ مٔنجن نوشہِ چاے۔ چاے أس نہٕ تیار۔ بأژ بُأژ اوس نێندرِ ووتھان تہٕ سو أس چایہِ کھوس کھوس لاگان۔ پٔنڈِتھ رٕڈیوس۔

"اکہِ دوہہ زَن ڈاجوتھ رُٹین۔ بۆڈ چایہِ بۆ ہگُنا تھَویوٗتھ گرِتھ۔ یُس وژھووتہٕ پچھ یے یَن..... وولہٕ اَن ووڈ دوڈ کھوہے۔ پَتہٕ لگہِ "زۆنہٕ ڈب☆"۔

لڈکہِ اوسُس شُربن بسکول وردِیہ گُنڈی کران۔ پٔنڈِتھ وولبو۔

"أسکھ نہٕ زَن اَز گُنڈی گرِتھ۔ پَتہٕ؟ رنگا رنگی چھِ یم انگریزی سۆکوٗل صرف یک رٔنگی بڈاوان۔ ہٕنہہ! یوٗ۔نی۔فا۔رم!"

☆ 1960 تہٕ 1970 ہِکس ڈٔہلس منز اوس ریڈیو کشمیر پٹھ دوہے صُبحس اکھ سبٹھاہ مقبوٗل فیچر پرٛوگرام "زۆنہٕ ڈب" نشر سپدان۔

لڑکن وۆنُس نرمی سان۔ "ۆنہٕ مہارا بجے یہِ سوا دٕے ستھ۔ ساڑِ ستہِ
کڈٕ بہٕ کُنٛدی تہٕ ریڈیو ترٛاو۔"
پٔنڈی تَن ہیٚڑ وس خبر کیاہ وُنن زِ پیٹھے کھٔرٕس زنانہٕ بونہٕ پیٹھ دَوان۔
تٔسی کُن وۆتھ۔
" کانہہ شوق چھُنہٕ یِمَن میانِین شُربن۔ صُبحٕے آسہٕ ہَن ریڈیو
ترٛاوان۔ مُلکھ بوزان زۆنہٕ ڈب۔ یم بنے یم جادٕے انگریز۔ تلے اُنن نوش
تہٕ۔ بۆ زِوا از کیاہ وَنن۔ کیا ڈرٛاما لاگن !"
زنانہٕ وۆڑھس بڑ ہٹہِ درجواب۔
" یہِ اوس از شُربن اکسکرشن گژھُن۔ سُلی گو چرِی گیش۔ ژنے گیی
کھیٚنٛچل تہٕ از گوہَس پَنٕنہٕ وٲنسہِ سُلی ہُشار۔ کرٕکھ کیاہ لٲجِتھ صُبحٕے۔ بہٕ
کھٔرٕس دوان۔ گاڑِ ٲسس پہان۔ مےٚ دۆپ خبر کُس وشِف گو۔"
" گژھ وس۔ دِ گرٛٹس پھیُر پھیُر۔ توہٕ سٲری چھِوٕ ہوی۔ دِوان
گرٛٹس پھیُر پھیُر ....."
بیٚیہِ خبر کیاہ وَنہِ ہے یہِ نٔے نوش دوٗدٕ کھوس نٔرِس پیٹھ تھوٚیِس۔
وُشُن دوٗدٕ گوٚل چوان ہہٕرَن پٔنڈی تَس ڈِکسہٕ گژھنہِ۔
دوہ دِشکی پٲٹھی ٲس ریڈیوہَس پیٹھ "زۆنہٕ ڈب" لُجِ ہٕڑ مگر کھوس
ترٛاوِتھ اوس پٔنڈی تَن نوٗر شانٛد دِیتمُت۔
☆☆☆

بیٚہ اَکھ دوہ

گوٚپی کرٛشن اوس بسہِ دارِ کنٛ وُچھان۔ دوٚرِ داں کھٕہو اَپور وِرِ وارِو اَپور وُڈرِ اَپور کوٚہو اَپور۔ دوٚرِچہِ وِیرِ آسہٕ پتھ ژلہٕ وِنو داں کھٕہو مُقابلہٕ بڑوٚنٛٹھ دَوان۔ تمو اَپاری مہِ وُڈرِ آسہٕ زَن تہٕ پتھ گژھان، وُڈرو اَپارِ کوٚہ اُسی زَن تہٕ بسہِ ستی مان گران تہٕ بڑونٛہہ دَوان۔ اَز تانی اوس نہٕ سہٕ اَتھ زانہہ سِنیومُت زِ کوٚہ تہٕ کیاہ آسن ژلان یم اَبہٕ بدبوٗ وٕری یو پٔنٛژھ اُتی بہتھ گاٛمتی چھِ۔ "ہلہٕ کر ڈلہِ کوٚہ"۔ تمِس ژوٗل ہکہٕ نیرتھ بڈ۔ اُسن آس۔ اَماشارتہٕ چھاتھے کُنٛ نازِل گژھان؟ لفظ سے یہِ پتہٕ معنے پانے نیران! کوٚہ؟ خبر پزٕی ماڈلہِ مگر دوہ کڈن چھاسہٕل؟

"اَز یک دوہ کڈون اُسی پتھ کنٛ زِ ٹاس تہِ نیر بس نہٕ۔ ژٕ کمن غوطن گومُت؟ یہِ پھِنہٕ واٛ!"

وَنِن واٹلی لوئیس شانَن ٹاس تہٕ تٔمۍ وُچھ یہِ اوُسس پِتھ مہٕ سیٹہٕ پیٹھ بِہِتھ محی الدین سِگریٹھ پلہٕ ناوان۔ "رٹو ہیا۔ اَز ناگٔری زِ نہٕ بہانہٕ!"

اما یہٕ اوس سہٕ بڈٕ ہٹہٕ ونان کینٛہہ؟ کِنہٕ اُمۍ پوٗرمے بُتھ؟ سہٕ گو سوچس۔

سِگریٹ زوٗلن۔ واری یاہہٕ کاٹلی چینہٕ کِنۍ آیس ژاس۔

زَن تہٕ ساٹرے بس اُتھی پٔزاران اُسۍ۔ تِمو ہیٛتس ٹپھ ژٹنۍ۔ محی دنیٖن وۄن ہیڈ کلرک قادٕ صابس کُن یُس فرنٹ سیٹس پیٹھ بِہِتھ جیٖرِ دام دام دِوان اوس۔

"اوس سہٕ ہَن یہٕ ٹھیکھ ونان؟ ژاس گٔری گٔری چھنا گوٗپی کرشن دٔہ واپس کھالان۔ مگر مُشکِ کوٚت گژھِس؟ تتھ روز بس بابی شہادتھ۔ اَزی کس تارِکس تہٕ وقتس چھِ توٗہۍ گواہ کہِ محی دین نے آج گوٗپی کرشن کو سگریٹ پلایا تا کہِ سَند رہے۔"

بسہٕ منز ووتلیے یہِ اَسن کھنگالہٕ۔

قادٕ صابن لاٚے فرنٹ سیٹہٕ پیٹھ کرٛکھ۔

"تِم ہاچھے رایہِ محی دینا۔ ژٕ آسکھ دپان اَز سِگریٹ چتھ کرِ گوٗپی کرشن بینیٛہ شرٛؤ تہٕ پتہٕ کرِ پوٗنسہٕ کاڈے تہٕ پتہٕ گژھِس کُنہٕ دۄہہ زنانہٕ ستی لڑاٚے تہٕ ژٕ پھولکھ! سبٹھاہ دوٗر چھُکھ سوچان..... بیقلا! اَوِل تارِیخہٕ چھُ زنانہٕ مردٕ سُند بُتھ وُچھتھے نَنان زِ یہِ کوٗتاہ چھُ اورے بٕٹُو لو ژرا وتھ آمت....."

"زنانہٕ نہٕ۔ صاف وَنِن سہٕ بابی چھُ نَنان زِ گوٗپی کرشن کوٗتاہ چھُ سِگریٹ واٹلِس ہوٚرتھ آمت۔" کمۍ تانۍ لاٚے پتہٕ کنہٕ کرٛکھ تہٕ بینیٛہ ووتلیو اَسن کھنگالہٕ۔

کیشیر نیاز احمد ووٗ تھ۔ "ہا توہہِ چھوون ہٕکہ بدنام کورمُت گوٗپی کرشن۔ پانہٕ چھِن سِگریٹھ ترآوی ہٕتی مگر بہ چھوُنس اوٗتر فسٹکہِ دوہہٕ پوٗرٕ ڈٕبہٕ"۔ رِکاڈ کیپر چھوٗنی لالن ڈیٚشس ترُنگ۔ "چھوٗنکھ نہٕ دَپھ جبرَن ہیوٗت تھس۔ یہِ روٗڈُے یادمگر سون ماتھوٗ یوٗتھ زانہہ یاد.....؟"

قادِر صابَن کوٗر نگھ روٗنکھ۔ "ہیوٗ یہِ گسُوٗ دلہٕ واتٕرٕن لوٗگو؟ بیقلو اَز تہٕ ترٲوِو نا دفتر؟" کتھِ ڈٕج نٕبج تہٕ شور ہموٗ۔

گوٗپی کرشنس اوس دم ہیوٗ گومُت۔ یِم چھامٕ پتہٕ تہٕ میٲنیے کتھٕ کران آسان؟ میٲنِن تنخاہ پٲنسن ہٕنٛز، میٲنِن گرِکین بٲژن ہٕنٛز..... تَس ہمٕژن بُمہٕ چارنہٕ۔ تٕمی تژوو زیوٗٹھ ووش تہٕ تِھٕی ہٕتی دٕہی لمبٕکھ۔ پانَس ہیٚژن سام۔ دوٚپُن گرس اندر چھِ سارِنے لانٛج آسان مگر میٲنی لانٛج چھا دفترتہٕ واتان؟ میوٚن وبوہار چھا وِیوٗ کھٕت؟

پُتی کٕنی لوٗیُس محی دیٖنن بِیہ شانَن ٹاس۔ "ہَیو ژٕ کونا واپس پھیران؟ ژٕے ما چھےِ راے اَز تہٕ چھکھ گری؟ مگر یاد تھو اَز دوہ چھُ سون۔ أزی کہٕ دوہہ چھکھ ژٕ سون۔ رٕٹھ چٕہ بیا کھ سِگریٹھ۔"

قادِر صابَن بوٗز۔ تٕمی لٲے فرنٹ سیٹہٕ پیٹھٕے بٕڈ کرٕ کھ یتھ نہٕ اِنجنہٕ رِکس شورس مَنٛز بوٗڈِ۔ "زنانہِ ہیوٗ تتھ سا اِجازتھ؟ کِنہٕ نیوٗتھس ہٕش مُشس مَنٛز کبالہٕ گرِتھ؟"

چھوٗنی لال آو بیبک سیٹہٕ پیٹھ تہٕ محی دینٕس لوٚگ چندن تلاشی کرنہٕ۔ "کٹھٕ سِگریٹھ ہَیا۔ أسہِ أزی کہٕ دوہکہ سِگریٹھ تہٕ حسابس گنٛڈی ہٕتی چھِ۔"

"اچھا اَسہِ دوٚپ اَز کتھ چھُ محی الدین فیاض بنیوٗمت تہٕ گوٚپی
کرٕشنس سِگریٹھ آفر کران۔" یہِ ونان ونان آیہِ باقیوٚ سیٹھو پیٹھ سٲری تہٕ پیٚیہٕ
محی دینس پیٹھ زِ کڈ سِگریٹھ۔ بسہِ منٛز ووٚتھ جوٚٹ۔ ڈرٛایورن کوٚر لوٚت تہٕ
پتھ کُن نظرِ دِی دِی چھُ حالاتھ سمجنٕچ کوٗشش کران۔ غولام قادرِ ووٚتھس۔

"ژٕ مہِ حض گابر ووستا۔ یِم بچٲری چھِ اَز یلہٕ ہوی گٲمتی۔"

پتہٕ لٲے نکھ کرٕکھ۔ "ہیو خود غرضو بب گوٚوامٔشدِ ے۔ اَصل مال ہا
چھُوِ میانٕی ہے قبضس تل۔" تِمٕ ہیوٚت تِہنٛز ہاوٕ ہاوٕ اَکِس دیگچہ وارِ ٹھانہٕ
تُلُن یتھ اندر روغن جوش اوس۔ سٲری دوریہِ اِنجنس کُن ییتِھن دیگچہ وارِ مجمہٕ
ژوچہِ زانٕہ سماوار بسکوٹ ڈبہٕ بیترِ اَسی۔ "ہیو مازس ہا گولٔٹھ"..... اَسی اَسی
تہٕ دمالٕی کٔری کٔری تجکھ بس نکھس۔

ڈرایورن ووٚن کلینرس کُن۔ "یِموٚ ترٲوی مدرسہٕ شُرکہ تہٕ پتھ....."

گوٚپی کرٕشنس تہٕ آو اَسُن۔ دوٚپُن:۔ بچٲری! بوچھے متی ہہہ۔ یڈاہ
برہن تہٕ پیٚ ہن ہپہٕ لیٚلی ہوی۔ ہٕنہہ! اَز دوہ چھِم ونان۔ زن پگاہ بدلے متی آسن!

سہ بیوٚٹھ دارِ کنٕ وُچھتھ بسہِ اَندر مہِ تماشہِ نشہِ پنُن توجہ ڈالنہٕ۔

دوٚنہٕ بسہِ ستی ستی اوس ہارنہِ کھسہٕ وِنہٕ سِری یک پرتو داں ڈلومنٛزی
دَوان تہٕ ژھایہِ گژی کران۔ پاں جویہِ آسہٕ اَکہِ انٛدِ داں ڈلن اژان، ژوداپور
واہراونہٕ یوان تہٕ اَخرس بیٚیہِ انٛدِ نیران۔ بیٚیہِ اَژان بیٚیہِ نیران تہٕ اَخر موکلان۔
اَتی جوے اَتی نہٕ کھنہِ۔ ییتِھن جویہِ ہُند پونٕی ڈلہٕ نیرتھ گنہِ کھوڈس منٛز سمان اوس
تتھن اَسی کھبلہٕ ؤتھر تہٕ پوش کھٔتی متی۔ داں ڈلس اندر آیہِ واہراونہٕ تہٕ سہ

منٛچھرٕ تہٕ شیٚہجار یُس شیٚنہٕ بالہٕ پیٛٹھ وسنہٕ وِزِ ہتیٚ آسکھ موکلیوکھ۔ اِنسان تہٕ چھہٕ بڈان بُڈان تہٕ ژھوکان۔ مےٚ تہٕ جوٗکھ سبٹھاہ مگر حاصِل؟ شاید صِرف یِی زِ گرٕ چھسن دوہے اَنان پھٕچ گٕرتھ تہٕ دفترٕ میزس پیٛٹھ واہراوان۔ مگر دفترُک اَکھ تہٕ بےٚ پھرٕوک دوہ نیٚوم نہٕ گرٕ۔ یتھے دزاس تُتھے ژاس۔ ژاس تمی برٕ تہٕ دزاس تہٕ تمی برٕ۔ یوتاںٛ ژھوکیوس۔ تورٕ کٕن نٔجم نہٕ زانہہ وتھ ییٚتِن کھسلہٕ ؤتھر کھسان چھہٕ پمپوش پھولان چھہٕ۔ تتِمن کوٗ ڈُم نہٕ برٕنٛرِس تہٕ زانہہ تھکھ۔

اَکہِ دوہہ کوٗرگوٗپی کرٕشنن دِل دوٗرٕ تہٕ وۄتھ زنانہِ کُن۔ "بوٗزِتھے کاںٛلی کیتھ چھہٕ آتھوار۔"

"اِد کیاہ آسہِ؟ اَز چھہٕ شوٗ کرٕوار پگاہ بٹہٕ وار تہٕ آتھوار گٕرتھ ییہِ ژٕنٛدرٕوار!" زنانہِ زَن توٗر بڑوٗنٹھے فِکرِ تَس کیاہ اوس وَنُن۔

"وٗچھی۔ کوٗت کال ووت شُربن پھتوٗ پھتوکران..... ؤری واد گےٚ اَسہِ گرٕ نبرٕ نیرنَس۔

قودرتی موکلوٗ یِمَن امتحان۔ ژٕنےٚ تہٕ چھےٚ کمبر دگہِ فرقےٚ..... سنٛ کلِو انٛےٚ بہٕ۔ کالے تھوٗس تلٔبن دِتھ۔ صُبحٕاے اَنےٚ پانژن روپٕین کاندرس نِش گرِدٕ تٕم تلوٗ ہتےٚ۔ دوہ دِموٗ ہارٕون باگس منٛز....."

زنانہِ گوٗ وٗچھان وٗچھان بُتھ زن ہتھ۔ "مےٚ چھےٚ دوٗہے چکرن ہاںٛل۔ اَزی کہِ زن گیس نہٕ.....!"

"میٚوٗن مُرن چھے یتھ نہٕ ووٗنی نکار کرکھ۔ ژٕ ماچھکھ ہاںٛرون زانہہ گاہمژ!"

"باقے چھس سارِنے جایَن نی مژ۔ ربتہٕ وادن چھتھس پہلگام تہٕ
گُلمرگہِ کھاَرمژ۔ نِشاطن تہٕ شالہٕ ماَرن پھِرنأومژ..... مےٚ مہ دِوناو وونی
بُتھِ بُتھ۔ مےٚ چھُنہٕ کُن گژھُن۔ مےٚ کیاہ ساَلو بغاَر دژایہ ناارداہ ؤری؟"

گوٗپی کرٛشنن وُچھ زنانہِ کُن غورٕ سان۔ مس ہیوٚ تمُت نیرُن۔ اُچھن
اُندی اُندی کرٛہنی آرٕ گاٚمتۍ۔ اَتھِ کھور پھُٹےٚمتۍ تہٕ پھِہرواو ہوی گاٚمتۍ۔ کوٚب
نیرنچ آلاَیش..... تمِس گےٚ دِنن۔ ارداہ ؤری گیا اَسہِ کھاندرس۔ ہاَرون
ہٕ زِتھ آیَس نچہِ کورِ بڑوٚنہہ کُن۔ یورٕ ہیوٚ ٹھُکھ ہے بنگہ ہیوٚ وُچھنہٕ۔ تمن اُسی
بُتھی لیڈرے مۍتی اتھن ہوگاڈ گامژ۔ نہ بتھی لبن صیحتک ووزٕ جار نہ اُچھن منٛز
شُرل یاتمبلُن۔ مول ماٗج کتھ ژٹان وُچھتھ گیہ تمہٕ لوتی واپس تہٕ شرٛ پینے یہ
کوٚنس۔ پنہٕ نبن پنہٕ نبن ہچوبن صوٚندوٚقن پتہٕ کنہِ کتابن تہٕ کاغذ ورقن پھِرن
پھِرن دِوان۔ زَن تہٕ جان دار ہچِومرٕ ژ آسہٕ۔ زَنانہٕ ژایہِ واپس چوکس اندر۔
سُہ روٗد کُٹھس منٛز باگ ہتھِ غلط تھمکی پاَٹھی کھڈا تالوک بار ہیوٚ ٹلان یُس ژٹُن
کُٹھ لاگہِ کار بناونہٕ خاطرٕ ضرٛوری آسان چھُ۔ شُری چھِ امی وِزِ جدن ہنٛزٕ کم
عقلی پیٹھ افسوٚس کران۔

"کُری وُ گوٗپی کرٛشنہ نس خوٚنس چھونیالونیا۔" ماز پھوٚل کھوان
کھوان ووٚن محی دپٕن :۔ سارِنے ہُند دیان گوگوٗپی کرٛشنس کُن۔ سُہ
وُچھُکھ دارِ کنٛی خبر کیاہ وُچھان رووُمت ہیوٚ۔

تمہِ دوہہ تہٕ اُس کیاہ تانی چھُٹی۔ نیٚندرِ ووٚتھ ژپرکی تہٕ کلہٕ اوسُس
گوٚب باسان۔ راتس اوس خبر کیاہ سوٚنچان تہٕ ڈُلہٕ گنٛدی دِوان روٗدمُت۔

وَجہہ اوس نہٕ زمینہٕ ژٕکل یُس تَس ماکٕ جھس منٛز تۆ رُمت اوس تہٕ یُس پتٕ مہو کاہو وٕری یوٚ پیٹھ وآران پیومُت اوس۔ پانژٕ وٕری یوٚ پیٹھ اُہسس نہٕ تتھ نظر دِنس تہٕ زانہہ فُرصتھ آمژ۔ مکانہٕ بناونک ییٚلہِ خیال آس، کوٚربن دون ہنٛز ذِمہٕ وآری باسے یَس سینس پیٹھ زن تہٕ نارٕ ٹوک وُہان۔ کانہہ دوہ کانہہ ژٕیہہ اوٚسُس نہٕ تیٚتھ لبنہٕ یِوان ییٚلہِ شیٚہجاراہ کرِ ہے۔

مگر تمہِ دوہہ نیٚندرِ وُتھتھے دِژِن کلَس دِنن۔ دوٚپُن اَتھ نارس چھُ منٛزِ منٛزِ چھرکاوکرُن ضوٚروٗری۔

زنانہٕ بُلاوِن۔ دوٚپہ نَس۔ "اَز گرٕھو شہلی پوٚر۔ زمینس دِمہٕ ہاوٚ نظر۔"

"اِدٕ کیا گوٚھو۔ اَز چھےٚ چھُٹی تہِ۔"

تَس بڈٕ بو حوصلہٕ۔ نِرتھِھ گرِتھ بیہہ ناوِن بسترس پیٹھے۔ مس لنگ بُتھِہ پیٹھ ڈالان دوٚتھس۔

"یُتھ نہٕ نکار کرَکھ۔ بوز۔ اَز کھمو بتہٕ سُلی دوہہ دِشکی پاٚٹھی۔ سٹوو تہٕ چایہِ سامانہٕ ٹلو ہتی۔ پتہٕ نِس زمینس پیٹھ واہراوٚ ستہٕ رئنڈتہٕ دوہ گذ اروتی۔ ژِ تہِ وُچھکھ گَس کھُلہٕ ڈُلہِ فِضا چھُ تیٚتھ۔ اَکہِ طرفہٕ چھےٚ جوے وسان وِرِوارک ہواہ، دوٚرِ شیٚنہٕ بالَن ہُنٛد نظارٕ..... وائے! مکانہٕ بناونک تماہ تہِ دزام نہٕ زانہہ!"

سو کُملے یہ رژھاہ مگر بیٚیہٕ وُژھس ژرژان تہٕ شینکان:-

"اَز کتھ پیٹھ چھےٚ خیال آمُت؟ سوٚپُن ماوُچھِتھ کینٛہہ؟..... مےٚ کیٚاہ۔ نہ چھم زمینے وُچھمُت تہٕ نہ چھم مکانہٕ بناونک تمہے زانہہ کوٚرمُت!"

"ناراض مے آس گژھان! مےٚ گےٚ پانس ستھ اُتھ ؤری تور نظر تہٕ دِنس۔"

"اِدٕ دی زِ ہے۔ مےٚ کوٚر یہِ ٹھاکھ؟" از اوس تَس خبر ِکتھٕ کٔنۍ کتھِ ہُند لہجہِ نرم۔

"وُچھی۔ ژےٚ نِش کیٛاہ چھُ کھٕٹتھ؟ مکانک خیال چھُ مےٚ تژ وومُت۔ وٚنۍ گوٚاتی چھُ۔ پگاہ ییٛلہِ کوربن وارِ کارِ شرٕ ؤژ پاں گڈٕ تژ اونک وق واتہِ، اِدٕ دکہٕ دِموس۔ وارِیاہ بال ییٛو۔ اَسہِ بأژن دون چھُ یہِ گُٹھی نکہٕ وور سبٹھاہ۔"

ونان ونان آسہٕ ہَن تَس اُچھ اُدریٛمژ تہِ کیٛاز ِزنانہٕ اُسس تھلہِ وُچھان۔

نوکری پتہٕ اوس دون ترٛن گنٹن باپأرس گس تانۍ حساب لیکھان تہٕ ہتھ ڈوڈ ہتھ روپیہِ وٹان۔ زٕ ژور دوہ اُسس گاٛمتی صُبحٕ ے نیران تہٕ ٹیوٗشن کرِتھ یوان۔ اَمہٕ کھوتہٕ جادٕ کیٛاہ سناہیکہٕ ہے سہٕ کرِتھ۔ سگریٹ ترأوِن، جچیر تچُن، نفوٗس کائنٹہٕ کوٚرُن۔ تہِ کرِتھ تہٕ اوس نہٕ باسان زِ بیٛیہٕ پانژن شن ؤری یَن تانۍ کیٛاہ ہیکہٕ کورِزٕ نکھٕ وأرِتھ۔

زنانہِ گیٛہ اُچھ زٕ بون گٔن۔ لوتی ؤژھ تھوٚد تہٕ کھہِ بجہٕ اُسی سأری تیار گژھتھ بس اَڈس پٮٚتھ وأتی متۍ۔

یہٕ نہٕ وومید تہٕ اُس تہٕ ییٛنے سأئس نیٛرن اوس از ہنگہٕ تہٕ منگہٕ ممکن سپُدمُت اِدٕ کٔنۍ اُسی شری ژبنگان تہٕ مأئس ماجہِ اُس نہٕ پژھ یوان اَسہِ تہِ چھا خوٚشی مناونک کانہہ موقہٕ میٛول مُت۔

تاپہ دوہ اوس۔ وتہٕ آسہٕ شولان۔ بسہٕ منز اوس ڈرایورن خوشوٕنبن فلمی باتَن ہُند کیسیٹ لوگمُت۔ موٚسم اوس اَسان، لۆکھ آسی خوش.....

گوٗپی کرٛشنن زنانہٕ وُچھ از گوڈنکہِ پھِرِ زِ یتھ سوگام سمجان اُس توٚت توٚت تانی چھِ شہرِ کی لۆکھ مکانہٕ بناوان گاٮ۪متی۔ شہرِ سری نگر چھنہٕ موکلاے تہٕ گام گرواتو آسی؟

یِمن مکانَن اوس آنگنن منز بہارشولان۔ پوٚشہٕ گُلو تہٕ سبزار اوس رنگہٕ بوٚنگلن ہمیشہٕ روزوٗن یاوٗن زَن بخشان۔

خبرے روٗزِ کھنہٕ یوتانی شہلی پٮ۪ٹھ رواتی۔ تتہٕ تہٕ اوس مکانہٕ جنگل زَن کھوٚتمُت یتھ زِ گوٗپی کرٛشنس چھنہٕ پنَن زمین اتھی یوان۔ اَندی پکھی لۆکھ گے حاران زِ زانہٕ تہٕ ٹھیلاہ بہتھ، کورِ جوراہ ستی ٹلِتھ تہٕ وولہٕ سنس ہوی آمتی یم سادِ منوش کوٚت دراٮ۪متی تہٕ کیاہ ژھانڈان!

اندازن یوٚت یم واتی تتھن آونہٕ گوٗپی کرٛشنس پنَن زمین اُتھی۔ ژووپاری اَسی مکانہٕ کھٔتیٕمتی۔ اتھن اوس صرف اکھ لوٗٹ زمینہٕ ژکل موکل یتھ منز باگ اکھ گنڈ آبہٕ دوب اوس تہٕ محلک ژھوٹھ جماہ اوس۔ ہوژن پھکھ زن اوس شِشہٕ ناربن تانی اُژِتھ گژھان۔ اَندی اَندی اَسی مکانہٕ والبن ہُند بن آنگنن منز بادام گِلاسہ تہٕ یومن پھٕلے دراٮ۪مُت مگر پوٚشہٕ مُشک اُس نہٕ زَن یور ترنس تہٕ بہران۔ سُہ گو منز باگ بہتھ۔ زنانہٕ تہٕ کورِ آسہٕ نہٕ فاصلے ہبکان گرِتھ زِ یمہٕ زمین چہٕ خوبصوٗرتی ہُند ذِکر تمو وُنس تانی بوٗزمُت اوس توتے اَسیا تم واتی متی کِنہٕ گنہٕ نرکس منز۔

گوٗپی کرشنن دِژ کرٕکھ:-

"ہیو لوٗٹرو ! میون زمین چھوا کھیوٗمُت ! یہٕ ہا والہٕ ناووٕ چھلہٕ چھلہٕ یم دیوار۔ نار ہا دِموٕ مکانن۔ یہِ زمین نا چھنہٕ لاوآرِث۔ یہِ ہا چھُ میوٗن۔ یہٕ ہا چھُس یمیک مالِکھ....."

اکھ تہِ ہم سایہٕ دژا ونہٕ جوابَس۔

تَس ہوٗکھ ہیُر کرٕ کہٕ دی دی۔

زَنانہٕ گرٛنَس نربن تھھ۔ زَن تہٕ سہٕ سارِنے ستی لڈأے لاگہٕ ہے۔ شانٛش کھٕرٕس۔ کوربو ہیوٚت وُدُن۔ اُخرس دژایہِ ژوشوے باژ پھٹِتھ تہٕ رِوان واپس زَن تہٕ گس تانی ٹاٹھس باژس داہ دِتھ شمشانہٕ پٹھ گرٕ یوان آسی۔

داں ڈل اَسی تمہِ دوہہ تہِ تِتھے پاٹھی پتھ ژلان۔ تہٕ سہٕ اوس دارِ کنہٕ وُچھان روومُت ہیوٚ۔

غولام قادر ووٚتھ۔ "یَس کورِ خاندر سو کوٗر لو برن۔"

ساری گے گوٗپی کرشنہٕ نہٕ سپٹہِ اُندی اُندی جماہ۔

"ووٗنی مابنہٕ اَتھ کینہہ؟ ژٕ تہِ گوکھ ہارٕ خرچاوِتھ۔ پچھتاونہٕ ستی کیاہ نیرِ؟"

چوٗنی لالن ووٚنُس ظاہری ہمدری سان۔ "ژٕ مابر پرواے۔ یہٕ ہا سمجاون بابی۔ دپس ہارٕ کجہ اَسہِ سارِوے...."

"اَپُز چھا؟" نیاز احمد ووٚتھ۔ "اَسہِ دِژ ناپنداہ پنداہ ڈبل؟"

چوٗنی لال زَن اوس جادے پریشان۔ "نا۔ مُرن چھُ۔ اَسہِ ناپزٕ ہے

نہٕ اُمہِ ہنٛدِس سأری ہے ایریس جوشہٕ مارُن۔ گرِ کتیا آسہن وۄنمت نچارن!"

قادِ صأبہٕ ہیڈ کلارک آو تہٕ سأری کٔڈِن پنہٕ نبن پنہٕ نبن سیٹن کُن۔

پانہٕ بیوٚٹھ گوٚپی کرشنس نِش۔ اَتھ تھوٚوُن شانس پیٹھ "یوٚت نا گژھِہٕ نہٕ سونچس گژھن گوٚبزِیا! نا پزی چھُ یہٕ ژٔے پھیران؟ اِدِ ژٕ مہٕ بر غم۔ دۄن دوہن منٛز ڈیاوے یم روپیس شتٕ ہتھ وۄصوٗل کٔرِتھ..... وۄتھ ہتتھ مےٚ نِش۔ کرسارِنے ستیٚ اسناہ گنٛڈناہ۔ بومہٕ لدمہ لاگ؟"

"نہٕ ھٕس سو چھنہٕ کتھ۔" گوٚپی کرشنس آیہِ اُشہِ ٹأری برِتھ....."

وٗری دادِ ھٕس گیہِ مےٚ شُری کُن چکرس نِنس۔ بژوٚنہٕ اُسہِ مُچلہٕ لاگان دۄنٛی چھِنہٕ ونان تہٕ۔ مےٚ پھری کھ صِرف بُتھی صرف کرِکھ گژُو..... بہٕ ھٕس چھُس تمن ہُنٛد گونہگار۔ نہٕ چھُس ہوٚنزٕ واتان کُن نہٕ رادِ۔ زمینس ژور مرلہٕ ہنٛگ اوسُم تماہ تِتھ چھےٚ نہٕ برابری یوان..... زنانہٕ ھٕس چھُم نہٕ اَکھ پلوسُونوومُت۔ شُندی جن چھُس زألی دِوان تہٕ ہنٛد وبند چھِم اَتھِ گژھان۔"

یہٕ بوٗزِتھ ژٕو وقادِ صأبن ٹھاہہٕ کٔرِتھ اُسن۔

"ہیا بیقلا۔ یم چأنی یار اَز اسان تہٕ ژٔے بے فِکرِ باسان چھی یِمن تہٕ ہا گرن منٛز ژوکھر گومُت آسان۔ مگر ایریہ ہا یِمن تہِ دژاہتیٚ تہٕ اُسی چکرن گأمتیٚ۔ مرُن مُشرِتھ۔ وَن تہٕ چھکھ نا بیقل لاگان؟"

گوٚپی کرشن دِژ بیقلہٕ ہنٛدی پأٹھی بینہٕ دارِ کنٛز نظر۔ داں ڈل اُسی پتھ ژلان تہٕ بسر یہٕ زَن اوس تَس داں گُلوٚ منٛزی اُچھی ناٹہٕ کران۔

☆☆☆

وَنہِ راوِل

تار ژٕتھ گوس بہٕ رژِ کھنڈِ سونچس ز دِمہِ کِنہ نہ۔ تارِ واُلی لاجوو مُجادلہٕ زِ تار چھےٚ چندر ہٕندِ ناوٕ تہٕ تٔسی حوالہٕ کرِتھ دسخط ہیوٚن چھُ تٔسنْد فرض۔ کمہِ کشالہٕ مأنی رووٕ مےٚ سُہ زِ تارِ منٛز چھےٚ یچھ خبراہٕ موکھ دِمس بہٕ پانے طریقہٕ سان۔

تار ہیتھ ژاس بہٕ چندر ہٕندِ درواز۔ اُتھس کبتھ زن شیطان چیر ژٕتھ یُتھ نہٕ بےٚ موقہٕ پھیار کرِتھ گژھِ۔ کشمکش تل نم أندری ویٚہہ۔ رٕتھ کُنی ونس؟ أتی سوچُھم۔ ہتا أمِس کیاہ؟ تلہٕ پٔدس تہِ ییَس نہٕ کشُن۔ غم غلط کرنہٕ خاطرٕ کڈِ بوتل تہٕ حف ہیٚ پیپہِ صُبنس تانی۔ کولہٕ ونہِ راوٕل!

تارِ منٛز اوسُس لیکھتھ زِ مول اوسُس جیمہِ سڑکہِ حادِثس منٛز گذُریومُت از صُبحأے۔ مےٚ لگوو انداز۔ پگاہ صُبحس تانی ہیکہٕ ہأن بڈٕ مشکلہٕ

سان لاش رٕ ژھراٖوِتھ تھوٚتھ۔ چھ گرمہٕ کرٕ اے! رٕ ژھراوٕنی تہٕ اٚسکھ ضروٗری۔
بوٚڈ نیچوٚ یوٚ تانٛی نہٕ واتہِ ہیس توتانٛی کتہِ دِہانٛس داہ۔ کُنہِ تہِ پاٚٹھی گژھِ چندر
توتانٛی واتُن۔ اَمہِ حِسابہٕ چھُ اٚمس فلفوریٚتہِ نیرُن۔

چندر ہندِس کُٹھس منٛز اوس تھدِٹی وی چلان تہٕ آتھوارِ ہندی اِشتہار
بولان۔ مگر نزدیک پہان اٚسِتھ بوٚزمےٚ صاف کتھ کتھ اسن کھنگالہٕ تہٕ پنجابٕی
لکبہٕ ییم ٹاٹھنیارٕ سان تہٕ سرٕوٗدس منٛز یتھ پزتھ زٕوٗدارٕ بے زٕوٗ چیزس پانٛس
ووپرس پننہٕ نس پردِس کڈنہٕ یِوان چھِ تہٕ یُس اَتھ براٗدٕری یہ تکیے کلامہٕ چھُ۔

پھزٕ ٹے موٚتوبہٕ! مےٚ ژوٚل ہکہٕ نیرتھ۔ مگر بوٚزنہٕ کانٛسی۔ تاسس منٛز
آوٗرین پوٚوٗنہٕ یمَن ظونےٚ زِبہٕ ماژاس تہٕ گُٹھیگ دٕہ کڈنہٕ باپتھ ماچھس یہٕ
دارِ مُوٗران۔ اٚتی پییہٕ چندرس مےٚ کُن نظر۔

مےٚ وُچھِتھ گوسہٕ ہکہٕ تھوٚدٕوٗتھ۔ اتھگ باز تزٕ ووٗن۔ تاسہٕ پٕڑ آیہٕ
چھکرنہٕ ہلمہٕ منٛز چہ روپیہِ آیہِ واہراونہٕ تہِ سہٕ گوٚ بٕکی نہٕ ہیٚوٗ مےٚ بزٕ وٕنتھ گنہِ
اِستادٕ۔ بتھس وُوشلُن تہٕ اٚچھ نژان۔ تمُس چھُنہٕ فکرٕی تران سہٕ کیاہ ونہٕ مےٚ۔

اُسند یہ حال وُچھِتھ گےٚ باقٕی تزٕ یار تہِ کھڈا۔ مگر تمُو سمبول
یکدم۔ مےٚ اَتھن تھپھ کٔرِتھ چھِ تم مےٚ بٕیہہ نس زور گران مگر یہٕ بٕیہاٚ کتین؟
جایہِ جایہِ اٚسی مالہٕ پکو ڈیٚنجہِ گرِتھ، ژھیٚٹو پیالہٕ تہٕ گلاسہٕ، بوٚتھ، چینہِ کھنجہِ،
صابنہِ چاٹہِ تہِ بییہٕ خبر کیاہ کیاہ واہراٖوِتھ۔ یہِ اوس چندر ہندِس کمرس اژنک
گوڈنک تجربہٕ یُس مےٚ سپدان اوس۔ اٚمی ہنٛز مندل مستی تہٕ لاپرواٗہی متلق
یہٕ مےٚ بوٚزمُت اوس تہِ اوس نہٕ یتھ بزٕ وٕنتھ کنہِ کہیں۔ مےٚ ہیژن دردکہٕ

پھیرنہٕ۔ مےٚ ہیوٚت پتھ پھیرٕن مگر تار پیٚیم یاد۔

چندر اوس مأژلس ہٮ۪تی لڑٲے گرِتھ گرٕ ژوٗل مُت تہٕ وُنی ییتہٕ خبر کیٛاہ تام بزنس کران کِنہٕ نوکری کران تہٕ تورنہٕ ازتانی کانٛہہ فکرِ۔ أتی أسی موٹر سایکلن کبتھ أمی ہندی یار یِوان تہٕ ژیر راتس تانی اَتہٕ خبر کیٛاہ کران۔ أتی اوس نہٕ ہفتس ہفتس بوٗڈے آسان۔ ییلہٕ یار اَتہٕ محفل لاگان أسی خبر کیٛاہ کیٛاہ چوکھتہٕ أسی بنان۔ سأری أسی کھبنہٕ تہٕ چنگ سنٛز کران دژینٹھ گژھان۔ پیٚژ ہنٛ اوس صاف کہِ یار أسِس نبتھ ہوان تہٕ یہٕ اوٗسکھ چور زوٗن مُت۔ تہٕ اوس خود أمی ہنٛز وگتھو تلہٕ ننان۔ گرٕ اوسُن ورٕزمُت۔ منٛزی ہے کرٕ ہے تہٕ ماجہٕ تہٕ انھرشہٕ بینہٕ ہنٛز کتھ۔ مأژی سُند اوس نہٕ ناو تہٕ ہوان۔

شاید اوس میوٚن تسندِس کرس اژُن تَس خلافِ توقاہ۔ اِوکنی اوس نہٕ دُبانبرٕ زِ ووٚنی کیٛاہ کرِ۔ خبر گس روب اوُسس میوٚن نتہٕ کیٛاہ سنا کرہأس بہٕ!

خبر کیٛاہ اِشارٕ ہوو نہٕ یارن کِنہٕ کیٛاہ۔ تم آیہٕ مےٚ زٕن النہٕ تہٕ ولنہٕ۔ مےٚ أندی أندی پیٛٹھی تہٕ لگی میچھ میچھ گتھ گرِتھ مےٚ رنٛزنا ونہٕ ہیوٚ۔

"اَنکل! گنہٕ دوہہ یِیونا میوٚن گرٕ تہٕ؟ میأنی ممی پاپا چھِ توہہِ سمکھنہٕ خأطرٕ بے چینن۔ تہنٛدٕ پرٛوگرام یتھے ریڈیوہَس، ٹی۔وی یَس پیٹھ آسان چھُ تِم چھِ ڈہہ کامہِ ترٛأوِتھ سہ وُچھان۔"

"اَنکل! أسی چھِ حأران زِ توہہ گتہٕ چھُ اکہٕ طرفہٕ پرنس لیکھنس وق میلان تہٕ بیٚیہٕ طرفہٕ باغ شیرنس، مکانہٕ بناوَنس تہٕ پھیرنَس تھورنَس کرٕ تہٕ فرصتھ آسان؟"

"اَنکل ! توہہِ کیٛہ چھوٚ یپٹھ زبانٛ ہیٚچھ مژ؟ پوٚز بوٚزِو اَسی ژھینہِ توہہِ وُچھتھ پنٕنی پاٚٹھی گتھے کران ! زِ توہہِ ترِ سانٛ کتھ باتھ ضرور فکرِ۔"

مےٚ اَسی یم خوشامد کران تہٕ شاید تمہِ روبہٕ دابہٕ نِشہِ بچُن یژھان تیچ ووٚمید یمَن اَس۔ اَز بروٚنٹھ شےٚ ستھ رٔتھ اوسُس بہٕ چندرس زارٕ دِتھ تہٕ چنڈال چوٚکھر سوٚنبراونس پیٹھ سخ رٕڈیوٚمُت تہٕ کیاز زِ تیٚسندی ماٗلی اَس نَم ژھیٚھی لیکھِتھ زار گرٕیمتٕ۔ سخ رٕڈے یوسس بہٕ تیٚلہِ۔ وُنی کَس اَس مےٚ اَتھس کبتھ تار زَن تہٕ شینہٕ میٹ ویگلان تہٕ وارٕ وارٕ شرپرس ہٕتر کھاران۔ دپان اوسُس ووٚنی تژاوِ باٗنہٕ چندرہٕ سنٛزِ آتھوارٕ تہٕ یتھ محفلہٕ یہِ نبہٕ تژٹھ۔

اَمی سندِ بو یارَو تہِ ہیٚژ بدلےٚ حرکتھ کرنہِ۔

اَکی پلہٕ نوٗو مےٚ سِگریٹھ۔ چندرن دِژٕس پیٹھے تھٕچھ تہٕ سِگریٹھ ڈبہِ ژھنبن ہٕتر گرِتھ۔ سُہ ووٚتھُس۔ "اَز ہا ہیٚمو اَنکلس ماٗفی۔"

بیٚیا کھ ووٚتھُس۔ "مےٚ چھُ چاچہِ صاٗب اورے تاس گِنڈنہٕ خاٗطرٕ آلو کران۔ اَز گِنڈ ناوون اَسی اَنکل تہِ تاس ضرور!"

ژٕٹیم گو چندرس نِش تہٕ تَس پھیکِس پیٹھ اَتھِ پھیران ووٚنہٕ نَس۔ "ژٕ کمنوٚ غوطن گوکھ؟ اَنکلس گژھیا تیٚتھے ہیوٗ؟ اَچھا تہٕ لاگ پلو وٗنی نیرِو چکراہ کرنہِ۔ دوٚہ دوٚہس گِنڈِتھ تھکُو!"

مےٚ اوس تژان فِکرِ زِ میانہِ بُتھیک تژکہٕ جار وُچھِتھ اَسی یم وَنی اوٗرک یوٗرک ہیوٗ بولان تہٕ بےٚ گنڈ کتھِ کران۔ چندرس اوس بُتھِس پیٹھ کیاہ تاٗنی اثر کرنک اِحساس پیڈان۔ تمٕ اَسی لوتہِ لوتہِ پلو لاگنٕ ہیٚتیٕ متٕ۔

وَنی اُس مےٚ کتھ کَرٕنی لاَزِم۔ تار دِنہٕ خاطرٕ کیا تدبُر کرٕ یی سونچان سونچان اوُسُس بہٕ وونی دَم پھُٹٕ ہیوٗ گومُت تہٕ پریشان زِ شام ہیوٗتن گوٚھن تہٕ صُبنس تانی چھُ چندرس ماٲلِس نکھ دِنہٕ جوٗم واتُن۔

کہیں توٗ رُم نہٕ فِکرِ تہٕ اُتھی تذبذبس منٛز دژاس نبر۔

پتھے آو چندرُن اَکھ یار مےٚ نِش تہٕ لوتی چھُم ونان:-

"اَنکل اَسہِ مہارا پینہِ وُنی جوٗم نیرُن چندر ہتھ!"

بہٕ زَن روٗدُس ہَس ژٕوٗرِ۔ کیتھ نہٕ کرٕنی۔ سُہ اوس ونان۔

"اَدی مہارا آو جمہِ فون۔ چندرس مہارا چھُ مول ایکسی ڈنٹس منٛز گذُریوٗمُت۔ اَسہِ مہارا لوگ یہِ زاَنتھ ماَنتھ تاس گِندنس ہتی۔ ہُپاَری کوٗر کھانہٕ تیار تہٕ یِڈ برٕتھ کھیوو چوو۔ ٹیکسی تہٕ گر۔ سو آسہِ پکان۔ وُنی نموٗن گنہِ بہانہٕ ییتہِ کڈتھ۔ توٗ بہِ چھُو خبرے کوٗ تاہ جذباتی چھُ بچور۔"

مےٚ مُژٕرٲتھ۔ تارِ کاغذ اوس عاَرقو ہتی پوٗنی گومُت۔ اَتھ اوس نہٕ کہیں پرنہٕ یوان۔ اَمِچ عبارتھ اُس کاگدٕ پٹھ ؤتھتھ میاَنس ذیہنس شژٕ پہٕ ہژ تہٕ تتہِ اَسن ساَری مل چھلتھ نی ہتی۔ یم اَسی بدلے اچھر یموٚ باضابطہٕ انسان شکل داَرہژ اُس تہٕ وُنی کِس اَسی مےٚ بروٚنٛٹھ گنہِ چندرس آلنٛز نال کران تہٕ نبرَ قدم قدم تژ اوان۔

☆☆☆

ژینہٕ وَن

تِمِس گوٚ پٲتۍ کٔنۍ زنانہِ ہُنٛد آلوَ تہٕ زَن گوٚ ہُشار ہیوٗ۔ اَتھن کُن پیٚیَس نظر، یِمَن کھیٚہ تہٕ کھش ؤتھۍ مٕتۍ اٲسۍ۔ ٲرۍ اٲسۍ ربہِ برِتھ۔ پھرنَس اٲسۍ کھرٛاوِ تل گرٛٹھۍ گرٛٹھۍ لاد ؤزٕہمٕژ۔ دامنہٕ اوٚسُس ربہِ اندر لِتھہٕ ونہٕ آمُت۔ رٔوِ جرۍ اٲس پیوان۔ گرتنہِ نالہِ مٔنزۍ اوٚسُس رٔود وسان۔ پان اَتھ شکلہِ مَنٛز وُچھِتھ آوٕتَس اُسن۔ مےٚ کیٛاہ سنا مسخہٕ صوٗرتھ گاٚمٕژ!

زنانہٕ اٲسۍ کرٛکہ کرٛکہ دِوان۔ "ہیوٚر کھس۔ وُچھ پلون گُس ڈاکھ چھےٚ کوٚرمُت۔ نرِ چھم پھلان یِم چھیٚلۍ چھیٚلۍ۔" تٔمۍ دِژ بیٚیہٕ پانَس نظر۔ ٲنۍ کھور اٲسۍ ہانےٚ مٕتۍ تہٕ وودزلے مٕتۍ۔ کھرٛاوِ ہنٛزٕ پُشٹہٕ آسٕ سلیمٕژ۔ نستہِ اوٚسُس پیوٗنٛژ پشپان۔ پٲتۍ کٔنۍ آسٕ ژوٗرٕ کھوڈُس تانۍ چھِکہٕ کھرٛمٕژ۔

زنانہٕ اٲسۍ ونان۔ "ژےٚ گردِلش تہٕ پلوس زٕ روان چھُکھ نہٕ۔ ژےٚ

نے ناوٕنہٕ ساوٕنہٕ تلے ہٕرصتھ یِوان چھےٚ۔ یہِ کُس واتل ورن چھےٚ کوٚرمُت پانس؟"

مارتور اَتھس کیتھ واری یاہَس کاتُس رٹنہٕ ہتی اَسس اَتھن آمہٕ ہاٲل پے ہٕژ۔ بیپِس اَتھس کیتھ اَسس ربہٕ بُرتھ پچہٕ کھنڈ یتھ وُنی بُس کیٚل ٹھکان اوس۔ تِہ سببہٕ اَسس ساری ہے پانس نٹھ نٹھ۔ زنانہٕ اَسس براندس پیٹھ۔ وُوٹی داربوٚ کنی شُری ژرِ پوٚپ کران۔ تس پٔنٹِ زری پُتری۔ لوکہٕ ترِ بن ہُند کاغذ اوسکھ ژوٚٹمُت۔ دارِ پٹھن ہندی کلی پھری ہِتی تہٕ ہاٲنکلہٕ یلہٕ ترٛاوِمژ۔ تسنٛز ژون دوہَن ہنٛز میٛجنتھ اَسکھ منٛتس منٛز بوٚٹھ کھاٲرمژ۔

یہِ سوٚرے وُچھ تمیٚ وٲلنجہٕ پیٹھ پِل تھوٚتھ۔ سخ شرارتھ کھسہٕ ییس مگر زنانہٕ اوس ہوٚرووُمت۔ شُری اَسی جاناوارن ہُند وُڈو وُچھان روٗدِ راتھ وُچھان رِکنہٕ تسی پیٹھ اَسان؟ زنانہٕ اَس لوٗنگی مُژ رِتھ پھبرن تہٕ پوٚژ لِتھ وان ننہٕ وٲرے برٛاندس پیٹھ دژاہِژ۔ شُری رِکھو بڈی اَسی وُچھان بَس لِتھوٕی ہِژ کتہٕ بستہٕ ہنٛز باٲش گاہِژ۔ تس اَس ساٲرے ٹینٹھ وٕژھہِژ۔ نتہٕ اوس تس مارتور برٛاندس کُن لگاوُن۔ اندر اژُن۔ تتہِ بانہٕ پھُٹرٕنی۔ شُربن ٹاس پوٚٹاس مِلہٕ ناوُن۔ روشُن۔ شامَن نہٕ بتے کھیوٚن۔ زنانہِ اَتھِ زارِ پار کرناوُن یُتھ شُری شرٛپہٕ ہاٲن اَنہِ گتہِ گُٹھبن تہٕ بیہاٲن بڑ بڑ سبق پرٕنہٕ۔ نوشہِ نہاٲن پنہٕ ننبن شُربن تہٕ ٹھپہٕ ہاٲنکھ۔ گرس بیہے اَہرِ تہٕ سہٕ نیرِ ہے پگاہ صُبحن باشان سوٚ کوٚل۔ بتہٕ ہاٲن تہٕ ژرون اولو ہَن کھیتھ۔ کیازِ تَس اَس زنانہِ خبر رِنس چھم ژرون اولوٗ خوش کران۔ اورِ یتھ چینہِ ہے چاے ژوٚٹ تہٕ لبہٕ ہتی ہے ڈوٚ کھادِتھ۔ جچیرِ دام دی ہے تہٕ اِدِ کرِ ہے زنانہٕ کتھ کرنگ جوٚرتھ۔ شُری بیہاٲن بڑ وٕنٹھ کُن۔ کالک

سبق بوزِ ناوہان۔ مشقن دِہان مؤہر۔ گرنہٕ خاطرٕ دی ہانس قلم بزٕ وٕنٹھ کُن۔
چوکہٕ بیرِ پٹھ ہتھ زنانہٕ آسہٕ ہے تژنگہٕ تلی اوٚنگج ژانتھ کلس کشُن کران
تہٕ اُمس ستی ژیرتانی کتھ کتھ کران۔

مگر وُنی کبن پھیوٚر سُہ وارٕ وارٕ پوٚت۔ آنگن ہیٚرن کھوٚت۔
بڑاندس تل ٹھہرووُن قدم۔ مارتو رتھوٚوُن پتھرٕ تہٕ پھبرن دِنُن۔ زنانہٕ آسس
اندر ژاہِش، شُر بو اوس ژرِ پوٚپ گری گری ہے ٹل مُت۔ تژن نیچوٚبن ہِنٛدی
پانژھ دوٚیمہِ کورِ ہِنٛدی زٕ تہٕ پٔنٛژ زٕ بڈٕ پین۔ تم اُسی جماژ اندر گوہان۔ "شینا پتھو
پتھو"۔ اُتی پیٚیس تو تتھ نظر یِیتھن وُنی آنگنس منٛز اوس۔ اتہٕ اُسی ہونہٕ بچہ بچہٕ
رارے کران۔ یِمن اوسُن رٕوٚد وسُن ہیوٚ تمُت۔ تَس رٕوٚد نہٕ پانَس تانی۔
مارتول تہٕ بچہ کھنٛجہٕ تجن تہٕ بییہٕ وٚوتھ اوٚ تہٕ تھے۔ پیاول ہونہٕ ہِنٛدِس چھپرس
ٹھُچھبن بییہٕ بچہٕ تہٕ بتھِ تژ ووُنس ٹاٹھ۔ بییہٕ گوس پتٕ کنہٕ زنانہٕ ہُنٛد آلو۔

"ژٕ ے گوٚے کیاہ صُبحٲے پگہاے؟ جِن ماژوے؟ اُمس پھیٚشِل ہونہٕ
کتھ بیوٚٹھکھ لولہٕ متہٕ لاے کرنہٕ؟ یہٕ نے مکانہٕ بناوہٲس مژیا؟ یہٕ ہوٚنی چھے
پھیٚشِل۔ راتس وُنگان آسان۔ صرف مل تہٕ مگُر وہراوان۔ نیچہٕ کھیٚین زنگ۔
نِکس کھوٚتُم سُہ کڈرپتھ۔ اُمی سنٛدبو بوکتو چھے محلس ژھٹھ کڈمِش۔ ییہٕ نکھ رٕوٚد
شین دبوٚگلن زٕ پانژھ اوٚری۔ اُژھ اندر کیاہ چھکھ رٕوٚد شُر انین منٛز دربدر گومُت؟"
تمی دِژ پانَس نظر۔ سُہ چھاپٔزی دربدر گومُت؟

سُہ اوس ہوٚن دوٚری وُچھتھ حبس پیوان۔ یتھ نہٕ زنگہِ تیم۔ صُبحٲے
اوس گوٚڈ شُرِس آنگنس منٛز سوزان۔ یتھ نہٕ بتھِ گوڈ پہوے ہوٚن پییم۔ راتھ کیٚت

اگر دۄرِ تہٕ ہۄنی وُنگن بوزِ ہے لۄر ہیتھ اوسکھ لار کران ..... اَز کتھ ہوٗن اُمس؟

ہونہٕ اُس نیٚنٛدر پے ہٕژ۔ بوکٕتِ اٚسس تل ژاہتی ۔ یہِ آسہِ ہے اُمس سُتم اِڑھم لٹھ پژسنس۔ جتھ تانی اٚسس گج ہٕژ۔ اُڈی جہِ ٹونگن آسس دژاہتی۔ ٹاٹھ پَلو تژ وونس پیٹھ تہٕ واپس آو بژ اندس پیٹھ۔ زنانہٕ اٚسس اوٚ تہٕ تھے دژاہژ کانگرِ پھوکھ دِوان۔ تَس اوس نہٕ وُنی کَس اُ دیک ہیوٗ شرارتھ۔ کانگر دِژنس۔ ژادر کڈِن اندرٕ۔ اوٚ دُر پھیرن روٚٹہ نَس تہٕ ژادر وٗج نَس۔ بیٚنہٕ ژایہِ ووٚٹ۔ چھٕتری کڈن تہٕ بژ وُنٹھ کنہِ تھوٗنَس۔ یانے ژٕ بوزکھ نہٕ۔ توتہِ رٹھ چھٕترٕ۔

تَس اوس نہٕ بیٚنہٕ آنگن اندر وُسن۔ ژادر وٗلتھ تہٕ کانگر تُپتھ بیوٗٹھ بژ اندس پیٹھے ژٕ پنس ءتی ڈوٚکھ دِتھ۔ زنانہِ ووٚنُن نہٕ کہیں۔ صِرف چھُس بُتھِس کُن مُدے گنٛڈِتھ وُچھان۔ سوزن رٕٹن ژۄرِ۔ درے لی نہٕ۔ وٗژھ تہٕ ووٚٹ ژایہِ۔ دارِ کربن بند۔ شُری اٚنن بژ وُنٹھ کُن۔ نستہٕ وتھراوِنکھ، لالمہٕ گنجہِ نکھ۔ اَتھِ تھوٗی نکھ ببن منٛز۔ ٹوپہِ دِژنکھ..... تَس اوس ترنگہٕ لاٹھ بون ووٚتھمُت۔ کلہٕ پُش اَکہِ لبہِ ترنگہٕ منٛزٕ نیرتھ آمُت۔ زوجہِ تر وٗژھمٕژ۔ پھیرنَس خبر کر ڈۄر لاگنہٕ آمٕژ یوسہٕ رٕنے ہٕژ اُس۔ خبر ءکتہِ پھرِ اٚسی تِمکی پَن تژوٚپ دی دی پھیرنَس ءتی وأٹتھ تھونہٕ آمٕتی۔ مَس اوسُس گنٛجہِ اول ہیوٗ گومُت۔ بُتھِس ہاے تہٕ تمُن مُتھِتھ۔ زنانہِ ہنٛز شکل وُچھِتھ گوسہٕ غوطن زِ اَمہِ کمہِ وٗری یہِ چھنہٕ پنٕن دیٖت مُت؟ ژٕ نے شُری مۄدِس۔ اِڑھُم چھُس سارِوے کھوتہٕ کوٗنَس۔ شیٖٹھن منٛز آسہِ۔ زٕ نیٚچوی چھِ بیٚون دژاہتی۔ ژٕ ن کوربن کوٗرُن خانٛدر۔ اَز چھِ منٛزِ مہِ کورِ ہنٛدی شُری تہِ ییٚتی۔ ییٚلہِ کورِ شُری بأژ ہیتھ مالِنیٚن یوان

چھےٚ اَتہِ چھُ ہے ہیٚوٗ ووتھان۔ بِنہٕ چھےٚ یِوان۔ بجر چھُس پھٹتھ نیران۔
واسرے چھُس کمبر ڈوکان۔ یہِ چھُس خاندٕرکبن شیٖنہٕ تاجی ہَن وٕری یَن ہُند
سوچھ۔ میونے خاٗر چھُس۔ مٔژی مٔژی چھےٚ تتان مگر تٕتی چھےٚ شیٖہلان۔ امہٕ علاوٕ
کوسہٕ شبکایتھ کٔرن زانٛہہ بچاٗر.....

پاٗنس کُن وُچھن۔ دوٚ پُن وُنِس تاٗنی کےٚ یم بوٗز شوٗژ کٔرتھ زندٕ گیہِ
ہٕندی دوہ۔ مگر وونی چھنٕس پزی بزٕ ٹھن ہیٚوٗ تمت۔ پٔتن خاٗلی وق کورٕ کُن چھُس
لاگان یہ؟ گرا آنگنس منٛز یہِ کٔنٛ ٹٔلنٛی تہٕ گراہ ہوٚتہٕ اوٕنی۔ گرا دوس لٔہرٕنی تہٕ گرا
لدٕنی..... مےٚ زَن چھنہٕ برابری یِوان گُنہِ سٟتی۔ کہیں چھُم نہٕ باسان ڈنجہٕ۔
یہِ لُرٕ گُژھ نہٕ ییٚتھ آسنٕ اور کُن بُتھ کٔرتھ۔ یہِ بڑاند گوٚژھ نہٕ یتھٕ کٔنٛ
آسُن..... تہٕ یہِ ہٕوٗنی؟ یہِ ما أسم زنانہٕ پوٚزے ونان یہٕ چھُس ڈوٚلمت۔ مگر
مےٚ کیاہ غلط کوٚر؟ وُنِس تاٗنی کٔڈم زندگی کپٹھ تہٕ میٖنتھ۔ نستہِ سیوٚ دُے
پوٚکُس۔ دٕچھن کھووٕر دٕژم نہٕ زانٛہہ نظر.....

یتھٕ کٔنٛ سونچان تہٕ بڑاندس پیٹھ بہتھ اوس تَس لُطف ہیٚوٗ آمُت۔ شیٖن
اوسُن لوگمُت۔ داسس پیٹھ أسی شُری دژامتی تہٕ تھلہِ تھلہِ أسی وُچھان۔ نِکہٕ
اوس پریشان زِشیٖنس سٟتی کیاز چھُ روٗد پیوان۔ امہٕ سٟتی سمہِ نہٕ شیٖن۔

تمِس باسیوٚ زِ مِس ییہِ ودنُ۔ پاٗلس دِژِن دٕنن۔

تَس اوس وُنی کَس ووتھُن تہٕ لٔٹھری دی دی شُری ووٚٹس شرٕ ڈپہٕ راوٕنی زِ
حرامہٕ کبو! وُنی ہالگیوٚ ژھٹھ تہٕ زوسہٕ لارِ۔ پتہٕ گوم حکیمن تہٕ ڈاکٹرن دوٗرن۔
پتہٕ اوس تَس ووتھُن۔ بلچہٕ ہبتھ نیرٕن تہٕ بڑانڈٕ پیٹھٕ ٹِچہٕ تاٗنی تہٕ نبرٕ

کوچس تانٲ شیٚنؠ ٹُلن تہٕ وَتھ موکٕج کرٕنؠ۔ پتہٕ شیٚنؠ والن والبن نظرِ روزُن
یُتھ پشِ لوٚٹ راوتہٕ یِی.....

مگر سُہ دوٚتھ نہٕ تھوٚد۔ شُرِ اَسی شور کران۔ یمن دوٚپُن کٔرِتن
شور۔ روٗدُس بہٕ دہٕ ہےَ لوٚر رہیتھ۔ وٗنؠ یہِ مے خوش کرِ تہٕ کرٕ۔ تمٕ انہٕ نٲو جُجیٖر
بڑانٛدس پیٹھِے۔ زنانہٕ دوٚپُن ہتاے ہونہٕ ہےَ تر آوِ زِ ژوچہِ۔ سوچھے پٕرٕنس
کُن وُچھان زَن تہٕ پرزناوان چھس نہٕ۔ شرارتھ چھُن اَندری شرٛوٚپہٕ
رووُمت۔ مگر تیمِس چھِ وُٹھُن پیٹھ اَسن ترٛاے۔ ژٕ وُچھ اَز مانٔے نہٕ بہٕ چون
روب۔ اَز نہٕ۔ اَز وُچھ بہٕ تہٕ کُلٕ کٔڈ کتھ کٔنؠ چھِ سفید شیٖنہٕ ژادر کلہٕ نلہٕ ولان۔
مالہٕ تہٕ ہکرٕ آنگُن کتھ کٔنؠ چھُ پڑنان۔ شُرِ کتھ پاٹھِ پھولن شیٖنہٕ تھوٚسی
وُچھی وُچھی۔ اَز چھسے بہٕ تہٕ شُر بنیومُت۔ مے مہٕ وَن کہیں۔

پتھ کٔنؠ اَدِ زنانہٕ ہنٛدِ آلوٕ سٟتؠ ہُشار گیوو تتھے کٔنؠ گو وُنؠ کِس تہٕ نکہٕ
سٟنزِ ودن کرٛ یکہٕ سٟتؠ ہُشار۔ تمِس پییہٕ بییہٕ پانٛس کُن نظر۔ سُہ اوس اَتھس کیتھ
بِلچہِ ہیتھ منٛز آنگنس کھڈاہ بڑانٛد پیٹھ ٹُچہِ تانٛ وتھ کڈان۔ بیلو بیلو شیٖنؠ ٹُلان تہٕ
پیٹھ کُن دأرِتھ دِوان۔ اَمہِ سٟتؠ اَس آنگنٛج رب پیٹھ کُن کھوٗژ ہٕژ تہٕ شیٖنؠ اوس
کرٛ ہیومُت۔ یہِ وُچھتھ اوس نکن ودُن لوگمُت زِ شیٖنؠ گو خراب۔

سُہ پیو یکدم پالیس تہٕ شیٖنؠ بییہٕ سوٚم گرٕتھ ترٛاوُن بیل پتھر۔ پتہٕ ژاو
اندر تہٕ نکہٕ روٚٹُن نالہ متہٕ۔ پتہٕ روٗدُس ژیر تانٛ موٗنؠ تہٕ میٹھی کران۔

☆☆☆

دٔلیل

یُتھا لڑکہٕ جٔدیدی اوس ترٛشھے اُس لڑکی تہٕ۔ سو وٕژھس۔

"اَگرے أسی پننہٕ مرضیہٕ شُری دُنیاہَس اندر أنتھ ہکو کھ، مول مأج کونہٕ ہکو کھ ژأرِتھ؟"

"آ۔ اَسہٕ کُس سوچھ چھُ یمَن اَڈ پربن ہُند؟ یِمو چھےٚ ساأنی قأبلیتھ ہایہ تہٕ ظایہٕ کرٕمژٕ۔"

"مےٚ چھُنہٕ مول یڈ بٕرِتھ بتہٕ دِتھ ہبکان مگر نظرن ہنٛز گنٛڈی تارٕ چھنم ژووایأری واہراأوِتھ تھوٚمژٕ۔"

"میون مول خَبر کمہٕ خأطرٕ جکھان تہٕ سوٗرے فوٚضوٗل ـــــ پنٛنہٕ أنکھ شینکھےٚ لوٗکن رتھ وندان۔"

"أسی بدلاوو کھ یم ان پڈ کنگال مألِی۔"

عاشقن پییہِ نہٕ دوٕد کولہٕ ژٹنہٕ ۔ کامیأبی أَسکھ بڑونٹھے وَتن پٔشمہٕ وَتھراَوِتھ پزاران ۔ نۄونگرس منز ژھونڈ لٲرکن اَکھ ڈیگی جوٗل گژھِ ۔ نِوس مأٲلس آو انہِن اُچھن گاش تہٕ ڈٔسی لوٗکن پنہٕ غمن مۄہبن تہٕ مۄزوٗرن نظر گژھِ تھونٛس ۔ تِم اَسی نے پۄتھر مأٲلی کس کارخانس تہٕ وانس لۄٹھ کران ۔

گوٗبرِ مأٲلی ڈیوو لڈکیہِ تہِ مول ۔ پٔنن ہم سایہِ تہٕ کاربارس منز حریف ۔ کوٗر بنے یہ لچھہِ بٔدس واَرِث ۔

نِوس ماحولس منز روٗدن لڈکس تہٕ لڈکیہِ وق گژھ رنگ باس تہٕ نہ مول مأج ژررٛنس فرصتھ ۔ لڈکہٕ سُند مول اوس وَنی کژیشان زِ نوش کراَن گژھِ ۔ مأٲلی ہنٛز وراثھ ہیتھ ۔ سُہ اوس اَزکل تِم اَدبی معمہ حل کرنس منز مشغوٗل یمو ستۍ لڈکہٕ ہنٛدِ ڈٔسی کورِ مأٲلس زہر دِوناوِنچ وَتھ نیرِ ہے ۔

کورِ مأٲلس تہٕ اوس وَنی اکوے ارمان زِ تٔسند گژھِ کراٛژِ براتھ ۔ مگر تتھے اوٗسس پھیرِ پوان ۔ یم جوٗسہٕ تِمٕ گوٗبرِ مأٲلی ہنٛدِ گژھِ مۄزوٗر بناوِتھ رُوِتھ تھوٚۍ ستۍ اَسی تِمَن اوس تھوٗتھ گٔژھان ۔ اَوے أَسن کورِ کأم تھوٚہٕ زِ لڈکس ڈالہِ بدل کارن گٔن ۔

لڑکی اَس وَنی لڈکس روٗحأنی اسمانن پرواز کرناوان ۔ اَزکل چھ یم دوشوے ناگہٕ بٹھن پیٹھ ابدی تہٕ اَزلی مسٔلہٕ بحثاوان وُچھنہٕ یوان ۔

☆☆☆

اتھ ہساۓ دوہے کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ وبڈام پِوان۔ دوہے کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ وٚیکھیپ۔ توہی ؤنِو یہِ نَے کتھہٕ چھےٚ کانٛہہ۔ اَسہِ تیے وبتٕرُن پیوان۔ مگر یہٕ ونوِ یہِ آسِہٕ نہٕ گذُران۔ یۆت پھِش نہٕ۔ مےٚ کیُت چھُ وِیٚو کھیتے۔ وُچھِی تو اَکہِ راۓ ژ اوس سورُے سبٹ۔ ڈِپوٕ ہشونہِ اوس پن تانۍ تأرِتھ۔ بازرٕ اۓس کوسہٕ تانۍ نو کرٛیم آہو۔ اشتہار اوس زِبےٚ ضرر تہٕ پُراثر۔ ہتھ فیصدی گارنٹی۔ دوٚہے تہِ ہکو اِستمال کرِتھ۔ صرف نہٕ ژون پانٛژن دوہَن۔ یٚیلہِ نا آشیٚنٛز بڑوٚنٛٹھ دیہہ نہٕ پکنہٕ.....

موخصر سورُے اوس سبٹ۔ أتی گیہِ کرٛکھ زِ نار ہا۔ اِدٕ تہِ متہٕ گرٕھتَن کانٛسہِ۔ ہمسایہِ اۓس دزان۔ خبر کم والنیٹر آیہِ تہٕ دبودب کوٚڈُکھ سانہِ گریک

سامانہٕ۔ وگوبن ہنز گرد تام۔ پانٔے گرٕو اندازٕ مے کوسہٕ پریشانی آسہٕ گاہو
کرٕمہٕ ٹیوٗب ژھانڈان ژھانڈان زِشرٕس کٔنِس اتھِ گوٚ ژھ ہٕ لگن.....

عام دوہن ہہ ژھو کیومُت آسان۔ نہ آسان ہکبتھ تہٕ نہ جوش۔ پتہٕ
دپان کروس گاربو کنڈبو کینہہ تہٕ آشنہٕ پٔتھ عار یِوان۔ سو آسان کولہٕ بٔتھِس
پٔتھ ٹکھ لٔج ہژ وپر ہش پے مژ۔ تَس نہٕ زیر دِنس تہٕ ووندٕ یِوان تہٕ گژھان
تتھے پأٹھی ہفتہٕ وادتہٕ مٔتھن ناحبس تہٕ سوتہٕ ناوٗشنیر؟ سُہ وٗشنیر آسان آشنہٕ ٹھٔتھ
کرنہٕ ہتی پھیوٗ رمُت ییلہٕ بٔتس ہنٛز پھوٚل چھُ آسان۔ مگرتس نہٕ ٹھٹھک اثرٕ ے
پیوان.....

از تہٕ آس وبڈام۔ ہتی دوہ گیہٕ تیمی دوہہ خاطرٕ شو کران۔ اِدٕ ییسہٕ
کرٕ تہٕ تیسہٕ کرٕ۔ سُہ کیُتھ؟ سُہ گژھیا ساوُکھن مُت تہٕ آسُن؟ وُچھی تو ونی۔ بجلی
زألتھ ہکہٕ نہٕ ہہ اُچھ پٔتھ اُچھ تھٔوِتھ۔ از دوٚہم بجلی تھوٚ زألتھے۔ نٔیندرتہٕ پیٚیہٕ
نہٕ گوٚب۔ گنٹہٕ کھنڈ تھوٚ وشونگتھ۔ تس تہٕ چھنہٕ وُنہٕ کھسُن۔ بوٚنہٕ چوکہٕ کأم گرتھ،
بأژس للہٕ وِتھ کھیأوِتھ چأوِتھ کھسہٕ کم از کم گنٹہٕ کھٔنڈی۔ پتہٕ کروس جشنا۔ پگاہ
چھےٚ چھٹی۔ اِدٕ ژیر تانی روزٕ کأف۔

مگر سو کرِ ھ نٔیندر؟ نیشنل پروگرام بوزان گیے ہہ زِپھ۔ اخبار تہٕ وبسہٕ
رے یوو اتھ منزٕ۔ لیفہٕ تل اوس ننبتھٕ نوٚن پان نٔینہٕ پھوٚل ہیوٚ گومُت۔ سٹیشن
بدلاونہٕ باپتھ تھوٚ د وٚتھُن گوسخ بارٕ گران۔ ریڈیو یک ہِس ہِس روٗد جأری۔
پانٔے کھسہٕ ساڑٕ کاہ تانی تہٕ کرٕ ریڈیو بند۔ وتھرنس اٰژِ تہٕ زیر لگہٕ۔ پانٔے گوٚھو
ہُشار۔ کھینچل تہٕ ماگژھ ھِ۔ اُڈس گنٹس تانی آسو مو کلے ہتی۔

اِد ان تہٕ تیٚمِس گگرِس جہنم۔

انداز چھُ زِ نیشنل پروگرام شۆرُو گژھنس ستی آسہٕ اَمی تہٕ پٔنٛن مقامی پرٛوگرام شۆرُو کوٚرمُت۔ کھُت کھُت ..... کھُت کھُت ..... خبر ژھنبان کوٚنہٕ اَمِس یہ کوٚٹ جل جل۔ یہِ تہٕ کوٚتاہ وُٹکُر لاگان۔

تھۆد پیوم ووتھُن۔ سیکہٕ ستی ہیوٚتم وسہٕ تالوس ٹھک ٹھک کرُن۔ کیٛنٛہہ آو نہٕ روبہٕ۔ کھورن تل تھوٗوم صۆندوٗق تہٕ ژٔری کوٚٹس ستی ژٔ ڈکھ وِتھ رُوٗدُس پیاپےٚ ٹھک ٹھک کران۔ تتبن تتبن لاٚجم ٹاسہٕ رارے ییٚتھٕن ییٚتھٕن دندو ستی لیٚترِ وایان باسیوم۔ سخ شرارتھ کھوٚتم۔ دوٚپم بون وسہٕ تہٕ لیٚترِ کھارِ۔ یمہٕ پچہٕ نمہٕ اتھن ژٔتھ تہٕ یہِ گگر ژلہٕ راون..... وودنی تھوٚکُس۔ صۆندوٗقس پیٹھ تھوٗوم کُرسی تہٕ تھٔری پیٹھ بیوٚٹھُس ..... بہٕ اوسُس ٹھُکان تہٕ لیٚترِ اوس تھکھ گژھان۔ بہٕ اوسُس تھکھ کڈان تہٕ لیٚترِ اَس چالوٗ گژھان..... اَتی باسیوم زِ ژوٗل تہٕ چھگ لٔجِس۔ مگر تٔس آسہٕ ہےٚ باسان زِ تھوٚک تہٕ ترٛاوِن ہٲتھی یار۔ ٹھک ٹھک لوٗگُن بیٚیہٕ۔ مول ماج نہٕ زانہہ میون کُٹھ کھسان۔ شور بوٗزِتھ کھٔتی دوشوے تہٕ مےٚ بیوٚاری گرِتھ وٕتھی واپس۔ شُری اَسم اَٹھی بجہٕ ساوِی متۍ..... تم وٕتھی تہٕ پیٚٹھی ودنہٕ۔ گگرِ سنٛز اَری کشی رُوٗز جاری۔

مےٚ گرن مژھن دگ۔ بون ووتھُس۔ کُرسی تہٕ صۆندوٗق ڈالُم تہٕ ژاس وتھرنس منٛز۔ کانگرِ اَس ژھیٚتہٕ گامٕژ۔ لیف اَس یخ گامٕژ تہٕ نیٚندرِ گجھ مٕژ..... ہو ڈکھہٕ بڈ اَس نہٕ وُنہٕ تہٕ کھۄژ مٕژ۔

ساڑِ کہہٕ ہُند پرٛوگرام اوس گال کھاتس گومُت۔ پٔنٛزٕ شِکس لد کیٚرن

آیم دزینٹھ۔ یوتانۍ نوِ سرٕ پان وُشنہٕ ہے تو تانۍ آسم زٕنۍ موزٕ ڈٕ ہنٛز شکس نیٚنٛدٕر پے ہو۔

بجلی چھِ دزانے۔ مےٚ زول سگریٹھ۔

سو کھو۔

مےٚ چھِ نیٚنٛدٕرِ ناش گوشہنہٕ وِزِ ٹارٕی دزان۔ بیٚیہ بییا مےٚ زانہہ کٔنہ تہٕ قسمہٕ کِس شورس منٛز نیٚنٛدٕر؟

تَس پیٹھ کھوٚتُم سخ شرارتھ۔ دوٚہم پٕرٛزھس ژےٚ بوٚزتھ نامیون تالو دُکھن؟ لڈاۓ کرنی کھٗسی زِ ہے۔ مگر تمہِ ہیوٚت وٕنن۔

"اُمِس چاۓنس باۓس چھن پٕزی کیاہ تام ہووُمت مےٚ کُن۔ اُدی آم ستی بجہِ دِم بتہٕ۔ دوٚپ مَس وُنہِ ہہ ساۓ چھُم نہٕ تیار۔ لوگمت چھُم۔ بٹہٕ اوسُن بتہٕ کھوان وُچھمُت۔ سُہ نکوٗراوس صمُاۓ گومُت سوٚ کوٚل فاقے۔ اوۓ دِیتمس صُحبک ترُن پھوٚل۔ زٕ میٚنٛڈی۔ دوٚپہ نَم تانۍ ہے کھمہِ ہاۓ یہوے یوتانۍ وُشن تیار گوھ۔ یہِ چون بوے گوٚے تہٕ اَتھِ ستۍ سورنے اُمِس تھالس منٛز زِ وُشن ما چھس۔ اِدٕ گوس تسلا....."

واہی از ونہِ ہے نہ یہِ۔ یا پتہٕ ونہِ ہے۔ گوڈٕ اَتِھ ہے وتھرنس منٛز تہٕ بہٕ لوتہٕ ہا..... بہٕ اوٚسُس تالوس کُن وُچھان بیتہٕ کرٕچ کرٕچ چلان اوس۔

تَس اوس بُتھِس تمن مُتھتھ۔ اُچھ آسس گوبے ہوٕ۔ مستس کھنٛزٕ ہوٚنۍ ہنٛز جتھ گاہو۔ اُچھن اُندی اُندی زوٗن لٔج ہو۔ نیچ موٗہو زوٗن۔ ڈیلہِ سپنہٕ منٛزی بگارٕ مُشکہِ لمبکھ نیران۔ چلے کلانس منٛز ململہِ دوتہٕ شِکھر لا گتھ۔ اَتھِ بانہٕ

چھیلِ چھیلِ ہانے ہتی۔ وُشناونہٕ خاطرٕ کو چھِ منز چیر رٕڈی ہتی۔

دوٚیم سورے احوال بوزٕ ہاؤمی سُند مگر یتھ ژٕہس گوٚ ژھ نہٕ ازٕ پھیش لگُن۔ اَتھس کرٕمس تھِھ تہٕ ووٚنہٕ مَس۔

"ہترٕ چھے لُج ہرٕ۔ ووتھ گوڈٕ وُشناو پان۔ "لیفہٕ لوٚنٹھ تُجم تہٕ ترٲوٕ مس پیٹھ۔

"صُبحس وٕژھس شییہٕ بجہٕ۔ گاش اوسُن ہیوٚ تمُت ییُن۔ دوشوٕنی ہشہٕ نوشن اوسُم شرٛاد فاقہٕ۔ تمِن کیُت نووُم چوکہٕ بانہٕ بٹھ۔ لوٚم ڈوٚم۔ تُلہٕ کتر کوٚرم تہٕ ادٕ کمُلے یہٕ راتکی بانہٕ۔ پوٗنی کھوٚرم بونہٕ یوتانی اَٹھ بجے یہٕ۔ ماتاجی کیُت اوسُم ژکری دار رنُن۔ شُربن کیُت لوگُم چوکس نبرٕ کنہٕ بتہٕ تمبہٕ۔ تمِن اوس سوٚکوٚل گژھُن۔ بوے ووٚتھے نِو نیندرِ۔ گوڈٕ ژھاۓنڈن پرٛونٹھہٕ۔ اَکہٕ اتھہٕ موٚنڈُم اوٹ تہٕ بییہٕ اتھہٕ کڈُم فاقہٕ والین کتی گارِ پوٗری۔ شُربن کرٕم پلون کُنڈی۔ یہٕت کال کُنڈی گرمے یہٕ ہیوٚت کال چھوٚلُم بٹس موزٕ۔ تتھ اوسُس پھکھ یوان۔ پتہٕ آپرٕم شُربن بتہٕ تہٕ سوٗزِم سوٚکوٚل۔ پننِس اوس راتھ خبر کمی اوٚنگجہٕ ریزر وولمُت۔ سُہ اوس چھوچھِ کتر کران۔ ہپاٚری آو گوٚرہٕ جی۔ تس کیُت سیٛد سامانہٕ سوٚنبراوُن تہٕ وودنی رُوزُن۔ توہہٕ چھٹی آسنہٕ نہٕ آسنی چھے ہشی کتھا۔ بتہٕ وقتہٕ لوگُو توہہٕ تہٕ دلہٕ واتنُن..... مے آیہٕ پانس بتہٕ کھنس دوٗنہٕ ژورِ واٚری تہٕ کیازِ گوڈٕ اَسہِم فاقہٕ واٚلی سنباٚلنی...... پتہٕ گھرٕم شرپرس ترٕ....."

مے تہٕ اُس ترٕ لُج ہرٕ۔ کانگرِ سوٗرس زاٚلی دِوان دِوان اوسُس اوٚنگجہٕ وُشناوان۔ گگر اَسی ووٚنی تالوس دورٕ دور کران۔ مے دوٚپ لیترٕ واینہٕ کھوتہٕ چھُ یہنز دورٕ دور کرنی ٹھیکھ۔ جاذٕ کھوتہٕ جاذٕ ترٲوِ گگر بییہٕ بچہٕ درجن

کھنڈ ..... مگر آشینٛ اٰہم بڑونٛھ کنہٕ۔ خیالس لاگم دِوان زِ کوٚت ووتھ؟..... مےٚ دوٚپہ مس۔ "ژے اِبسڈِٹی چھے؟ ژورِ بجہِ کھیوتھ صُبحُک بتہٕ؟"

"فاقہٕ والین اٰس نا بتس پیٹھ شیرٕ چاے چٕنٛژ؟ تہندی بانہٕ اٰسی نا سُروٕنی؟ باقٕے بانہٕ اٰسی نا مانٛجی؟ چوکس دانٛس اوس نا لوٗن؟ شُربن ہندی پلو پنٛڈٕ اٰسی سمے ہٕتی۔ تم اٰسی نا چھلنٕ؟ شُرٕ اِدٕکنٕ تھوٗم تم صرِف صابنہٕ پاٰنس منٛز وژٕونی یاٰتی۔ ذٕہن دوہن ہےٚ ژےٚ تھوناٰوتھس پلو سوٚمبرِتھ زِ ژےٚ دِمےٚ نہٕ چھلنہٕ پتہٕ نِیے تھ کاٰنٛسہِ دوٚبس؟" یہٕ اوسُس رٕبٕڈ ہیوٚ بوزان۔ جواب اوسُم نہٕ پھوران۔

گگرن اٰس شاید گرٕژٹ ہوٚ تہٕ نٕری کوٚٹہِ اپور اوس توٚرمُت تہٕ کیازِ دوٚیمہِ انٛدٕ تہٕ اوسُن ووٕنی کھُت کھُت لوگمُت۔ متھ گوم بیٚیہِ ووتھ تھوٚد تہٕ دب ژورلایہِ تالوس کھولبن۔ مگر گرٕک گرِگرٕھ ہے ہُشار۔ کیا باگوٚے راتھ کیُت بیوٚٹھکھ لبہِ واینہِ..... دوٚہلہِ چھےٚ نہٕ فرٕصتھ۔ یِوان فضول کامہِ کارٕ تلہٕ۔ راتھ کیُتھ مہ کراسہِ نٕیٛنٛدرِ پھرڈاٰ کر .....

ونہٕ کس؟ فرٕصتھ واراہ مگر یِہ گگُر زن چھُم ہکبتھ مہٕتھ ٕنوان۔ مےٚ گوٚژھ نہٕ گگر پژاہ گرٕھُن۔

"پانٛژِ بجہِ وژالیس یہٕ چوکہٕ منٛزٕ۔ بہہِ گنٹہٕ۔ تراٰسم مہا کٕٹھنٛز۔ کمرس گوم خبر کیٛاہ۔ سیوٚد چھُم نہٕ بنان روزُن۔ توہہ لاٰجوٕ وٕنی گگرس ٹاسہٕ رار یےٚ تہٕ پھوٚر گوم وٕتھرٕ وٕتھرٕ۔ واٰلنٛج چھُم پنہٕ وٕتھرکی پاٰٹھی ہلان۔ ماجہِ اٰس نَم اوٚترٕ شیچھی سوٚزہٕمٕژ زِ ربتھ ہےَ گوم ژےٚ وُچھٕنس۔ دوٚتی یاٰژ بدلاٰوم۔ شال کوٚڈُم نرِ پیٹھ

تہٕ سٕڑکہِ پیٹھ وۄتلُم۔ یور تہٕ ؤژھس ژھینۍپہٕ چھاری حبہ کدلؠ تہٕ اورٕ تہٕ کھۄژس پۆت کھوری۔ کھاَنٛ من ہاَرۍنم ماجہِ أچھوکنۍ۔ وتہِ یُس سمکھیوم تٔمۍ وۆننم ژے یہِے چھے گومُت۔ جواَنی گیسے ژۆر چھے لۆگمُت؟ مول کھۄژ اَیوم یور لڈاَے کرنہِ تس رٕٹم کھور۔ دۆپہ مَس میاَنۍ پٔٹ کڈکھ اگرَ یور کھسکھ۔ اِدٕ بیۆٹھ پتھ۔ چاے چاوے ہَس۔ مےٚ اوس ہُٹس زن مارٕیک ہیتھ۔ یور کھۄژس تہٕ ییتہِ اَسم ساَری درکہٕ دِتھ ہیتھ۔ باَیس اوسُے بتس ژیر گومُت۔ ماجہِ چانہِ کٔرنم نہٕ کتھے۔ دۆپہ مَس۔ ژٕے لاَگِ زٕ ہےَ تۆملہٕ کھاَسۍ زٕ کھاَسۍ۔ مےٚ کیاہ چوکس چھمہٕ مَرید رٕکھ تراَوٕمُت۔ یہِ وُنن گوس سخ مُشکِل۔ صُبحس اَس شۆرٕ ادس بیٹھ مُت۔ پتہٕ تٔتی بتہٕ۔ پتہٕ تٔتھۍ جایہِ ہیتھ شیرِ چاے۔ پتہٕ دِژن تٔتی شانٛدٕ ہَن تہٕ شۆنٛجۍ۔ یہِ دژایس حبہ کدلؠ پانٛژِ بجہِ تہٕ اَس شۆنٛگتھے۔ اورٕ آیس تہٕ تمۍ وِزِ اَس ؤژھمُت۔"

زن نہٕ مےٚ یمہٕ کتھِ زانٛہہ بوزمٕژ آسہٕ..... توتہِ کھۆتُم شرارتھ۔ خبر چھمہٕ کیازِ تہٕ کس پیٹھ۔ خبر کیازِ وچھم أچھ زٕ زورٕ۔ أشۍ پھیۆرۍ زٕ پھیۆرۍ دژایہِ أچھر والو مۄنٛزۍ پھٕٹتھ۔

"وونۍ اوسُم نہٕ کنٛہہ نِک۔ احساس چھنہٕ کانٛسہِ گرٕ ہان کانٛہہ دپہِ ہے زِ أمِس نوشہِ سانہِ ماچھُ کمبر پھُٹان چوکس منٛزٕ ے۔ نیۆبرۍ ڈُوَن پھشٕے دِموس۔ نلکس تل چھِ کھاَسۍ تہٕ ژھیۆٹٕ تھال۔ یمن پھشٕے دِموس۔ یا صرف اَکہِ پھرِ ہیۆیہٕ ہے زیوٕ پیٹھ زِ ژٕ مےَ تھٔچکھ۔ اَکی پھرِ ونہِ ہیۆم مےٚ ژلہِ ہےَ سورٕ ے تھکُن۔"

اَکی پھرِ ہےَ مےٚ تہٕ پژٕ ژھ ہَن یمنے مأَلس ماجہِ نِش یکھٕ زنمس،

پیٹھی مکانس منز روز کھ، یہاے نوکری کرکھ۔ یِہے تھوو یہِ ہم سایہ..... تیلہٕ

کیا گیوو؟ مگر سُہ کتہِ پژ ژھنم؟ تمن چھنہٕ خبرے میون جواب۔ مےٚ تھٔو آشنہٕ

أندی أندی لیف ژیلتھ۔ تمٔس اُس ترٛٹھ تھر تھرِ زِلیفہٕ پیٹھی اُس بوزنہٕ یوان۔

پیٹھ ترأوِمس کمل۔

"یہِ أسم وانٛگ بربگہ آمژ۔ مالنہِ کوٗ ڈُم نہٕ کرٛتھ زِ بچارٕی مول ماج

گژھنم پریشان..... توٗہی تہِ وُچھی موژوداہہ گنٹہِ۔ ییتی وتھرنس منزٕ ے.....

ووٗنی لوتے یَس ہش..... صُبحس آسہٕ بیئہٕ ہہہ بنے مژ۔" پتہٕ روٗز گنٹس

تالوس کُن أچھ درِ لاگتھ۔ خبر کرپیٹِس نینٛدر۔ یہ روٗدُس لبہٕ ستی ڈوٗکھ دِتھ۔

دِیان۔ واریاہس کالس بوٗزنہٕ مےٚ کینٛہ آواز.....

مگر آواز اُس چلان۔ کھرٛٹ کھرٛٹ..... گگر اوس تالو کوٗران۔

خبر سُے گگر کِنہٕ بدل کانہہ۔ بدل اُسی تن تہٕ گگر چھِ سٲری ہوِی آسان۔ یم

چھِنہٕ تھکان۔ یم چھِ دوہہ کھوتہٕ دوہہ نوٗان۔

تھوٗ کمُت اوسُس یہٕ۔ میٲنی کم کم ژھل چلے یہ نہٕ۔ تیمس پژژھم تمی

ووٗن نوٚو نوٚو ژھل۔ مگر ستی ووٗنُن یم گگر گلن نہٕ زانہہ۔ اوٗترِ ووٗن أکی زٔنی

گگر چھِ دہہِ ستی ژلان۔ مےٚ تہِ کوٗرصحی زِ یمن دِمہٕ ووٗنی دِہے۔ کم از کم ییتھ

دوٗگنس تالوس اندر روزن نہٕ۔ تلہٕ وُچھم توکھ صاف تہٕ رنٛدٕ دِتھ صاف

رنگدار پچھِ۔ أندرِ گگرن ہُنٛد جہنم۔ أندری أندری مکانو لبو تہٕ ژینو

سارِنے مکانن سرونگہٕ کھٔنی گگرو واتھ دُیتمت۔ شہرٕی شہرس نیران اَکہٕ اندٕ

پٹھ بییس اندس تانی ژھٹھ کڈِتھ۔ سارِنے پے مگر سٲری یمن ستی لسان

بسان۔ گگر چھِکھ کِنۍ کِنۍ سپر سپر پڑاٹان مگر لۄکھ لسان بسان یمنے ہتۍ۔

تہٕ کۄر مے صحی یمن دِمہٕ دِہ۔ تالو پچھ اُکس تُلم اگ۔ دۄپم دِہ کانگرِ ہتۍ لاگہِ نور تہٕ سُہ جوڑ اگس ہتۍ۔ توتہٕ ژلن کینژس کالس۔

اۆترٕ اوس اَکہِ دوہہ پۄژھا آمُت جمہِ پیٹھ۔ اِدٕ راتی راتس لوگ یمو کھڑٹ کھرٹ۔ سخ عذاب گوم۔ تھۄدوۄتھس تہٕ اَکھ تالو پیٹے نیم پڑاٹتھ۔

سو رۄزٕ پتہٕ ژون دوہن یلے..... پٹ لاگ اُخرس واپس تہٕ گگرن آو بییہٕ راش۔ یم ژلن ووٚنی تیٚلی ییٚلہِ یمن آہرٕ ورد دِہ لگہٕ۔ سُہ گو وتیٚلی ییٚلہِ مکان ہے نار لگہٕ۔ اُتی کیاہ لگہِ واجن دِہ۔ یا تہٕ ییہِ مکانے وُہتھ۔

ہو اُس ٹکھ دِژہمژ وپرہش پیمژ۔ شُری اُسی کھوکھُت موکھُت گُرتھ لیفہِ تل شژ پیتھ..... اُچھن گو بے یم ٹاری۔ نیٚندرٕ ہتی نہٕ۔ چیرٕ وچھم اُچھ۔ اَتہِ اُسی نہٕ ووٚنی اُشی پھیری زٕ تہٕ زِ پھٹِتھ نیرٕہن۔

☆☆☆

سَے کل

دُگوش

ینہٕ سے کلُک بۄتھ مےٚ سوٗنچس چمرِبو تنہٕ زَن چھےٚ مےٚ تَس راٗوِی ہٕتِس فِلاسفرٕ ہنٛز باٗش گاٛمٕژ۔ ترٕٛہ وٕری گرِ پیٹھٕ بادام باغ تہٕ بادام باغہٕ پیٹھٕ گرٕچ وَتھ منڈان گوٚژھ نانتہٕ سُہ داٗیرٕ برابر گرٛشُن یتھ کرٕمہٕ ژٕکھر وُنان چھِ۔ سے کلس پیٹھ گوٚژھ یہِ داٗیرٕ جل طے گرٛشُن بییہِ ییلہِ مےٚ ہیٚو ہموار ربدار تہٕ بےٚ حاٗدِثہٕ چلاون وول آسہِ۔

مگر اَز لٲجٕم بےٚ شوٗنک سے کل کھارس نِش چلاوان زنٛگن بڑیک تہٕ پھر آیوس لاینہٕ۔ سَے کل کھارَن دِژنم تھپھ تہٕ بچوٚنَس۔ ڈبکس آسہٕ ہاٗنم قسمت رٕکھو بدلہٕ گُمہٕ پھٹٕ مٕتٕ۔ بلنچس پیٹھ بیہناٗوتھ پرٕژھنم:-

"کیا ساٗ ژےٚ تھوے یَتھ نہٕ تاٗرٕ ے۔ انیوتھٕ نوٚ وسَے کل؟"

پژون سے کل اُمس ہِنتھ اَس مےٚ شکس ژلہٕ راونچ کوٗشش

کرٕہژ۔ مگر یہِ اُسم نہٕ خبر زِ یقبال ماچھ بازرٕ منز غاےٚب گوٚمت۔ سے کل واٚلی

اَسی میاٚنس سے کلس تان سٹرکہِ پیٹھ واہرٕاوی مٕتی تہٕ تتی اوس کھڈا۔ اوے تہٕ

آیس مےٚ یکدم تپھ۔

"دیپومےٚ نامےٚ اتھِ تھو پوٚنسہٕ۔ بہٕ ڈیاوے توٚ وسےٚ کل پانے!"

سہٕ اوس میاٚنس سے کلس ڈنڈس ریگ مارکرٕی کرٕی ناونہاوان۔ مےٚ

اوس فلسفہٕ چھر یوٚمت نتہٕ آسہِ ہے سہٕ پزی یژھان زِ مےٚ گژھ نہٕ پگاہ تہٕ اتھ

پیٹھ نظر پینٛز تہٕ پرزناوِتھ گوٚ ژھُم نہٕ اَزِکی پاٚٹھی صدمہٕ گژھُن۔ پاٚنس خلاف

گوٚ ژھُس نہٕ پانے شاہدتھ ڈیُن۔ اُمی نشانن دِوناویوس اَکہٕ دوہہ نچوٚس مکھن

لالس خلاف تھانس منز شاہدتھ نتہٕ کتہِ گژھِ ہے شاٚبت زِ میاٚنی لڈکن کوٚر اکبسی

ڈنٹ۔ گس تاٚنی تل کرِتھ اوس سے کل سڈکہِ پیٹھ ترٕاوِتھ ژوٚلمُت۔ پُلسن

کوٚرسےٚ کل تھانس منز ضبط تہٕ سے کل ژھاران ووٚتُس بہٕ توٚری۔ ولایتی نشانہٕ

دار پٔنن سے کل کوٚرم شناخت۔ نتیجہٕ دژاو زِ مکھن لال نیوٚکھ رٕٹتھ۔ لڈکہٕ

ترٕاوناوِنہٕ خاطرٕ پیوٚ پُلسس کوٚژھ برُن۔ تس لگی ہسپتالہٕ ترٕنے ژور دوہ۔ گرس

منز ئیج دند وزن تہٕ لڈکہٕ گوٚ بُتھی پھیٖر۔ اَز چھس سوٚنچان زِ مکھن لالُن پتہٕ گرِ

ژلُن تہٕ ڈوڈِ ہٕس منز گرِ پیٹھ بہن ما اوس گنہِ پاٚری اَتھی سےٚ کلس ستی کانہہ

توٚلق تھوان..... جان گوٚ نہاوس تمام نشانہٕ.....

سےٚ کلس دوٚ پم ونہٕ : .... ترٕان رتبن تھویوکھ بند۔ تتھے مہاراج کرشن منزی

منزی کڈان اوسےٚ تہٕ کالیج گژھان اوس تس تہٕ پیوٚ پاٚدلی گژھُن۔ مےٚ اوسا

تسنٛدِ تھکنٛک ژُک تہٕ لگان، بہٕ اوس سے نا ژٕے پھش پھش دِنہٕ دوہے ووٚٹ وسان..... چانٛبن خمن تہٕ کھشن ہُنٛد اوسُم ناوسہٕ؟

سے کل کھارس دوٚپُم ونہٕ: ژٕے کوٚتاہ احترام اوسُے اَمہٕ کہٕ بڑانڈ ناوٚک؟ ییٚلہٕ ییٚلہٕ بہٕ اَتھ سے کلس پاٗنسہٕ لاگی لاگی تنگ اُس تہٕ اَتھ دکہٕ دِنٛک اِرادٕ کوٚرُم ژِ آہم نا اَمہٕ بدلہٕ وسیلہٕ؟ چھے ناساٗ ژٕے یاد؟ ژٕ اوسکھ ناونان "ییٚتھ نہٕ کاٗنسہٕ ہنٛدِس ونہٕ نَس کن تھوکھ! یہٕ پچھے ولایتی۔ اَز کتہٕ ساٗ یہٕ چیز بنان!"

کھارَن وول ٹدگاڈس ڈوکری دب۔ زنگارٕ لد ڈِبر آیہٕ پھٹِتھ تہٕ چین گییہٕ بیوٚن بیوٚن۔ تمی تُج تہٕ گزٕکہٕ وِنس پاٗنس اندر دِژٕن داٗرِتھ۔ ژھنی گو۔ زَن تہٕ ژٕری پیٚنٛز تیٚلہٕ کڑایہٕ اندر داٗرِتھ دِژٕن۔ جان کوٚرُتھ۔ یِی آسہٕ ہاٗن ژٕری پیٚنٛزِن آدن کالہٕ کران۔ مِیاٗنی پاٗٹھی ما آسہٕ ہاٗن کرینہا ناوان اتھے یاٗتی تہٕ لاران نہٕ کہیں..... مےٚ آسہٕ اوٚنگجہٕ پھوٚہر.....

"کِنہٕ اوٚنتھ؟ ژٕ تہٕ چھُکھ کوٚنجوٗساہ اَکھ!"

سے کل کھارس دوٚپُم ونہٕ: ژٕے چھےَ خبر چانہٕ اَمہٕ اِلزامہٕ سِتی گوٚو نہٕ مےٚ کِچھ کِچھ۔ ییٚلہٕ ییٚلہٕ ژٕے نِش یہوے سے کل شیرنہٕ یِوان اوسُس ژٕ اوس ہم ناونان۔ "ہے ییٚتھ کرنا وأر ہال۔ تژ اوساٗ یہٕ کوٚنجوٗسی! خوداصاٗبنہٕ رحمو چھُکھ ناووُمید وار؟ بدلاو یہٕ کھنڈ پھٹ بانہٕ.....؟

مےٚ کُس اَکھ باناہ چھُ اوٚر؟ بوٚڈ لڈکہٕ گوگر پیٚٹھ۔ تَس اُس نہٕ مےٚ سِتی حواٗلی ہیتھ۔ لوکٹس تہٕ کوسہٕ داسہٕ دارٕز اُس مےٚ سِتی؟ سَتن وٕرِین لوٚگس نہٕ اَتھٕ کھور کُنہٕ۔ صِرف بُڈ روٗن عیال تہٕ مےٚ بُڈروٗن بور۔ مےٚ

پکہٕ ناویوٗ وپٕنن لوٗہ لنگر مگر تٔسند پکہٕ ناوٕنک سامرتھ اوٗسم نہٕ تہٕ اَمہٕ اپور کوٗسہٕ رحمتھ چھےٚ خوداے ہنٛز تی رٔوٗزم نہٕ خبر نتہٕ وومیدوار روزنس کُس خرٕچ اوس؟ خرٕچ اوس بوٚڈ دون بالیٖغ کوٗربن ہُنٛد خانٛدر تہٕ شریراوس آوسیٖومُت۔ رِٹایری ہنٛز تیأری کران۔ یہِ کھٔنٛڈ پھُٹ بانہٕ کُس ہتی بدلاوٕ ہا؟

وِلاتیک یہِ نِشانہٕ اوس ووٚنی میےٚ یوت نِش یہِ اوٗسم سے کل وول دوہَے یاد پاوان مگر ترٛوٗ ہہ وٕہرِ ییٚلہِ سے کلس اووٗر ہال کرنٕس چارے رٔوٗد نہٕ اُمی کھارن وول نٕم سوٗرے وِلایتی چرٕ یہِ ژٕنتھ زِ اَتھ لگہٕ نے سوآد زٕ ہتھ روپیہِ۔ پتہٕ وٕتھُم راز دأری سان زِ مےٚ شوٗبہٕ نہٕ یہِ ووٚنی۔ تتھِس چیزٕس قدر کرن وول گوٚژھِ کانٛہہ جِگر دار شخص آسُن۔ مےٚ تور یکدم فِکرِ سے کل کھار چھُم ونان زِیاتہٕ بدلاوُن سے کل نتہٕ بدل پانہٕ.....

مےٚ لٔج اَنٛدرٕ کتھ تانٛی وُستخانٕس تھچھ۔ کھار اوس رٕنیومُت ٹیٛوب لٔمی لٔمی ٹایرٕ منٛزٕ نبرٕ کڈِتھ انان۔ اَمہِ وِزِ آسہٕ ہَن مےٚ ییٚہِ ڈبکس قِسمتہٕ چوٗرٕ کھوٗ بدلہٕ گُمہٕ پھٔٹتھ دڑاِمتی۔ تسنٛزٕ اَسہٕ وِنہٕ اُچھ آسم ونان۔ "چون سے کل کیٚتھ؟ تتہٕ کٔنٛز خوش کربم تتھ کٔنٛز والس مُسلہٕ.....

"ہے ژٕنے زَن پھیرے بتِھس زردی..... مہ ساٗ اَن نوٗ و سے کل۔ تھو ساٗ پوٗنسہٕ ٹھسہٕ وأرِس....." بہٕ وول نٕس وانہٕ پیٚٹھ بون تہٕ گرٕگن ہاوٗنم وٚتھ۔ سُپوکہٕ یوٗدرٕ تُجِن تہٕ کھرٕ گرِتھ لأہن سڑکہِ پیٚٹھ۔ سو آیہِ دوٗر تانٛی گگھراونہٕ زَن مےٚ کٔمی تانٛی سپنس کھر کھرٕ کوٚر۔

۲۔ ژینتھ

کھوڈس مٔنز گوم کھور تہٕ بُتھی کنٛ آس وُرکاونہٕ۔ دوہَس خلاف اُہم

نہٕ کانٛہہ شکایتھ کرٕنی زِ اَز کیاژِ لوٗس سُلی۔ انہٕ گژھہٕ کوچہٕ اوس مےٚ رفاقتھ کران۔

تتہِ اُسی نہٕ پتھی ہوی ہمدردی ہندی سوال مےٚ ژھوواپاری ورشُن کران زِ سے کلس

کونہٕ ساےٚ چھکھ ووٚنی کھسان؟ بجرس مٔنز چھا دُرس واُنسہِ ہُنٛد رفیق ترٛاوِتھ

ژھنُن رووا؟..... یا اگرے سے کلس کبتھ وُچھوہس تہٕ تیٚلہِ اوسکھ زَن اُچھن

دارِ اوٚش وسان زِ ہے سے کلس کھٔسِتھ پاُنسہِ ژور بچاونک لالچ مہٕ کر۔ اَتھ

پیٹھ چھنہٕ کانٛہہ پرٛھ۔ مٔنز وَتہِ دِلی داُرِتھ تہٕ نل نکھ پھُٹہٕ نَے۔

ترٛےٚ ہفتہٕ روٗد سے کل ووٚٹس مٔنز۔ خبر ہُمس کر پیٚو ظوون۔

وُژہم۔

"ژٕ چھکھ پیدل دفتر کھسان۔ بسہِ خاطرٕ منٛگتھ نہٕ کرٛایہٕ پاُنسہٕ تہٕ

زانٛہہ!"

"سوآد زٕ ہَتھ بوٗزِتھ گیس ژھوپہ تہٕ پکھے ژونٛم سے کل بیٚیہٕ واپس

ووٚٹ تہٕ بیوٗٹھس حساب کرنہٕ۔ روپیہٕ دوژہٕ آسہٕ مےٚ اتھ لاجہٕ مۄ۔ ووٚنی بیٚیہٕ

پاُنسہٕ لاگُن اوس فوٗضوٗل۔ یتھے کھارس ووٗنٛم سُہ اوس جواب ہیتھ زَن تہٕ تیار۔

"کیاہ وِلایتی چھکھ ونان؟ ڈنڈٕ وراےٚ کُس تان چھُ اَتھ ووٚنی پکَن

روٗدمُت..... ترٛاوُن پیٚیہٕ تھے۔ یِیلہِ خریدار بنی تہٕ ہِنہٕ نَے۔"

ژوٗری مہٕ دوہہ کرِنٛم زُتووٕہ روپیہٕ موچھہٕ مٔنز حوالہٕ تہٕ لوگ بدل

خرید ارس ستۍ کتھ کرنہٕ۔ اَکھ نظر بند موچھِ کُن تہٕ بیاکھ سے کلس کُن ترٛاوان
وڑایوس تمہِ دوہہ پھُٹہٕ متھو کوٗٹھو۔

سے کل کِنتھ ژوٗل مےٚ کم از کم تمہِ ژہہِ شِکس ییمہِ ژہہِ دفترٕ تہٕ تھے
زنانہِ اَسہٕ دِنہٕ ہونٛچہِ ودنہٕ نم۔

"ژٕ چھکھ مےٚ ہُلہٕ ودِناوان زِ دفتر چھکھ پاڈلی کھسان۔ ییمہٕ رٕکژہ وُہ
روپیہِ آسے چندس؟ خبر کُس الوٕنس چھُہے دیٚتمت ییُس افرایہ تفرایہ کران
چھکھ....."

شِکس آو واپس تہٕ زٕلری ہٕندی پاٹھی بوٗٹھم بییہٕ ڈیکس زال
واہراوِتھ۔

۳۔ دب

"دب چھا کانٛسہِ بب زِ پاس گژھبس" مےٚ نیوٚ گرٕ اژانہٕ ایلان کٔرتھ
یُتھ اوٗرک بوزنس وار روزِ۔ نتے عانکھ پھُٹہٕ نَس پیٚٹھ وُنی دونکھہِ دونکھ گژھہے۔
ہوٗس متہٕ ہے۔

ہوٗس باسہٕ مےٚ سوِ گومت۔ ساری شُری اَسی زَن تہٕ رِہرسل کٔرتھ
کوٚنس اَکس شرٛیپہِ ہتی۔ آشینٛز آیہٕ۔ لونٛچہِ ستۍ ووتھرٲوِنم نس تہٕ پتلوٗنس پیٚٹھم
ٹیب دِنہٕ۔

"دودٕ پاوے انہٕ ہاکھ زانٛہہ پننہِ خاطرٕ۔ وُچھ کوسہٕ زردی چھےٚ
پھیرِ مٕژ!"

مےٚ دوٚپ رٕگُس تانی سیٚلاب چھُ ییٚنہٕ وول یا آمُت نتہٕ گژھنہٕ یُٛت دُگوش اُچھن۔ بہٕ رٕوٗس موحتاط تہٕ ووٚتھُس تَس واپس۔

"یِمَن دوٚدِ شُربن آسُن گوٚژھہ تِمَن چھِ موغلی چایہِ ڈُلی دِوان۔"

"چاونکھ پانے۔ اُسی کِتِس کالس پتھر اووکھ۔ اَسہِ موکلے یا پَنٕنی لانچ؟"

دَب اوس مےٚ گرِ نبرٕ لوٚگُمت مگر گرس اندر اوس کُس تانی طوٗفان آمُت ییمہِ خاطرٕ بہٕ تیار کرنہٕ یِوان اوسُس۔

"پکنس گژِھہ ٹوٗکُن آسُن ..... ژہ ژہ میل دوہَے کڈٕنی ماچھےٚ رِگندنہٕ ہنا۔ ووٚنی کیٛاہ گیوو بسہِ لگہٕ ہاَن روپیہ ترٕہ ژتجی ..... اُخر جوانی ما رٕوزِ دوہَے!"

مےٚ زون موقہٕ غنیمتھ۔ "آہنی اوس سےٚ کل لاگہِ کارتہٕ اوس سن بچور گگھر اوان ....."

تمہِ ڈاج کتھ ..... "مکھن لالنٕ چِھٹھی چھےٚ واٗژمٕژ۔ ہیٚبرس ستی چھُس کیٛاہ تانی تناظہِ گوٚمُت۔ مران مران چھِنٕس سوٗرے زمین جاگاتھ کِمُس تانی باپتھرٕ سندس نیچُس لیٛوکھمُت ..... چھوٚن تہٕ نوٚن چھُن ترٕوومُت .....

مےٚ گیہِ حاٗرانی ..... "مکھن لالنٕ چِھٹھی؟ سداہہِ وِہرٕی ....."

ستی کُھوٗم ترٕ۔ "بہٕ کیٛاہ کرس ییٚتہٕ؟ ..... تہٕ گرِتھ مےٚ نِش ژھیٚون تم دوہہَ ....."

"ونان کیٛاہ چھُکھ ژٕ ..... اُخر ییٚنہٕ نےٚ خوٚن چھُ۔ ووٚنی کوٚت گژِھہ بچور ..... اکھ تہٕ اَکھ گو کاہ۔ مہاراج کرٛشن چھِنہٕ کُن زوٚن تیٛوٗت انان زینان

زِ بۆ ڈ عیال رچھِ۔ مکھن لالنہٕ ستیٚ گژھِ فرقِے۔ ژٕ ے تہٕ دبو ِ آرام میلی۔"

پننہٕ آرامہٕ کنِن خابن ہیوٚتُن مےٚ اُچھ واہراَوی تھےٚ تاپر بوزنہٕ یُن۔

مےٚ دوٚپ پکھےٚ گژھہٕ تہٕ سےٚ کل کھارس کرٕ زارٕ پارٕ ہے سے کلکی یم بیوٚن بیوٚن

تان جوڑتکھ بیٚیہٕ تِتھے پاَٹھی۔ اوَرہال متہٕ کرتن۔ شاید چھُ میاَنہٕ زنانہٕ ہُنٛد ے

وُنُن صحی۔ جوڑنہٕ یتھِ دِن پژاَنی پرُزٕ نوٗئرِ وِس..... مگر موٗمُت من اوسُم نہٕ

مانان بیٚیہٕ زِنٛدٕ گژھُن۔ کم از کم کھوٗرٕ راتھٕ یُس دبہٕ ستیٚ بے حبس گوٗمت اوس

زَن گوٗ وُشینٛرٕ ستیٚ زِنٛدٕ تہٕ دَگ ہیٚژٕن ووٕتلنٕ۔

رژِ کھنٛڈِ گیہٕ ژھوپہٕ۔ پتہٕ وٕژھم۔

"دوٚپ مےٚ ہوان کونہٕ چھُکھ اُمِس سے کل کھارس یہِ سے کل

واپس؟ ربتھ جاۂ گو۔ آسہن ناشوٗرمُت؟"

بہٕ وبسہٕ ریوٗس ونی۔ مےٚ دوٚپ تَمہٕ آسہٕ مےٚ بُتھ پرٕتھ نیوٗمُت تہٕ وونی

چھےٚ صرف شانٛکان۔ مےٚ گے عقلہٕ بقل۔

"مےٚ کتہٕ شیرٕ نووُسہٕ؟ دوٚپہ مےٚ ناسوآدٕ زہتھ اوس منگان....."

تمِس گوٗ وُچھان وُچھان بُتھ مچہٕ وارِ سوٚنب۔ اُتھٕ گیس تِخ۔ تمنٛز لدبمو

ترٕووُس ساری ہے بُتھس جہارتہٕ ٹوٗپ آس کھزونہٕ۔

"بہٕ اُسَس زاَنتھ تی آسہٕ گوٗمُت۔ سُنٛدی جَن چھس دِوان زاَلی تہٕ

ہبنٛدٕ وبنٛد چھم گژھان اتھٕ۔"

مےٚ اُٹ سن وونی کوٚتھس تہٕ دَگ کرٕنی ہیٚژمٕژ۔ خبر یہِ اُسادب لگنہٕ

ستیٚ کنہٕ واری یا ہَس کالس پیڈل نہ دنہٕ ستیٚ ووتلے مٕژ۔ تمہٕ ووٚن کلہٕ بون

کن ژھنتھ۔

"سے کل چھکھ نیؤمُت! خبر کر آسہِ ہیم ودٹہِ نبرٔ کڈِتھ تھوٚومُت....."

یہ بیوٗٹھُس واری یاہَس کالَس ژھوپہ گرِتھ صِرف جواب ژھاران۔

پانَس خلاف پانہٕ شاہدتھ دِنک بیان۔ مگر جج ماچھ پزاران مُلزِمَس زِ سُہ سونچِہ

گوڈٕ فلسفی آسِہ۔ مےٚ پیوٚ وُنن۔

"جان گو۔ فِکرِ ے موکلے یہِ تتھ کُس تان اوس اوٚر۔ سُہ لوِ ہے تہٕ

کتیاہ؟"

زنانہٕ اُسم اُش ٹارِی برِتھ تھلہ تھلہِ وُچھان۔

☆☆☆

ہنوٗمان مندر

"یہوے چھےٚ مرضہٕ۔ یوٗتَتھ وأتِتھ چھےٚ بڑیک لگان۔ ٹُل ونی ہُمہِ کوچہِ نیرکھ۔ پیٚیی زَن زٕ قدم جاۓ کڈٕنی۔ کیٚنٛہہ گوٚوے نہٕ ژیر۔ تھَوونی۔ تیٚژ چھکھ نہٕ دِلہٕ ہنٛز تھِتھ زِ نتھ ژلی کانٛہہ۔ پنٛڈِتھ آسی نہٕ وُنہِ دفترٕ آمُت..... ہَتے کمہٕ ربمہٕ چھےٚ۔ کھمن ہےَ شُرِ دتہِ بتہٕ.....

"یہِ اُس سےٚ ونان دارِکاناتھنٛز ہمدردی۔ لوکہ ٹِس دوہَس بڈِس دوہَس پیٹھ چھُ بچور اُتی آسان۔ خاندرَس پیٹھ بیوٗٹھ ڈنٛڈٕ دِتھ سانی گرِ۔ مخولہٕ چھُنہٕ ژُواہَن دوہَن وُچھن نہٕ پَننہِ گرٕچ وَتھ تہِ..... اَسہِ اوس اُمی سِے پیٹھ سوٗرے ژٕوومُت۔ بانہٕ کُٹھچ کُنز تہٕ دارِکاناتھس اتھِ..... وازن گوٚژھ مصالہٕ تہٕ دارِ کاناتھ ژھأنٛڈ یوٗن۔ کورِ چھُ ستہٕ راٗژ ہُند سامانہٕ کڈُن تہٕ دارِکاناتھس پزٕ ژِھو۔

بہٕ کوسہٕ دؤتی کرٕ دٟوگونس پیٹھ تہٕ تہٕ آس صرف دارکاناتھس خبر۔ دپی سوزٕ ے
اوس اُمی ہے متہٕ..... مگر اُمس نہٕ پزٕ ژھان کانہہ۔ تلا اُمی کھیٚو اکینہہ چیٚوا
کینہہ؟ مانزِ رأژ دوہ کیابی ژائیس بہٕ بانہٕ کُتھ۔ اپأری مبن اوس ووٚٹ تہٕ کُتھ
ہیوٚتمت..... اٟد کیاہ کرٕہأو پنہٕ نبن کٕٹھی نکہٕ واربن؟ مےٚ آسہٕ لیفہٕ کڈنہٕ۔ بسترٕ آسی
سأری اُتی۔ صُبکہِ موقہٕ چھناترلگان..... اتہِ ہبی چھسن وُچھان دارکاناتھ بچوٚرلہٕ
گٕزٹ ہیوٚ پیوٚمُت..... مےٚ چھُ عأری دِل۔ دؤیُم وُچھ خاندر چھُ یہِ چلاوان تہٕ
اُمس کیتن چھےٚ نینڈٕر پے ہو..... بجلی گٕرم ژھبتہٕ تہٕ پان دِتُمس پیٹھ
دأرِتھ۔ شُری ہندی پأٹھی روٚتُم تہٕ کوٚرمَس وُشنیر..... یتھ نےٚ زیو کانسہِ نِش
دِنکھ۔ میوٚن مرُن چھے۔ ژٕ آس ہم نالوکہٕ چار ونان۔ تُھی پیٹھ دؤنہٕ مےٚ.....

"بڈان ہبی چھِ تہٕ زولانہٕ چھِ نالی گوٚھان۔ ژور ژور شُری چھِم پأنس سوٚمی
وأتی متی۔ کرِتھ چھنہٕ بنان کڈُن۔ کُٹھی نکوأرِس تہٕ بنہِ کیاہ؟ اکہِ لٹہٕ چھس پانہٕ شونگان
تہٕ بیٚیہِ لٹہٕ چھُ ہہ۔ وٕنی ونتہٕ ژٕ ے۔ اَمہٕ کُتھ علاوٕ چھُ صرف چوکہٕ تہٕ ٹھوکر کُتھ چھس
آمٕت۔ چوکہٕ ما ژھبتہٕ راووَ؟ تہِ گٕرِتھ چھا تتہِ نٕر زنگ واہراوٕنس موقہٕ؟.....

"ژٕ چھکھ اسان؟ آہنی وٕنی نےٚ یہوے پانےٚ جستہٕ خأز کرٕ۔ ٹھوکر
کُٹھس یپاری چھےٚ ناڈب۔ تتہِ چھُ زیٚن بوٚتھ آسان تہٕ اٟد کیاہ کروَ؟ جاے
چھِ سوے..... اَس مہٕ۔ یہِ پُزٕ ژھتم نا اٟد کیاہ چھِو کران؟.....

"وُچھ بی۔ پٟنی کٕج چھُ ہہ ژورِ بجہِ ووتھان تہٕ ییٚلہِ ضوٚرٕ رتھ آسبس
مےٚ تہٕ ٹُلان۔ ووتھ تیوٚنگل دِم گٕرِتھ۔ ووتھ لِون پھش دِم ٹھوکر کُٹھس۔ ووتھ
دُپہٕ چھم نہٕ اتھہِ یوان۔ رٕتن دہپ کتہِ چھےٚ تھوٚومُت..... ووتھان چھس تہٕ

ژتن دیپ چھس دِوان یوتانی دُپہ گنڈ رِ دزان چھس۔ آہنی۔ اَنہٕ گیٔ تہٕ اِ
کیاہ؟ تی بوز تھپہ تھارِ یہِ اتھ پیس۔ مےٚ بوزتس برابرے۔ مےٚ چھا الگزار تہٕ
گرٕھان؟ آہنی پھرٕ ٹہٕ تمس منز کیاہ گرٕھم؟

"ناسے تمہِ دوہہ چھنہٕ پربتھ گرٕھان۔ پتہٕ کتہٕ کرِ شرٕان۔ مےٚ؟ اِ
مےٚ نیہِ۔ للہٕ وہم۔ چارٕ چھسہٕ کینہہ؟ تم رٕنی ہی گیہِ بدلے.....

"دارکاناتھس تھۆن اۆرزۆ۔ تمِن دوہن اوس یہ لداخ تبدیل
گومت۔ نِکی نِکی شُری ہبتھ وِنٛدٕ راٚژن گرِ کرُن۔ پپٹھ نہٕ وقتس پپٹھ پاٚنسہٕ
واتان۔ یہوے دارکاناتھ آم بچور بکار۔ اَکی اوس مےٚ نِش یِوان۔ بگوتھ
ناوس گُن تہِ ہاٚونم اُمی وتھ۔ پانہٕ چھُ ہۆن مان جی سُند ووپاسک۔ میانہٕ
خاطرِ کۆرُن یوٚت تہٕ یہ تہِ ما چھس تیژ خودغرٕض۔ اُخراُمس بچاٚرِس کیتِک
کھۆت؟ آمنٛزی منٛزی اُس سن بتہٕ میٛنڈِس رٹان تہٕ پتہٕ اُس سس راتس زور
کران۔ یہِ ہی چھُ دِلُک حب آسان۔ ییٚلی پانس تہٕ جانس وُشہٕ نیر پھیری
تیٚلی گرٕھی دِلُک حب تہٕ پادٕ..... مےٚ چھُ ونان بابی.....

"ہۆن مان جی یَس چھُ سخ مانان۔ مےٚ تہٕ گیہِ یتھ مندرس گُن اُمی
ہٕندی کنی خوے..... وٕنی چھے نہٕ مےٚ یُتھ سرٕ دُگنہٕ یِوان یُتھ اَتھ مندرس
منٛز یِوان چھم۔ اَتہِ نہ چھُ یوٚنی باوُن تہٕ نہ پوشی لاگنی آسان۔ کاٚشرِن مندرن
ہٕندی پاٚٹھی چھِنہٕ لبن ٹیٚکی مُتھی مُتھی..... اَتہٕ چھسے یہ کۆنس اَکس گُن یِہان۔
دارکاناتھس نِش۔ تمُس چھے سورے پنجاٗبی پاٹھ ژھبس۔ مےٚ اوس نہٕ "اوم جے
جگدیش" تہِ یِوان۔ لوکہٕ چارٕ اُسی اُسی یہ پَران تنہٕ پپٹھ رٕوزنہٕ ہاٚلے۔ اُزکی

شُری چھِ نٔژ کران۔ اَسی آسہٕ شےٚ ببنہٕ تہٕ ژور اَسی بأے۔ بأے تژاوِکھ
سوٚ کوٚلہٕ۔ سأنی اَس نہٕ کتھے۔ صرف اوس گینڈ ناہ دژوکناہ۔ تتہٕ تہٕ اَسی مکانس
حصہٕ گأمتۍ مگر کأنی اَس ییلے۔ تتی اَسی گنٛدان۔ ماہرینہٕ ماہرازس دارِجین.....

"ژےٚ تہٕ چھے اَسن یوان۔ ژٕ اَسکھ نا ماہراز ماہرینہٕ گنٛدان؟.....

"اَسہٕ ہتی اَسی لڈکہٕ تہٕ گنٛدان۔ پترٕ بأے اَسم پانژھ اَٹھ۔ بینہٕ
اَسی اَحلہ محللکی شُری سمان۔ ژےٚ چھیٚہٕ خبر سارِوے کھوتہٕ جادٕ گُس گنٛدن اوس
اَسہٕ خوش کران؟ اکھ لڈکہٕ اوس ڈاکٹر بنان تہٕ اَکس اَکس لڈکس تہٕ کورِ
ونان توہی کرِو نیتھر تہٕ دود ژلو۔ اَسی اَسی ڈبہٕ کن گژھان تہٕ تتی نیتھر
کران..... اَس مہٕ۔ دپھ اَسی اَسی تژٹھ۔ یم نہٕ اَزِکی شُری۔ یِی چھکھ نہٕ
گُنج۔ شالہٕ مأرہش اَس کأنی۔ ژووا پور آسہٕ ڈبے ڈبہٕ.....

"ڈب؟ آہن بی ڈبے چھم وأری وِتہٕ بکار یوان۔ مےٚ کتھ چھِ بکار
یوان۔ دپھ رؤن چھم أتی گاربو گنڈبو یہٕ اَتھِ چھس یوان تہٕ کران۔ مےٚ نہ
بی الہٕ گذار تہٕ گژھان..... اَدٕ کیاہ گرو؟ شُری چھِ بڈے ہتۍ۔ ووٕنی ہے
أمی سے بچأرِس دارکاناتھس آسے دِیہٕ....."

"ژٕ چھکھ تیز۔ ژےٚ روٗدے پنجأبی پاٹھ یکدم یاد۔ یہٕ چھس مُدٕ۔ یمن
پنجابین ہی چھے بڈٕ شرٛ دا آسان۔ وُچھان چھکھ نا کیاہ ناٗوِتھ تہٕ ساٗوِتھ چھےٚ
پنجأبی بابہٕ اور یوان۔ مُشکٕز دار چھےٚ سأری ہے ہالس پھألان۔ ساسہٕ کم دوٗتی
آسہٕ نہٕ کانہہ لأگتھ یوان۔ موٹرٕ یوان تہٕ موٹرٕ گژھان۔ تھنہٕ دو گل ہی
شُری تہٕ دودٕ مٹھ ہی رٕنی۔ ژٕ چھکھ وُچھان گورکو تاہ ووتھاسن چھُ یمن کران؟ مےٚ

کُن چھنہٕ اُچھ تہٕ تُلان۔ یہِ نے دار کاناتھے ژونی اُٹھائنی دِیَس....."

"اوے تہٕ چھُم ہمی ہنز ژران۔ دٕپھتس ییلہِ نہٕ ژےٚ بگوان رٕنزناونہٕ خاطرٕ ڈبل پاٗنسہٕ نیری بگوان کتھ با پڑی ژےٚ؟ مےٚ چھُ پاٗنسس پاٗنسس حِساب ہوان۔ بکواس چھُم دوہے گژھان اوے..... گوڈٕ نےٚ از پاٗنسس نیرانٕے کینہہ۔ دوٚپہ مَس ہوٚنمان مندر چھس گژھان۔ یہِ ما چھُ کھرٕ یار گُری یار۔ اَتہِ گژھِ چندس پاٗنسہٕ آسُن۔ اَدٕ یہِ چھُ گوٚش دِوان۔ اورٕ یور آد تہٕ بیوٚٹھ جِچیرٕ گڈٕ گڈٕ کرنہٕ۔ دوٚیمہِ پھرے وٕنس تہٕ پامہٕ پام کربم یتھ ہوٚ ہوٚ گرِتھ وٕد۔ پتہٕ چھس تیمٕ سے ہوٚنمان جیس شرنہِ یِوان۔ یٚیتہٕ چھُم دارکاناتھ تسلاہ دِوان۔ گرٕ یتی گژھان۔ تتہٕ ہُمس ہےٚ واٗری کران زِ ژےٚ چھےٚ نہٕ خبر زنانہٕ کوسہٕ بگوتی چھےَ..... اُمس بزوٚنٹھ کنہِ چھس نہٕ پتہٕ کتھ تہٕ پھوران۔ پشیمان چھُ گژھان تہٕ پتہٕ اورے زارٕ پارس یِوان۔ سُے ناییلہِ رٕتن دہپ اَتھِ ییس نہٕ۔ اَدٕ پوٚزٕ ے ونے اُمِ ہندِ وِزِ چھسے بہٕ کُنی بنان۔ بنہٕ نا؟.....

"گوٚے ژےٚ ژیر۔ پکی پتہٕ ہے یِیے بہٕ یتی۔ دوٚپہ مےَ ہے کانٛہہ نےٚ نی گلوِتھ۔ ژٕ تہِ ہےَ چھکھ میأنی پاٗٹھی بڈے ہش۔ ووٚں گوبہ بُڈ راٗونس رٕنی ہندی سوٚپہ نیارن۔ مَس چھُم سوٚرے چھیتو مُت۔ پتہٕ دیُت نَم اَکہِ دوہہ دارکاناتھن وہمہٕ اُنتھ۔ بہ ہبی مند چھےیَس لاگنس۔ اَکہِ دوہہ ہبی چھس مندرٕ پیٹھے گرٕ واپس یِوان۔ کاراہ اَکھ گیم بزوٚنٹھ کنہِ کھڈا۔ مےٚ ژٕج کرٕکھ نیرتھ۔ مگر یہ ہبی فاطمہٕ۔ لوکہٕ چارٕ اَس فاطہٕ مےٚ وبس۔ ساٗنی ہے مُخلس منز اَس روزان۔ مےٚ اَس زِٹھ مگر وُچھم تہٕ باسے ییم پاٗنس کنٛس وٗری دہ مرٕ۔ اُمس ہبی واٗرِوی

بڈ..بجاہ۔ قالین کارٕ بارٕ کران۔ گنٹس رٹ نس۔ اُتی پیٚیم اُمی ہنٛد بن مس لگن
ٲسن نظر۔ موٗل چھتے ٲسی۔ مگر دوٗرِ باسان وُہہ ؤرِش کوٗر۔ گرٕ نی نس تتہٕ وُچھم
ساکھیات لکھمی ہُنٛد ذیٚن۔ فارِن عطرِ بوتلہٕ جوراہ تہٕ وسمہٕ بوتلاہ دِژنم۔ مےٚ
تہٕ دوٚپ ہتاہ یہٕ زندگی یِیا بیٚیہٕ؟ تتہٕ پیٹھ چھسے بہٕ رنگ کران مستس۔ باسان
چھیہٕ ژئے؟ دارکاناتھس چھےٚ خبر سوے بوتل چھم چلان دُنہٕ۔ دوہےٚ چھم
پرٛژھان..... اَدبی وَن تہٕ یتہٕ گونا بگوانہٕ سُنٛدے دیٚن؟ آسہٕ ہأ نے یور یوان
ہوٚن مان منٛدرتہٕ کتہٕ سمکھےٚ یٚیم فاطہٕ؟ کتہٕ کرٕ ہأ بہٕ مستس رنگ کرنس جوٗرتھ؟

"گژھ تہٕ ونی کھرٕ یار ملہٕ یار۔ تتہٕ چھے صرف زنانٕن ہُنٛد اُنزرُن تہٕ
گنزرُن۔ صاف پہان بُتھ چھلِتھ تہٕ چھنہٕ بنان گوٚھن۔ صِرف چھکھ لگن ہنٛز
چیٚکر۔ پٕنزِ نہٕ خبرٕ ے۔ یوٚت یٚنس چھِ ذہ صِفتھ۔ نہ ربہٕ کوچے تہٕ نہ نظر گذر۔
ساٗری پانس پانس۔ ذٕہَن ٲسی زان پچھان گوٚھان..... اِتھ آرتھی تہٕ وُچھ تہٕ
دِلہٕ ہَن چھےٚ خوش گوٚھان۔ دارکاناتھ چھم دوہےٚ رٕڈان، آرتھی وقتس کیاز
چھے اُشی دار آسان لگی ہوٚ؟ یتہٕ چھم زورٕ نالہٕ متہٕ رٹان تہٕ اوٗش ووتھران۔ یہٕ
ہبی چھُ اَتھ منٛدرہے تأثیر.....

ہمِس ونیوم ژٕ تہٕ آس تہٕ اور گوٚھان۔ اِدٕ تمِس کوٚت یی اور ٲسن
وَتھ؟ پانہٕ تہٕ شژ یِپہ ہے اُتی تہٕ مےٚ تہٕ شژوٚپہ راوِہے اُتی.....

مےٚ ہے چھےٚ وس زاٗجی ہوٚ اُمی۔ ونی ہےٚ یہوے ہوٚ نمان جی یاربم.....

"اِدبی گژھ ژئے تہٕ یأرِ نے۔"

☆☆☆

ہم سفر

گوسوٗنی وۄتھ میٲنِس ہم سفرس کُن تھدِ ہٹہٕ۔ "تم اپنے مجھب کو جان نہیں سکتا دؤسروں کو کیا سمجھو گے؟ تم سے بات کرنا فجوٗل ہے۔ خُدا خُدا کرو اور بَس میں بیٹھے رہو۔"

میٲنِس ہم سفرس ووتلے یہِ بُتھِس پیٹھ بےبُسی۔ أچھ گیٔس وارے سُمِتھ تہٕ پھیوٗرمےٚ کُن۔

"یِیلہِ تہِ بہٕ کانٛہہ رُت اِنسان وُچھان چھُسن بہٕ چھُس تَس یہِ سوال پرٛژھان۔ أمی سوالَن چھُ مےٚ گیوٗرتُل مُت..... بمیہِ پیٹھٕ اوس اکھ فقأرا آمُت۔ تَس تہِ پرٛژھُم۔ تمۍ دِژنَم مِثال۔ دۄپُن یمہِ چھےٚ زآوِجہِ کتھٕ آسان۔ یمہٕ سمجنہٕ خاطرٕ چھُ اَسہِ رژٕ کھنجہِ دُنیاوی کارٕ بارٕ نِشہِ الگ پھوان روزُن۔ دۄپُن

مأۍلس أکس أسی نہٕ گبر۔ دوشوٕنی دِژن روپیہٕ تہٕ ووٚنہ نکھ۔ گژھوتہٕ نفع کمأوِتھ
أنو۔ أکی نیچو لأگ یم پونسہٕ تمہس تہٕ دُنیأوی کارٕ بارس۔ بیا کھ لوٗگ ذِکرِ الٰہی
یَس تہٕ روپیہ لاجن تیٚنزن کامن۔ یہٕ روٗد بے قرار تہٕ ہُمہ پھوٗٹ کارِ مجازس۔
أخر أنی مأۍلی دوشوے ناد دِتھ تہٕ بوٗزٕن یِہُند حال۔ أکس کوٚرن شاباش تہٕ
دوٚیمس کھتیٖرٕ۔ سوال چھُ کمِس آسہن شاباش کوٚرمُت تہٕ کَس آسہِ نأراضی
گوٚمُت؟ یہٕ چھُ سوال۔ اگرے میون جواب بوٗزٕن یژھان چھِوٕ تہٕ بہٕ ونوٕ زِ
یہٕ دولتھ مطلب زِندگیہِ ہِنز دولتھ یتھٕ کٔنی خرچنہٕ یِی زِ سوٗد ہیتھ یِیہ واپس۔ سوال
چھُ کتھٕ کٔنی خرچون۔ أمی چھس بہٕ پریشان کوٚرمُت۔ توٚہی ....."
مےٚ ہیوٚن ٹھولہٕ گوٚھنہٕ۔ تَس گوٚژھ نہٕ ملالہٕ گوٚھن اوکنی زولُم
سگریٹھ تہٕ گوس ہُشار۔ پنہٕ نِس أمِس ہم سفرس چھس بُتھ ژرژان یُس پزی
زِندگیہِ ہِندِ غار مُنصف خرچہٕ سِتی کرٕیہوٚمُت اوس تہٕ کیٚنہِ آسس گأمُت۔ خبر
کِتھن دوٚہَن شیو کرٕنے۔ أچھ کرِیہنن آلہٕ کوٚنڈلن منز سنے موٗ ہشہٕ۔ ژم یاتہٕ
لیڈریُک یا نیلپے ہُو۔ خوشک تہٕ پھہرِ مَس لنجہ ہوٗس منز وُڑی وُڈی گوٚھان۔
مےٚ موٗنگن سگریٹھ تہٕ میانہِ ڈبہٕ منز کڈٕن زٕ ترٕے علاوٕ یم مےٚ کُن اَسنہٕ ہَنا
گرِتھ پنہٕ نِس چندس پُثرن یاں زِ ژھکھ پنہٕ نٕے ژٕے کیٛاہ اعتراض آسی۔
مےٚ آو پزی آر ہیوٚ أمِس پیٹھ۔ مأۍلہٕ قمیض، ژھیوٚنمت پتلوٗن شکھٕر تہٕ بوٗٹہٕ
زچہ کُن وُچھتھ نہٕ بلکہٕ أمی ہِندِس سوالس پیٹھ یمو پزی أمِس گیوٗرِ تلمُت
باسان اوس۔ تمی ہوو مےٚ أچھی سِتی تہٕ مےٚ وُچھ اَسہِ یتمہِ سیٹہٕ أکی پیر جوراہ
نفیس تہٕ صاف پوشاکھ لأگتھ کیاہ تانی زورٕ زورٕ بحث کران۔ تمی پرژھ مےٚ

اِشارن منٛزٕ رے زِیٛمن پڑٕ ژھاپٕنٛن سوال؟ پتہٕ وۄتھُم لوتہٕ پاٹھۍ:-

"دوہَے چھس بہٕ بسہِ اندر سفر کران۔ یُس وق اَسۍ بےٚ فۄضوٗل ہیٛ ہیٛ تہٕ داربوکنۍ تماشہِ وُچھی وُچھی ضایہِ کران چھِ سُہ کونہٕ لاگہِ اِنسان جان کتھ باتھہِ گَن۔ دہن تہٕ دُنیچ کتھ باتھ۔ اَخرتھ تہٕ غاب کیٛن مشٕلن گَن۔ ون کیاہ چھُکھ ونان پڑٕ ژھابہٕ یمن۔ ژٕ ووتھ اتھٕن تھوٗد۔ چانہِ جایہِ ہیٚتھ ہیکہٕ بہٕ یمن ستۍ جان پاٹھۍ ہم کلامہٕ سپدِتھ۔

مگر بہٕ وۄتھس نہٕ مَلیٖہہ تھوٗد تہٕ کیازِ مےٚ اوس کوٹھٕن دون منٛز باگ توملہِ ٹھیلہِ یُس تھوٗد تلُن تہٕ توٗن کڈُن بہٕ یژھان اوٗسُس نہٕ۔ تَس کھوٗت شرارتھ۔ بدتمیٖزی تہٕ غار اخلاقی ہنٛز پامہٕ دِژنم۔ مگر بہٕ وۄتھُس نہٕ تھوٗد۔ اَخر ہارِتھ بیۄٹھ ژھوپہٕ کرِتھ دۄر خبر کور وُچھنہٕ۔

پرصاب اَسۍ ووِنۍ دونٛکھ دونٛکھ کران۔ شاید اَسۍ کتہِ تانۍ عدالتس منٛز تاریخ دِتھ آمتۍ۔ جبس بڑٕ ونٛتھ کنہِ اَسکھ نہٕ کتھ پھوٚرمِژ۔ اَکھ وۄتھ بیٛس "ژےٚ اوسیہِ اُپزٕ رے وونہٕ مُت زِبعَیہِ چھےٚ کوٗر مُت۔ وکیلس اتھِ تہٕ ونہٕ نووتھم لی..... خار یاد تھوٗی زِ۔ اگر رے میون زمیٖن مسجد کھیوژےٚ تہٕ دِمےٚ نہٕ اتہٕ روزنہٕ۔ اَز تہٕ آسی اتہِ نیٚرُن تہٕ پگاہ تہٕ۔ ژےٚ کیا چھےٚ پتاہ دستار ہیٚجاہ دِتھ کر ہاَس اِمامتھ۔"

میون ہم سفر وۄتھ مےٚ گَن۔ "تو ریہ فکرِ؟ خوداصاب چھُ پیٚتھ کنہِ سوٗرے وُچھان۔ وُچھتھ اَپزٕس ماچھِ کوٹھی آسان؟ پزر چھُ اَخرِ تَس تانۍ اَسہِ ستۍ پکان۔ دُنیاوی سوال تہٕ چھِ امی ستۍ حل گژھان....." رژِ کھنٛڈی ژھوپہ

کرِتھ وۆتھ بیٚیہِ مے کُن۔ "کیاہ ساُ چاۂنی راے کیاہ چھِ؟ سپدِ ؤ یمن بزرگ
پیٚر صاٮ۪بن ستیٖ ہم کلام؟"

مے پیو نہٕ جواب دینٕنۍ تہِ کیاز ِ بس رُکے یہِ تہ ملٹری واٚلی جورا
کھٔتۍ۔ اکھ بیوٗٹھ میےٚ نِش۔ بیہ پوٗکس اۆری ہُند پکان۔ کوٗتھبن منٛز باگگ
تو ملہٕ ٹھیلہٕ تہِ گِکھرووم اۆری ہُند پہان۔ میٲنۍ ہم سفرن منٛج ملٹری واٲلس
پڑی۔ تمیٚ کوڈ پڑی بنڈل تہٕ نہ صرف دِژن تمس پڑی بلکہٕ باگروون پڑی
بنڈلے اٚنڈی پکھہِ چن سوراہن۔ مے چھ پڑی مُشک کھران۔ پتھہِ ییلہِ پڑی
پانژھ اٚٹھ اٚکی ساتہٕ دزٕ مے پیو پٔنُن سگریٹھ زالُن۔ ماحول اوس عجیب پانہٕ
نیارٕ تہٕ اسن کھنگالہٕ ستیٖ برنہٕ آمٕت۔

"یہ چاول چھپا کے رکھا ہے؟" ملٹری واٲلی پرٛژھ مے یتھے میٲنین
کوٗتھبن منٛز باگ کِس ٹھیلس پتھ نظر پیٚیس۔ مے گو اٚی سُند یہِ بڈٕ بڈٕ
پرٛژھُن بڈٕ مُضر۔ کہیں جواب دِیتمس نہٕ۔

میٲنۍ ہم سفرن لاٚج ملٹری واٲلس ستیٖ کتھ۔ پرٛژھنس۔ "کِدر
جانا؟"

"سِنیما پے اُتریں گے۔"

جواب بوٗزِتھ تہٕ ظاہرن خوش گوٚژھتھ وۆتھ ہم سفرٕ مے کُن۔ "خبر
کیاہ ونان لگھ۔ بڈٕ دِلبر ہساٚ چھِ یم فوٗجی جوان آسان۔" پتہٕ پرٛژھنس بیٚیس
ملٹری واٲلس کُن اِشارٕ کرِتھ۔

"آپکا دوس بی جایے گا؟"

"نہیں وہ اؤڈی جاے گا۔ بدلی ہوکر جا رہا ہے۔"

بیاکھ ملٹری وول اوس بتھِ رنگ روٹھ باسان۔ وآنسہِ آسہِ ہے مساہ

ارداہ۔ تس اُس نہٕ سپٹ ہیچ ہژ۔ انجنس نِش اوس سٹولس پیٹھ بہتھ۔ بیٚیس

سوارِ ستی تھر دِتھ۔ بتھ اوسس اَسہِ یعنے سوار بن گن تہٕ تھر ڈرا یورس گن۔ تَس

بلکُل بزونتھ کنہِ اَس سوار بن منز زنانہٕ اُکھ شر ہیتھ۔ زنانہِ آسہٕ ٹھولہٕ گرشھان

تہٕ رنگ روٹھ اوس مُدے گنڈِتھ تُسی گن وُچھان۔ اَتھ زِ اَسس بے وایہِ

زنگن دون منز اویزان۔

میأنِس ہم سفرس آو بیٚیہ کیاہ تانی ووکتھ۔ گوسأنِس گن ووتھ۔ "بابا

جی جب قو ورتھ نے تقدیر پہلے ہی لکھا تو ہم کیوں زندہ ہے؟"

گوسأنی اُس باسان اَمس وگ رٕٹ ہژ۔ اُدی کی پأٹھی دیت نس

جواب۔

"تُم کو اپنا مجہب کا پتہ نہیں تو ہمارا جواب کیا سمجھے گا۔ تُم بتاو تمہارا

حجرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں چھپایا؟ نہیں معلوم؟ تو پھر چُپ چاپ

بیٹھو اور خُدا خُدا کرو؟"

مگر سُہ بیوٹھ نہٕ ژھوپہٕ کرِتھ۔ مے گن ووتھ۔ "ہے ژے ون سأ

یم ملٹری وألی بچأری کیاز مرنہِ گژھان؟ یمن آسن نا گرِ شُری بأژ پیاران

آسان؟"

اُمی ہندی سوال تہٕ سوال کرنہٕ ستی زن ہیوٚتہٕ نس بہٕ تہٕ گیر گوژھن

حالانکہ مے اُس پننی فکرِ تیژ زِ دماغ اوس زبردس آور۔ مے دیت نہٕ اَمس

ِکہیں جواب تہٕ زوُلم بیاکھ سگریٹھ۔ یتھے بس گڈُرس تل رُکے یہ مےٚ ہیٚژن واُلنج راوٕنی۔ توملہٕ ٹھیلس دِتم سپٹس اندرٕ ٛگن دکہٕ۔ گڈُرٕ چیراٗ سی اوس سپٹن منز باگ تہٕ تل گزٕدِ ہنزٕ و چشموٗ وٗچھان۔ مےٚ تھوٗ زنگہٕ زٕ بیٚیہٕ ہَن چیرتھ۔ یہ ملٹری وول تہٕ روٗٹن۔ مےٚ ٛگن اوس دولہٕ وٗچھان تہٕ گوڈٕ ہوتلی اَسان۔ مےٚ ہیٚژن اُچھن اَنہٕ گنڈہٕ گرٕ ھنٛزٕ۔ مےٚ آیہٕ پتٕمبن سداہَن دوہَن ہنزٕ سختی نظرِ تل۔ توٗمل ژھاران کس غلہٕ دارس گوس نہٕ یہ وانس پیٹھ تہٕ گرٕ تام تہٕ صِرف بوٗزم قسم تہٕ قوران زٕ سہٕ کتہٕ سأ توٗمل۔ یارو دوستو احلہٕ محلہٕ والو سارِوے دِتی کوکالکی تہٕ حکومتکی بارو۔ تَم آسہٕ ہَن پوٗزے ونان مگر مےٚ اوس سوٗرے دُنیاہ اَپزٕ تہٕ دوکھ باز باسان۔ اُخرس پیو مےٚ ورٕملہٕ پیٹھ شہرتہٕ پتہٕ اننت ناگ کھسُن بیٚتہٕ کمہٕ کشالہٕ ییم اُتھ ترٛکھ ڈسی یاب سپدی۔ اَکہِ گڈُرٕ دژاوس صحی سلامتھے وونی اوُسم نہٕ باسان یہ دوٚییم گڈُر کیاہ تژاوبم۔ اَکھ کرنم توٗمل ضبط تہٕ بیٚیہٕ ماکرن جُرمانہٕ تہٕ۔

خبر بُتھ میون ما اوس یہ سأرِے کہأنی ونان تہٕ کیاز ِملٹری واُلی پلہٕ نأونم ہیڑی تہٕ ووٗتھم۔

"لو ہیڑی پی لو بابوٗ۔ وہ بس سے اُتر گیا۔" مےٚ رٕٹ ہیڑی تہٕ زاُلتھ وٗتمس زیوٗٹھ دام۔ واُلنج کھوٗ بوٗٹھ تہٕ کیاز ِبس اُسن پکنٕی ہیوٚ ہٕش۔"

میون ہم سفر ووٗتھ ملٹری واُلس ٛگن ہاوان مےٚ ٛگن۔

"ییمن کوس سأ فکرِ۔ سرکأری بتاہ چھِ کھیوان۔ روزن جاے تہٕ مُفتے۔ سفر خرچہِ پلو دٛلو سوٗرے کینٛہہ مُفتے۔ دپھسأ دُنیچ نہٕ پریشأنی کانٛہہ۔"

مےٚ پھوٚ آنکار کرٕن۔ پتہٕ گوٚ بینہٕ تَس بُتھ سنجیدٕ تہٕ وۄنُن نَم :-

"یتھے ہیوٚ اِنسان یس نہٕ دُنیہک غمے آسہٕ ہیکہٕ میأنس سوالس جواب دِتھ۔ کِنہٕ نہ؟"

ملٹری واٚلس کیاہ آسہٕ ہے ساٚنی کتھ فِکرِ ترٕہڑ۔ مگر سُہ اوس اسان ہیوٚ۔ پتہٕ وۄنتھ اَسہٕ دون کُن :-

"حیران کیوں ہوتے ہو بھایو۔ سالی عورت دیکھنے کی چیز نہیں تو اور کیا ہے؟ جوان دیکھ رہا ہے اور کر کیا سکتا ہے؟"

وٕنی پھوٚ مےٚ رنگروٹس کُن ظوٗن۔ ملٹری واٚلس اُس راے گاٚمٕژ زِ اَسہٕ گرٕتسٕنز کتھ۔ شُری واجینٛز زنانہٕ اُس ہُشار گاٚمٕژ تہٕ کھوٚنہٕ منٛز شُرِس موٗمہٕ دِوان۔ رنگروٹھ اوس نہٕ تسٕنز بہٕ پتھٕ نظرٕ ے ٹلان۔ سون یہٕ ملٹری وول اوس زَن تہٕ اُمِس جوانس اُشیر واد دِوان زِ کر نظارٕ۔ تُل لُطف۔ میٲنو نظرو تہٕ وُچھ۔ زنانہٕ اوس نہٕ اور کُن ظوٗنے۔ سوٚ اُس شُرِس رِگندان تہٕ تَس ستی اڑٕ کجہٕ کتھٕ کران۔ وٕنی آسہٕ بسہٕ منٛز کینٛہہ سیٹھہٕ خاٲلی گاٚمٕژٕ مگر نوجوان ملٹری وول اوس نہٕ ہِنٛزلہٕ پتھٕ تھوٚد وۄتھمُت۔

بہٕ ووٚتس منٛزِ لس تہٕ وۄتھُس تھوٚد۔ توٗملہٕ ٹھیلہٕ سیٹھہٕ تلہٕ کڈنس تہٕ بوٗن والنس گیم سبٹھاہ سختی۔ مگر گرٕ توٗملہٕ پھوٚل واتنہٕ ستی کرٕاہ خوٗشی گرٕ ھمبہٕ شُربن باژن اُمی بشاشتن دیٗت نہٕ سختیہٕ ہُند باس۔ پرٕ زگو یہٕ زِ اُمی ہم سفرن تہٕ کوٚرنم مدتھ۔

سُہ تہٕ وۄتھ بوٗن۔ اَکہٕ اَکہٕ ہیوٚتُن ملٹری واٚلس پرٕ صاٗبن تہٕ بیٛین

سوار بن اِجازتھ بس دژایہٕ۔ مےٚ دۆپ ووٗنی نیرٕ بتہٕ پَننہِ وتہٕ۔ مگر سُہ کتہٕ۔ أمِ شخصن ژُل میون توملہٕ ٹھیلہٕ پھیکس پیٹھ تہٕ ووٚنُن۔ "کیاَّری ساٚ چھےٚ ڈیرٕ؟ یِکھ ساٚ ژٕ زن پرٕژھکھ نہٕ أسی مأشر اووتھ؟ ژےٚ ستی چھےٚ وُنہِ واریاہ زان پچھان کرٕنی۔ واریاہ کتھٕ چھےٚ کرنہٕ۔" "نا یارٕ ژٕ اوۄ ٹھیلہٕ پتھرٕ۔" میاٚنی کتھ بۄزنےٚ نہٕ تہٕ ہیوٚتُن قدم ژیُن۔ بہٕ اوسُس حأران تِتی کھڈا یوتانی سُہ ہور ووت ..... ووں لۆگ نہ مےٚ تہِ چارٕ تِمس پتےَ پکہٕ نَس۔ بہٕ اوسہٕ کن سُہ رُکاوِتھ ٹھیلہٕ تِمس نِنج کوٚشِش کران تہٕ سُہ اوس زیٚچھِ لانپہٕ کڈان تہٕ بۄژُنھ نیرِتھ گژھان۔ تِمس أسی نہٕ پۆدی سۆمی پبوان تہٕ سُہ اوس گیران ہیوٚ۔ سُہ اوس پکان تہٕ تِمس گیہِ بۄژھ تونتھ ژھینہٕ ہتِس پتلوٗن ژِدس منٛز بند تہٕ آو یکدم پتھر لاینہٕ۔ توملہٕ ٹھیلہٕ پبوٚ پتھر مگر شُکُر زِ ژھیٚتھ آو نہٕ۔ مےٚ کٔرِس تھپھ تہٕ تُلُم تھوٚد۔ بُتھِس اوسُس لیٚدریر پھیوٗرمُت۔ ژٕلیش أنم تہٕ ژٕ آوَس۔ تسنٛزن أچھن منٛز آیم بوچھِ لاچاٚری تہٕ تیٚہہ بوزنہٕ۔ ٹھیلہٕ تُلُم پانے۔ تَس کٔرم تھپھ تہٕ نیوٚم گرٕ۔

☆☆☆

ہاٗر

کانتا! مےٚ دوٚپ ؠِتہٕ پھٔرِ زِ صاف ونے بہٕ کیاز چھُس یتھ کلنڈرس
کُن وُچھان تہٕ وُچھان۔ وُچھی اَتھ مَنٛز چھِ اَمِس زنانہٕ ہنٛز تصویر بڈٕ
خوٗبصورت۔ اَمِ ہنٛدِس ووٚگنِس سپنس چھُ یہِ زاوِیُل پُرٕ جامہٕ ہیوٚر کُن تہٕ
زیادے پہان نیبرِ کُن چاٗرِتھ باسان۔ مےٚ چھُنہٕ اَمِس ژےٚ ؠتھ کانٛہہ مُقابلہٕ
گٔرنٛچ نیت۔ مگر یہِ پٔیم وُنِن زِ مےٚ چھِ اتھ کُن وُچھِتھ کیاہ تانٛ راحت ہِشۍ
میلان۔

ژےٚ ونے نہٕ کانتا! ژےٚ روٗزی نے پٔنُن ویشواس قائیم۔ ژٕ چھکھ
مےٚ دوہےٚ سبق ونان آسان زِ بگوان چھُ بوٚڈ۔ بگوانہٕ سُند ناو چھُ بوٚ ساگرس
تار دِنہٕ وول۔ بگوانہٕ سُند لوٗبہٕ دُن رِپ چھُ مَنَس شانٛتی تہٕ سنتوش دِوان۔

ژےٚ آسی نہٕ یہٕ کُنہِ رِکتابہٕ منٛز پوٚرمُت گوٚکہٕ مےٚ چھُ پوٚرمُت۔ خبر امی ماچھے ژےٚ اُتھ پیٹھ پرٛژھ تہٕ مےٚ چھِہ یم بےٚ مانے لفظ باسان۔ ژٕ یِیلہِ یوان چھکھ اتھ کلنڈرس چھکھ گلی زٕ گنٛڈتھ پرٛن پوان تہٕ پتہٕ ڈپہٕ زالان۔ اَمہِ تصویر کی پاٹھی چھِ مےٚ ڈُپکی خوشبوتہٕ خوش کران۔ بہٕ چھُس ژٕ ٹھوشھوٚ یہٕ یوٚسمن مُشکہِ دار دِماغس منٛز بران۔ مےٚ چھکھ نہٕ میوٗٹھ روب کران۔ اَسہِ ژٕ نہٕ ہونٛجہِ۔ اوٗترٕ ووٗنہٕ کھٕم۔

"اَز تہٕ اوسوٕ بسترٕ تِتھے کیٛن ترٛ وومُت۔ کلہٕ ہور کُن مگر کھور اُتھی کُن۔ صُبحاےٚ وُتھتھ اُسی ہیوٗ گوڈٕ بیتھی بتھ وُچھان تہٕ کِتاہ روٗگ تہٕ سنکٹ گژھہ ہنو دوٗر۔ تتھ چھُو گوڈٕ آسان سگریٹ ڈبہِ میوٗٹھ کرُن۔ بہٕ چھُس کلہٕ توٚم رتھ چون وُنن بوزان تہٕ پتہٕ ژےٚ تھی تھلہِ تھلہِ اوٗری کُن وُچھان۔ امیک انگ انگ ژرژان ..... وُٹھ مُژھلی گولاب وُتھر، اُچھِمَس متٕن تل ہِشہِ گاہٕ، اڈوژھے۔ پأٹس تہٕ پرُس وُلتھ یہٕ ثیٚ تہٕ پرٛینٛز تن ..... خبر ژےٚ گوٚیہٕ اور کُن زانہہ ظون؟ نہٕ ژےٚ ہیکی نہِ منٛس گژھتھے۔ ژےٚ چھے صرف اکھ سنتوش میلان زِ مےٚ چھُ اور کُن روٗ حجان بڈان۔ میأنس منٛس چھُ بکھتی ہُند رنگ کھسان.....

یا بلکہ ژےٚ آسی میانہِ کھوتہٕ زیادٕ تیز ذہن تہٕ ژےٚ آسی سأرے خبر .....

کانتا! بہٕ چھُس نہٕ چون یہٕ وِشواس یا کانہہ تہِ وِشواس پھٔرٛن یژھان۔ شاید چھُس نہٕ پھُٹرتھ ہبکان۔ روٗزی نے ژےٚ خیال زِ مےٚ چھےٚ چأنی پرٛتھ کانہہ کتھ بیہان۔ بہٕ وَنے نہٕ ژےٚ زانہہ زِ یہٕ کلنڈر کیاز چھُ مےٚ خوش کران۔ بہٕ کرٕے نہٕ ژےٚ ستی بحثہٕ زِ خوش کرُنے یوت چھُ کأفی۔ اُخر ژےٚ

آسی نا یہِ زِنہِ سوٗنچ مُت زِ ژِینے یہِ کلنڈر کالیج لائبری منٛز اوٚنُتھ تہٕ صرف اَوے کِنٛز زِ خوش کوٚرُے۔ مگر اَمہِ پتہٕ دِتتھ ژٕ ے اَتھ وار یاہ معنے تہٕ دِس۔ بہ تیے اتھ پٔنٛز معنے چھس دِوان تہ بخشے کتھ کرٕ؟

کانتا! ژٕ چھکھ وٕنی کِس اپارِ شاید پکورِ کران۔ یہِ کوسہٕ ذِمہٕ وآری یا ہیٚژتھ ژٕ ے؟ اَز؟ گوڑ کر ہیٚژتھ نہٕ ژٕ ے اَز اوسُس کالجہِ یِوان تہٕ حلوائیس نِش اَنے یم پکورِ تہٕ رِژھا رِژھا کھوان اوسُس قدم قدم کڈان۔ ژٕ ے خبر چھےٚ مےٚ آسہِ نہٕ یمہٕ کُنہِ شوقہٕ انہِ مژٕ۔ ژٕ ے ٹھیکھے ووٚنُتھ۔

"یہِ کیا وتہِ اَسو بےٚ شورن ہنٛدی پاٹھی پکورِ کاغذا ہتھ کھوان تہٕ پکان۔ اَز تہِ اوسوٕ نا صُحبس بتہٕ کھیومُت؟ سبزی اَسوٕ نا اَنۍ مژٕ کِنہٕ تومُلے چھونہٕ کینٛہہ، کِنہٕ آلُژھ اوٕ تہٕ بتے روٚن وٕ نہٕ؟"

بہٕ کیا جواب دِمہٕ بأے تمہِ وِزِ؟ ژٕ ے کتھ سوالس دیٚتتھ نہٕ پانے جواب؟ تورٕ تتھے ہیٚتھ ووٕنی پکورِ کرنہِ۔ یہِ ژٕ ے زونتھ زِ شوقہٕ انم نہٕ پکورِ تہِ وٕنی کتھ ہیٚتھ واناہ واہرِ تھ؟ ستی چھےٚ یمن ڈبن منٛز خبر کیا کیا اوٚنہٕ مُت! یہِ لادَن کیا زِ چھے ژٕ ے؟

اورٕ آیہ تہٕ یِوانے گیکھ کلنڈرَس بزونہہ کُن تہٕ اتھ اتھٕ لاٗ گتھ موٚتھُتھ پنہٕ نبن اَچھن۔ حسبِ موموٗل ڈٕژھکھ مےٚ کُن۔

" توہی کیا زِ چھوٕ دوہ کھوتہٕ دوہ وسہٕ وآکر بنان۔ پژھ گژھ تھونی اَکِس الیٹرس پیٹھ۔ پتہٕ پیٚگھ بییہٕ بگوانس پرن۔ مےٚ لجہِ بییہٕ اَتھ سوندرمُژٕ کُن اَچھی۔

مےٚ پُرٕژھ مے نہ ژےٚ زانِہ کانتا مگر سوٗنچان چھس پرٕژھے زِ یہِ کلنڈر راوٚن تھنہٕ ژےٚ لائبری منٛز ثلِتھ صرف اوٚکٕز زِ خوش کوٚرُے یا زِ بلکھتی ہُند باسیوے یہِ اَکھ مظبوٗط مرکز کِنہٕ ژےٚ أنٛی تھن یہِ لۆبہٕ وٕنی مُورت صرف میانہِ خاطرٕ؟ لائبری بغأر بنہِ ہے نا یُتھ کلنڈر رُکنہِ جایہِ۔ کِتابن ستی سوٗز پبلشرن تہٕ أتی روزِ ہے سٹورس منٛز واریاہَن بیٚیہِ سوٗندر چیزن ہنٛدی پأٹھی۔ نتہٕ چھی ژےٚ تتہِ کم کتھ کران۔ لڈکن تہٕ کوربن منٛز چھےٚ الگے سوٗسرِ گوٗسرِ گرٕھان، پزٕافی سرن منٛز الگے تہٕ پرنسپلس نِش الگے۔

ژٕ آیکھ چایے ہٮ۪تھ۔ یِوانۍ وٕٚژھکھ۔

"گرِ ووٕنی سگریٹ ژھبتہٕ تہٕ چیٚیو چاے۔ توہہ نَے ہٕکھی ہٕکھی سکرنس کانِہہ آسہِ تہٕ توٚہی دیو ربتہٕ وادَن فاقہٕ۔"

ژےٚ تھٕوتھ ژٕے پتھر۔ نمنہٕ وِزِ پیٚیہِ مےٚ چأنس ڈیٚلس بُلاوز نالس منٛز ڈیٚلس سپنس کُن نظر۔ ژےٚ زوٗنتھ یہِ ظھرا۔ ژٕ چھکھ نہٕ تھوٚد ووتھانٕے تہٕ تِتھے کٕنٛز روٗزِتھ تہٕ نظرٕ بوٗن کُن گرِتھ چھکھ چاے بناوان۔

"تلِو چیٚیو ووٕنی۔ یوتانٛی یخ گرِھوٕ۔ توٚہی کیا چھوٕ مےٚ تِتھٕ کٕنٛز وُچھان؟" ژٕئ ژٕھکھ بُتھ ژٕ کرأوِتھ۔

مےٚ ہیوٚژ تژٕ پکورِ کھیٚنہِ۔ مزٕے لوٚگُم۔ ژٕ آیکھ واپس چوکہِ منٛزٕ۔ تِپتس کالس اوس مےٚ پکورِ پلیٹ موکلوومُت۔ چایہِ کپ اتھس کیٚتھ ہٮ۪تھ تژٕ ووٕتھ ژےٚ اُسن۔

"ژٕھنٕز وٕ سارینٕے ژٕ کھبتھ؟ مےٚ کرِتھوٕ نا کِہنٛژ؟"

بہ چھُس چاۓنس بتھِس ژُھان رٔوی۔ یمو روَبو علاوٕ کیا سنا چھے ژٔے بتھِس منٛز؟ گیشامِس رنگس تہٕ زانِہہ ژٔے پرٛژھمُت؟ مَس ژٔے زانِہہ چیرٕ پوٗ رمُت یُس ژٔے شوٗبہٕ ہی۔ مس لنگ چھی تہٕ آسان بتھِس واہراۓ وِتھ مگر کنن پتھ گن تھٲوی تھٲوی چھِہکھ گیوٗ رتلان۔

ژٔے چیٚیتھ چاے ژٔھرے۔ رژھِ کھٔنڈی پھٔرتھ ژیےٚ ژھوپہٕ۔

"بہٕ نمونو ہومر پگاہ واپس کالج۔ یہٕ متھِہ آف سِسِپھس 'Myth of Sysphus' تہٕ۔ توہہِ چھُو نہٕ پرٛنی کینٛہہ۔"

ژٔے چھےٚ خبر بہٕ چھُس یِمہٕ دوشہٕ وَے اَزکل پران۔ دوشوٕنی منٛزٕ چھُس بہ کیا تانٛی ہشر ژھانڈان۔

"پیرٛ جلدی کیا چھُ کانتا؟ کِنہٕ لائبریرین وۆنہ نَے؟ آخر ژٕ ہیکِکھ نا پننہٕ ناوِ کِتابہٕ زیادٕ کالس تھٲوِتھ؟"

ژٕ چھکھ صرف سوالہٕ کِس گوڈٕ نکس حِصس جواب دِوان۔

"جلدی! تژٔے ربتھ گژھن توہہِ کِتابن جنابو۔ پرٛنی نَے چھُہٕ تہٕ واپس کونہٕ گرِیوٗن؟"

سوالُک دوٕیُم حِصہٕ چھُ چانہِ نوکری ستی واٹھ تھوان۔ لایبری منٛز چاۓنس ملازمتس ستی وابستہٕ۔ جان کۆرتھ کتھ ڈٲجتھ۔ بہٕ گرَے نہٕ کٕہنی کٕہنی یا جواب پرٛاٹہٕ نچِہ ووتُھ ژھانٹ۔ یِمہٕ دوہہ ژٔے آڈیسی 'ODYSSEY' میانہِ خاطرِ اَنے یتھ تہٕ وتہٕ پکان وینوٕنے کوٗل صاٰبن۔ "ماڈرن نِشہٕ گوسہٕ تسلاہ ووٕنی لوٗگ کلاسِک پرٛنہٕ۔ نشہِ پھٔٹہٕ؟ آ آ گرِیوٗن ہوی تہٕ پرٛناوِیوٗن

کلاسِک۔"

ژٕے وۄنتھ نہٕ مگر مےٚ چھِ خبر زِتمہٕ وِزِ آسہٕ لایبری ہٕنٛد بو کلرکو تہٕ وتہٕ پکہٕ ونہٕ لڈکو وُٹھو تلی اوٚسہٕ مُت تہٕ پرٛافسر کول آسہٕ اَسان اَسان سایکلس کھوٚتمت۔

ژٕے ما بٕہم وُن.کانتا ہٕ نہٕ ہیکن زانِتھ "آڈیسی" موکلاوِتھ تہٕ نہٕ واتہٕ "سِسہٕ پھسہٕ" ہٕنٛدی پاٹھی زانِتھ کُنہٕ مٔنزِلس۔ یولی سِس سٕنز بے مٔنزِل یاتر ا۔ تَس اوس ایڈونچر مےٚ چھنہٕ سٕہ تہٕ.....

اَز کیا زِ گیوہے بہٕ لایبری مٔنز؟ خبر کیاہ اَسم پروفیسر کول تہٕ ڈار آسن بڑو نٹھے تتہٕ بِہتھ۔ شاید ما آسہٕ ہَن میےٚ پرٛاران۔ بہٕ گژھ ہا نہٕ کانتا یہٕ نش مگر کِتابہٕ آسہٕ اِشوٗ ئمٕ ہے کرنہٕ۔ جُماہچہٕ ترٕٛے بجے۔ کٔھنی اوس نہٕ اَتہٕ۔ خبر کانتایہٕ کیاہ گو سولجِ مے کُنے وُچھنہٕ۔ کتابہٕ تھوٚمَس بڑ وٚنٹھ کنہٕ کاونٹرس پیٹھ۔ تَس آیہٕ ہنگہٕ تہٕ منگہٕ اَش گنڈ۔ پتہٕ وُژھ تھوٚد تہٕ کوٚرنم قمیضہٕ ہُنٛد کالر ٹھیک۔ ٹاے اَسم کالرٕچہٕ اَکہٕ پکھِ پیٹھی گنڈمٕژ۔ اَتی زَن تہٕ گوپھِ مٔنز لبہٕ وُستھ آیہٕ تیٚتھے شور گو۔ بہٕ گوس ہے بنگہٕ ہیوٚ روٗزِتھ۔ کانتا وبہ رے یہٕ پژھ زِ تسٕنزٕ اوٚنگجہٕ گیہٕ میأنِس کالرس پیٹھے رٔہتھ۔ سو روٗز تِتھے کنٛی بڑوٚنٹھ کُن نٔمتھ۔ لایبریرین تہٕ اَکھ بیرر (bearer) آو اوٚتہٕ تھے۔ پروفیسر کول تہٕ ڈار اَسی مندل وایان تہٕ اَلے واہ واہ تہٕ جان گو نان تہٕ اَسان۔ رٔژی کھٔنڈی گو یٔہنٛد اَسُن >o وہکی پاٹھی وُڑِتھ تہٕ دند ٹُوتھ ووٚتھ کول صأب۔

"یہٕ کوسہٕ سأ جاے چھِ عاشق ماشوقی خأطرٕ۔ توہہٕ کیاہ زوٗنمت یہٕ چھا

کالیج کِنہٕ....." ڈار صابن ژٲبس منٛز ے کتھ۔

"بس توٚہۍ مہ کٔرِو زیوM ے گنٛڈ کول صاب۔ یہِ لفظے مہ ہیٚو زیوٗ
پیٹھ۔ یِمن چھِ رب تہٕ سب کُنی۔ کالیجُک ماحول گوٚ یہنٛدی کِنۍ آلوٗد۔ کِنہٕ نہٕ؟"

رِند ہی گیہ یِم دونوٚے نیرِتھ تہٕ گیہ سیوٚد ے پرنسپلس نِش۔ بیہ
کوٚت گژھہ ہن! یتھ موقعہ کتہ پیہ ہکھ؟ مگر کانتایہ ہنٛدس ردِعملس مُتلق
چھس نہٕ ڈُنہ تہِ ہکان فاصلہٕ کٔرِتھ۔ سو گابرے یہ نہٕ، تھاتھرے یہ نہٕ بلکہٕ"
معصوٗم لبجس منٛز ڈژھ:-

" گو کیا سأ؟ آخر توٚہۍ ڈنوِ لایبرٛیرین صاب؟ کوٚر کیاہ مےٚ؟ یِمن
آسہِ ہے صُبحن جلدی منٛز ٹاے غلط گنٛڈنہٕ آمژ تہِ سو زن شیرٛم تہٕ یہ چھا گوناہ۔
لڈکوٚے ڈچھی مَتی اُیہاَن تمو آسہٕ باَن یِم پھوتہِ تُلی مَتی؟ لڈکن ہنٛدِ ستی گژھِ
ہے ناماحول خراب؟ بیٚتہٕ گُس وو پراوس ڈنی کِس؟"

مےٚ اوس نہٕ لڈکن بروٚنہہ کنہِ گژھُن ضرور تھے پیومُت یہ ووٚن نہٕ
مےٚ تمہِ وِزِ کانتایہ۔ مگر مےٚ باسو پٔنُن پان سبٹھاہ قصوٗروار۔ کلہ بون گن
تھوٚتھ دژ اس نبرٕ۔ دفتر گژھان نِنیوم زِ پرنسپلس چھِ ڈسپلن کمیٹی بُلاوٕمژ۔ یہ تہٕ
وڈنہٕ نم کول صأبن۔ پھیکِس پیٹھ تھٲوُم ژٕرٕ تہٕ نیٚونس لوٚب گُن۔

" ڈچھ سأ ژٕ چھُکھ ڈُنہِ لوئٹ۔ مگر کالیج ژٕر وِس چھِ سنجیدگی ہنٛز ذِمہٕ
وأری ہنٛز ژٕر وِس۔ یہِ طفلگی پزی ژٕے ووٚنی ترٛاوٕنی۔ ژٕے سس پبنڈ چھُکھ۔
ژٕے ڈُنہِ زنگہٕ الانے چھَے تہٕ ژٕے پزِیا صاحبس شکایتُک موقعہ دِیُن۔ مےٚ کٔر
مےٚ ژٕے ستی بڈٕ ہتہِ کتھ صرف اَمہِ کِنۍ زِ بتہٕ کوٚٹ چھُکھ۔ دِپان چھس وتہِ

گوژھکھ لگُن۔ یہِ کانتا کوُنہٕ چھِ نیتھر کران؟ کانٛہہ کوٗر انٛہر شۓ وُچھتھ چھِ

مےٚ بڑٕ موٗحسوٗس گژھان..... وُچھ ساۓ اگر پرنسپلن ژےٚ ڈسپلنری ایکشن

ہیژ ےٚ تہٕ تاُجب چھُنہٕ۔ مےٚ چھِ تتھن شہادت دِنی۔ گوکہِ یہِ دِمہٕ ترٛٹھ گول

موٗل شہادت زِ benefit of doubt میلی ژےٚیے۔ دٕپان چھُس اُمس کوٗرِ

موٗہنوِ سےٚ نوکری منٛز کڈن تہٕ کرِ کیاہ۔ پتہٕ کُس چھُس وُچھن وول؟ کُمس چھِ

چیٚکٕرٕ؟ موٗنڈ ماۓج ہیتھ کوٗت گژھِ؟"

خبر میاۓنس منٛس منٛز آونہٕ یتھ دٕیا باوزٕنیے کانتاہِ ہنٛدِ خاطرٕ۔ بہٕ

چھُس نہٕ زانٛہہ یتھٕ کنۍ سوٗنچان۔ مےٚ ہیژن کول صاۓبنٕ پھیٚکِس پیٹھ گوبنۍ۔

"مےٚ کُن کیا ساۓ چھُکھ یتھٕ کنۍ وُچھان؟ چھےٚ نا بیہان؟ یہِ چھِ میانہِ کمیونٹی ہنٛز

پرٛابلم۔ بیہِیہِ؟۔ بہٕ چھُس اَتھ منٛز تہِ خوش زِ ژےٚ اوسکھ کانٛہہ مُسلمان

کوٚٹ اوسنہٕ۔"

بہٕ چھُس تسٕند بُتھ وبٕژھِ ناونچ کوٗشش کران۔

"چھےٚ نا بیہان؟ مےٚ چھِ کانتا بچاوٕنی۔ گاوہشی چھِ بچاۓر۔ یورٕ کرتس دٕہ

کتھٕ اورٕ چھےٚ کلہٕ بون کُن ژھنان۔ مےٚ تہٕ چھےٚ یٚژھےٚ کورِ خوش کران۔ بہٕ

ہیکہٕ اُسُند بچاو کرِتھ ڈسپلن کمیٹی منٛز۔ یتھٕ کنۍ کیس بناوٕن توگُم یتھٕے کنۍ تگِم

لۄہراوُن تہِ۔ ایل۔ایل۔بی چھُم کوٗرمت انگریزی فاینسلس یتہِ۔ خبر چھیہِ

بیہان۔ ییٚہِ چھِ قوٗدرتی انگریزی پرٛوفیسرس وایڈ نالیج آسان۔ تمیک انداز

ہیکِکھ نہٕ ژٕ کرِتھ۔"

مےٚ دُیت کُنہٕ یل تہٕ پھیٚکِ کرِم آزاد..... اورٕ وُچھم ڈار صاب

یِوان۔ بہٕ ہیوٚتہٕ نَس دفترٕ کُن پھیرٕن۔ اکھ دیٚتہٕ نَم آلو پیٚیہٕ دِژنَم کوٗٹھس تھپھ۔

"ہیا ژٕل ما! کتھ بوزٕ۔ تژ اوپیٚہ ڈسپلن وِسلپِن۔ ژےٚ کیاہ گومُت رنگ زن پھیرِتھ؟ کوٚرُتھ ییٚلہِ عٔشق۔ عٔشق کرُن گو نار ژاپُن، خونِ جگر چوٚن۔ عٔشق کرُن تہٕ شار لیکھٕنۍ۔ عٔشق چھُم کوٚرمُت۔ تژ بن تژ بن گنٹن اوٚسُس ظٲلم ماشوٗقس کوچس منٛز پژاران داَر کرمژراوِ۔ کم عٲش چھِم کرۍ متۍ لوٚکہٕ خاندرن پتھ..... مگر یہِ وَنے ژٕ کرکھ نہٕ کیٛنہہ۔ مرانَے چھےٚ ژےٚ پتھ تہٕ ژٕ کتھ چھُھس مہاتما بُدھ لاَگتھ۔ چھُھس نَے پوشان تہٕ تژ اوٚن یور کُن۔ نا تہٕ یار کیاہ لِو تہٕ ژرِ بچہٕ کیاہ لِو۔ تلا کرِ ناو اَسہِ تہِ ساَلاہ۔ ڈِسپلن کمیٹی منٛز گیہ پتہٕ میاٰنۍ کاٗم۔

مےٚ دوٚپ..... مےٚ کیاہ نہٕ دوٚپ مگر سہٕ وژاوتمہِ بژوٚنٹھے کُنےٚ مےٚ یِل دِتھ۔ کُنےٚ اَسن کھنگالہٕ تژاَوِتھ تہٕ وُٹھن زبِہ پھرِ وان۔ بہٕ پھیوٚرس اَتہِ پتھٕ سٹاف روٗمس کُن۔ پژوفیسر اَسۍ بُخارِ اَندۍ اَندۍ موٗنڈٕج لاَگتھ بہتھ۔ زبردست شور اوس۔ سینیئر آسنہٕ موکھہٕ اوس ریٚنہ صاٗب کژکہٕ دِوان۔ "ہےَ لوتہٕ کرۍ تو کتھہٕ لڑکہٕ بچہِ نیٚبر کنہٕ۔" چپراَسس اوس اَکھ اَکھ بُتھ کران لڈکہٕ کیاژِ چھِی سٹاف روٗمس منٛز اَژان۔ پپر صاٗب اوٚسُس دپان:۔

" اَسۍ کروَنہٕ ژھوپہٕ ریٚنا صاٗب! یہِ چھُ اَکھ اہم مسٔلہٕ۔ اَسۍ کمکی انٹلکچوٗل چھِ پتہ۔ اَسۍ نَے اَتھ پتھٕ بحث کرو تہٕ اِدِ کُس کرِ؟ خودا صاٗب چھِ فرماوان....."

تہٕ اَتی پیٚیہٕ تمِس تہٕ باقَے پژوفیسرن مےٚ کُن نظر۔ بہٕ اوٚسُس

وودنی۔ یکدم گیہِ ژھوپہ۔ مےٚ آس نہٕ بیہنس جایی۔ صرف اوس بٹھ صأبس
نِش صوفک اکھ کوٚن یلہٕ۔ بہٕ گوس توٚری کُن۔ بٹھ صأب گو یکدم تھوٚد وُتھتھ
تہٕ دژاو۔ مےٚ پُژھ شاہ صأبس زِ مسلہٕ کیاہ چھُ۔ تمۍ دیُت تہٕ اکہٕ حسابہٕ مۍ
جواب مگر وُچھان روٗد پیٚر صأبس کُن۔ "یور ہسأ....." پیٚر صأبن کٔرنس معنے
بٔرژ اسنہٕ ہنا۔ سُہ وۄتھ ریٚنا صأبس کُن بیٚیہٕ۔ "لگۍنس وودنی دم ریٚنا صأب۔
وودنی گو پگاہ۔ گوشتابس گژھ دۍ آسُن..... سأری ؤے تژ وواسُن۔ مگر شاہ
صأبن دِژس بیٚیہٕ زپر۔

"یم کیاہ زانن گوشتابہٕ۔ ئلہٕ اسی ژھوٚرے بحثاہ کران۔ ڈیپۄکھ دم
اٚلوس لکِن دم۔"

ریٚنا صأب وۄتھ بڑٕ سنجیدگی سان۔

"بس یہ بحث گو وودنی بیٚیتہٕ تھے ژٹُن۔ اَتھ چھ کینٛہہ وجوٗہات۔ ووتھو
نیرُن چھُونا۔ پٔکوِ آفتاب صأب۔ خورشید صأب، بان صأب، جان صأب پٔکو
اپأری کرو صاحبس سلاماہ تہٕ نیرِو۔ بیٚیہٕ ونوِ اٚزِچ نیوٗز؟"۔ وُچھان وُچھان گو
سٹاف روٗم خألی۔ بہٕ روٗدُس کُنیہے زوٗن۔

خبر یمن آسہٕ یاد پیوٗمُت زِ یتھ ہے اکس بحثس منز کرے یہ تمہٕ
دوہہ مےٚ تہٕ شِرکت تہٕ سُے گوم بہانہٕ یوتانۍ سس پبند گوس۔ ستھ ربتھ وُتم
اَنہٕ گوٚٹ پیران۔ اَز چھنہٕ یمن کانٛہہ راہ۔

"وُتھوِ تھوٚد۔ ژھرِ پتہٕ پٹھ کیازِ چھوِ شونٛگتھ۔ بہٕ چھس دپان سنان تہٕ
چھوِ ناتو ہہ؟"

یہِ چھِ کانتاتہٕ بیٚیہِ کُس آسہِ۔ اَز آیہ آتھوارِ دوہہ۔ یہ گژھ اَز گرِ آسُن۔ اَمہِ نیوٗنس بہ یہ ڈٕلِزِ تہٕ کوم کرِتھ ژلتھ۔ پٔتج چھِ دارِ کٔنی دٕنان۔ اَپارِ توٗرن گبہ تہٕ ترٚ ووٗن اَتھ پپھ۔

"ہوٗ ووٗنی۔ اَخر تاپھ ذیٚن تہِ گوپٕزِ۔ مگر پیٚتج کیاہ اَچھن کوٗٹھی تٔنی؟"

یہ ہیکہ نہٕ کٕہیں پرٚوٹسٹ کرِتھ۔ کانتا وُچھتھ چھےٚ مےٚ پرٚتھ کانٛہہ دلیل پٔتج گژھان۔ یہ چھُس صرف یوٚتے ونان۔

"اَز چھِ آتھوار کانتا جی!" تہ سو چھِ جُملہٕ ہیتھ کٔنی پوٗرٕ کران۔

"تہٕ اِسلیے گژھن توہہِ کافی تہٕ اولٕ ٹکی بناوِتھ آسنی۔ تی نا؟ مگر جناب توہہِ اَز پٔنٛنی شکل اَنٛس منٛز وُچھمٕژ؟ اِنٹلکچوٗل نخرٕ گٔیہِ پتہٕ گوڈٕ وُچھِو توٚ کُس زٕرک چھُوٕ یتھ سأری ہے اوٗن مُت۔"

پرٚس اَکہِ دوہہ وٕنیوٗمےٚ اَمس کافی ہُند۔ سُے چھُس یاد۔

وُچھان وُچھان لٕج کانتا مل کٔتج پلوٗ سوٗمبراونہٕ۔ اَمہِ مٕژر دوٚتی۔ صِرف جمپرس تہٕ بُلاوزس منٛز لٕجی اَتی بٕہتھ پلوٗ چھلنہٕ۔ صابن اَسن اورے اَنی مٕژ ستیٚ۔

"ژندروارِ دوہہ کیاہ اَسہِ صاحبس ستیٚ واریاہس کالس کیاہ تانی مسلہٕ ژیٹان۔ باسان چھُم شاید چھُن زونمت۔ شاید چھُ وتہٕ آمُت۔"

کانتا چھِ ونان مگر مےٚ چھِ خبر کیاہ چھُن زون مُت۔ کیاہ سنا گوٚژھ تمُس فکرِ ترُن زِ بہٕ کوٚرنس سس پینڈ تہٕ جان کوٚرن نہٕ ..... مگر کانتایہِ کتھ

پٹھ ووٚن یہِ۔ اوٚترٕ ژٕندر وارِ ہنٛز کتھ کیاز سنا اٚنِن بُتھِ۔ تمہِ جماہہ پتہٕ آیہِ یہِ
اٚزی۔ ڈِسپلِن کمیٹی ہنٛز چِٹھۍ ہے اٚمِس تہٕ سوٗزہٕ چھکھ۔

"کیاہ اوسہٕ صاحب ونان؟"

یہِ چھا تیٖلہِ پٔزی زانُن یژھان۔ اٚمِسے خبر چھِ مےٚ کیٛتھ رِشتہٕ چھُ
صاحبس ستۍ تیٖلہِ کیاز چھِ یہِ تِچھان؟

"توٚہہ کیاہ ماٗفی ہیٚژ ووسہٕ ہے؟" ووٚنی پیٖیم کانتا یہِ وٕنُن۔ پرنسپل آو
لانہٕ مٔنٛزی۔ بہٕ اوٚسُس کلٔس اٚکِس تل بِہتھ۔ نےٚ سنگ پاٗٹھۍ پُرژھنم زِ یِم
نوٗی تہٕ لوکٕٹۍ پھٔرِس گُلو وندِس شیٖنہٕ ستۍ پھٕٹۍ، تِمن ہنٛدِ خاطرٕ کیاہ پٔز اَسہِ
کرُن..... یِم نوٗی لاگوکھ؟

کانتا یہِ ترٕ ووٚاُٹھن۔ "کیاہ ووٚنہٕ وس؟"

"یہِ ووٚنہٕ مَس تہِ مگر بہٕ چھُس مانان زِ تم پھٕٹن ضرور۔ ووٚن گوبُڈ
ویٖرن یا پھٔرِ ستن چھےٚ لنٛجہِ دوٗ گنہِ گژھان شیٖنہٕ بارٕ ستۍ مگر پھٕٹان نہٕ..... ژٕ ے
کتھ پٹھ ووٚتھے یہِ دِلس زِ ماٗفی ہیٚوٚ مَس۔ بہٕ کتھ سنا ہمہ اٚمِس ماٗفی؟ کمہِ
خاطرٕ۔ ستھ ربتھ گیٖم سس پینٛڈ۔ اکہِ پھِرِ تہِ گوسہٕ زِ سس پینٛڈ کتھ پٹھ
کوٚرنس؟ کُس راہ اوٚسُم؟ یا زِ سینیرن ستۍ کوٚرُم اکھ خاٗلِص اکیڈیمک بحث؟
ایسٹیبلشمنٹ establishment تہٕ تتھ پٹھ لوکٹین ہنٛد ناکام تہٕ لیٛوٚژ شرارت،
پیٚربن مٔنٛز باگِک وسیع خلیج۔ یہِ چھُ نا اکھ وقتی تہٕ اہم مسلہٕ۔ رینا صاٗبس باسو
یہِ لونٛڈٕ چھُ مےٚ وگوکُڈتھ نِوان۔ پیٚر صاٗبن دُستم حکم کُفر تہٕ کول صاٗبن تہٕ ڈار
صاٗبن واۓ پٕنٛز پٕنٛز پاٗٹھۍ تمبٕکھ ناٗر۔ مےٚ متلق تہٕ پتہٕ ژٕ ے متلق آیہِ کم کم قصہٕ

سہی کرنہٕ۔ مےٚ دیُت پزتھ کأنسہِ پرتھک تہٕ ژےٚ اوے شاہن زاگنہٕ۔ کانتا!
سأنس سٹافس منٛز چھِ گوشتابہٕ، دم اولۆ، قبرومنٛز ینہٕ واجنہِ کرٛ کہٕ کالیج کوربن تہٕ
ماشٹر باین ہنٛدی قصہٕ زیادٕ اہم تہٕ بحث طلب مامله ماننہٕ یوان۔
بہٕ چھس تہٕ یہٕ ونان مگر کانتایہٕ چھُ وارٕ وارٕ اُسن ساری ہے بُتھس
پھٕہلان تہٕ پھوٚلہٕ راوان۔ نربن چھس کھونہٕ وٹن تانی صابن لار۔ تموے ستی
ووتھرن بُتھ تہٕ مےٚ کُن چھِ تھلہِ تھلہِ وُچھان۔ پلون موٚٹھ دِنہٕ خاطرٕ لٹہٕ لٹہٕ
بوٗن نمنہٕ ستی چھس ڈیلہِ لٹھرٕ منٛز مس یلہِ گومُت تہٕ سُہ چھس یِوان تہٕ یِوان
بُتھس واہراونہٕ۔ خبر کرچھس نیلہِ اتھٕ بُتھس لوٚگہٕ مُت۔ اوٚنگجہِ ہُنٛد نیٚول عکس
چھس کھوورِ اچھ ہنٛدس ٹلہٕ مس ٹارِس تل آرٕ ور ژھنکی پاٹھی پیومُت۔ اَچھن
ہنٛدی مُنہِ پھٕلی چھس نچہِ ژنژل کورِ ہنٛدی پاٹھی شرارتہٕ سان نژان۔ اَمہِ وُنیا
مےٚ مأفی ہنٛز کتھ صرف زِیرٕ دِنہٕ خاطرٕ؟ نہ نہ بہٕ ہیکہٕ زأنتھ زِ اَندی پکھی کیاہ
آسن مےٚ مُتلق ونان۔ کالیج لڈکن منٛز کم قصہٕ چھِ میأنی دہرٕ باج پھالاوان۔
کانتایہٕ بزونہہ کنہِ کتھ کرنٕس کُس ٹھاک چھُکھ! تی ما أہم یژھان وُنن۔ سوے
ژینہٕ ون ما دژنم؟
مگر کانتایہِ ونابہٕ یہٕ؟ اُمس ونہٕ نچ ضروٗرت تہِ چھنہٕ۔ اُمس چھِ
میأنی سارے خبر۔ یہٕ چھِ انتریأمی۔
" بگوان چھُ نا انتریأمی؟ سُہ چھُ نا دِلچ پرٕتھ کتھ زانان؟ بگوان چھُ
پرٕتھ رنگہٕ اتھٕ روٚٹ کران۔ سُہ چھُ ہنٛد ریمتس تہٕ پرژھنٕس منٕس ستھ۔ اَلج
سیہٕ رتہٕ چھپہٕ میانہِ بگوانہٕ! مےٚ چھنا تہنٛز خبر۔ توٚہی چھوون نہٕ بگوان مانان۔ از

کتھ پیٹھ چھُو وم یہ پزٕ ژھان؟"

کانتا چھِ پنٕنۍ سفید لٹھہٕ پیٹی کوٹ کوٚٹھبن منٛز چیرٕ تھوٲن تہٕ کھورن دون پیٹھ ہٮ۪تھ پلون صاف پاں گژاے کڈان۔ یتھٕ کٔنۍ ہٮ۪تھ چھِ کانتا ہأرِ ہش باسان۔ ہارِ چھُنا سفید تہٕ پزٕوٕن سپنہٕ آسان یتھ سوان کتھ تونتہٕ ستی دِگ دِوان چھِ۔ پُران کتھن منٛز چھِ ہأر کتھٕ وبس۔ میأنۍ دأدی کتھ بوزنٕچ کس چھِ بیٚنہٕ ذِمہٕ وأری؟

"وُچھان کیاہ چھُو وم؟ جواب دِیو۔ اَز کتھ پیٹھ پیۆٚو بگوان یاد؟"

کانتا ژٕ کیازِ چھکھ مےٚ امتحان ہوان۔ ژٕ چھکھ کلنڈرس پزٕ نام کران۔ مےٚ تہِ چھکھ نا وُچھان اتھ کُن تھلہِ تھلہِ وُچھان؟ کِنہٕ ژٕ ے چھکھ تمہِ وِزِ میأنس منس منٛز آسان! اپز کیاہ ووٚنم ژٕ چھکھ انتریأمی۔

"اوٚتر اوس کالیجہٕ بحث چلان کانتا! پیر صأب، شاہ صأب، کول صأب تہٕ ڈار صأب أسی خودایہٕ ہندِس وجوٗدس پیٹھ بحث کران۔"

"توٚہۍ أسہِ ووکھ منٛز ژامتۍ۔ تی سأ؟ أخر وُنہٕ کتہِ آسہِ توہہ ہمن روٗ دمُت؟"

"مےٚ وُچھتھے ڈأج تمو یکدم کتھ تہٕ ہیتِن نیرنۍ۔ مےٚ اوسُم نہٕ اَتھ تو و ذِیُن۔ ستھ رٮ۪تھ گیہِ مےٚ یِیے وِہ وُچھان۔ بہٕ زٔن چھُس گوہان کأنسہِ نِش تہٕ سہ چھُ ہوان لوٚب۔ أخر مےٚ کُسے راہ چھُ کانتا؟ ژٕون تہٕ مےٚ کُس راہ چھُ؟

"راہ کیا گوٚژھ آسُن۔ توٚہۍ کری ہوٚ شکایتس پیٹھ سس پینڈ تہٕ بہ

چھِس سس پہنڈ کرنے شکس منز آ ورمژ۔"

ژ ؤژھکھ تھوٚد۔ بُلاوز اوسے سوٚرے برنہٕ آمُت۔ سُہ ہیٚچھکھ بُتھ پھِرتھ بدلاونہٕ۔ یتھہِ ماچھُ مےٚ چون کلنڈر خوش کران کاٗنتی! فرق چھِ بیٚژ ے یاٗ ژ ژِمس بگوتی ہُند بسٹ bust چھُ بےٚ زوٗ تہٕ بناوٹی تہٕ ژ چھکھ زِندٕ۔

کانتا آیہِ شال وٗلتھ تہٕ بیٚٹھ مےٚ نکھہٕ۔ ترِ ستی آسہِ ہے ہانے مژ۔ بہٕ چھُس پٔنٕژ کانگرِ دِوان۔ سو چھِ مے ستی ژیٚلتھ بیہان۔

" بوٗزتھے کانتا؟ پتہٕ کیاہ ڈیٖلیل گیہِ؟ بہٕ چھُس رژھِ کھٗنڈِ اٗتی۔ وودنی۔ یہوے چھِتہٕ ہیوٗ گومُت۔ خبر ڈار صاٗبس ما آو آرمےٚ پیٚٹھ۔ میاٗنس آرِ ہتس بُتھِس پیٚٹھ۔ مےٚ کیُتھ سنا بُتھ آسہِ ہے تمہِ وِزِ؟ سُہ ٹھہر بو تہٕ ووٚتھ مےٚ کُن۔

" توہہ گوٚ تِتھے ہیوٗ؟ یم سأری دژایہِ توہہِ وُچھتھے؟"

بہٕ اوس مےٚ چپاٗژ برابر۔ اگر باقی پژافی سرژلی تہٕ جانِہ گیوو۔ مگر یہ ڈار صاٗب روٗ داٗتی تھے۔ مےٚ کِلہِ کِلہِ کرنہٕ۔

" اٗسی جناب اٗسی بحث کران۔ خوداِیس تہٕ کُفرس پیٹھ۔ میانین یمن دوستن چھنہٕ خبر مگر مےٚ چھِ خبر توہی چھِوٕ نہٕ کاٗفرِ۔ کاٗفرِ گوسُہ یُس نہٕ خوداِیس پیٹھ یژھ پژھ تھاوِ۔ توہی چھِوٕ نہٕ کاٗفرِ۔ توہی ژن چھِوسس پہنڈ توتہٕ۔ خبر خوداِیس کیاہ چھُ اٗتھی منز کرُن۔ وِنی گواکھ ماٗنی تون یا کروڑ بدبن منز ماٗنی تون۔"

اما ڈار صاٗبس کوسہٕ سنا ہمدردی گیہِ مےٚ ستی تہٕ بہٕ کوٗ چھُ مےٚ از بخشس منز آوراوان۔ مےٚ پییہِ امی وِزِ الغاٗبہٕ نظر۔ پرنسپل اوس امی وِزِ دون

ترٛبن لڈکن ہتی کتھ کران۔ یہوے وجہ آسہٕ ہے باقین پروفیسرن مےٚ نِشہٕ الگ گڑھنک تہٕ ڈار صأب مےٚ نِش روزنک۔ مےٚ ذیُت اُمِس فورن جواب۔

" تو ہہ چھوٕ غلط فہمی ڈار صأب! مےٚ ہبکہ ہَن شاید کروڈ بدٕ ی خوداے اَستھ مگر مےٚ چھُ نہٕ اکھ تہٕ۔"

" نہ سأ خوداے متہٕ اَسی تَن۔ بگوانے تہٕ۔"

" نہ ھض کہنٛ نہٕ۔ رکہیں نہٕ۔"

بہٕ چھُس ڈچھنہٕ نیوٗٹھکی مِشلی دِندو ہتی ژٹان۔ییلہٕ مےٚ منٛس کھولو لگان چھُ بہٕ چھُس بےٚ وایہٕ مِشلی ژٹان۔وُنی رکس ووٚتھ مِشلِس ہتی مُسلہٕ پٹُل تہٕ نیوٗٹھ گوم رتہٕ داٚوی۔ کانتایہٕ ووٚن نہٕ مےٚ رکہیں۔ صرف روٚٹُن میون ڈچھن اتھہٕ پننہٕ نبن گرم اتھن منٛز۔ دوتہٕ ژٹن ترٕ تہٕ سوے گنڈنم۔ پتہٕ تھوٚون میون اَتھہٕ پننہٕ کانگرِ پٹھ۔

کانتا چھہٕ ڈچھنہٕ اَتھہٕ ہتی مےٚ مستس پھش پھش دِوان۔ بہٕ چھُس نہٕ تَس کُن وُچھان۔

" ڈار صأبس کیابی گو بتھ نیؤل۔ اُچھو کنٛ لوٗگ نار چھکنہٕ۔ نیران نیران ووٚتھم۔ زَن ناکتھ ڈالان اوس۔

" کیا سأ سکبژ یٹہٕ کرٕناو یوٗتھ مولوٗم زِ تنخاہ کرٕ نیری۔" کانتا! تمِس کیاہ دُنیاہَس چھہٕ خبر زِ باضأبطہٕ سس پینڈ آرڈر رتہٕ چھُ وُنہٕ نیرنے تہٕ تنخاہک چھنہٕ سواہے ووتھان۔ آرڈر نیرتھ ملِم نِصف تنخاہ۔

کانتا چھِ تھوٚد ووتھان تہٕ سٹوو زالان۔ تمہٕ چھِ ٹماٹر گاز رِ ادرک بیٚیہ تہٕ خبر کیاہ اوٚنہٕ مُت ہینڈ بیگہٕ منٛز چھِ اُٹی ٹھیلہٕ کڈان۔ ووٚنی کرِ ژوٚٹ شاید۔ اَز چھنہٕ مےٚ تومُل تہٕ کھیس۔

"تلہٕ سأ بیٚیہ کینٛہہ کتھاہ کر۔ اَکھ کتھ تہٕ کالیج بیاکھ کتھ تہٕ کالیج.....

پرےٚ وِ آڈیسی؟"

مےٚ کیا سا چھُ بیٚیہ وَنُن کیٚیت کانتا؟ ژٕ نےٚ ونےٚ تہٕ بوس کتہٕ ژھانٛژھہ ناوٕ؟ وٕنیٚہ تازٕ اکسپلینیشنہٕ ہنٛز کتھ؟ ژےٚ تُجے یتھ کِتابن ہنٛز کتھ تتھ چھنا کالیجس منٛز واٹھ؟ مے لایبری تہٕ تتہٕ چھِ کِتابہٕ ووٚنی تراوِمٕژ چھِ۔ اوِکنی زِ ژٕ چھکھ تتہٕ۔ یوسہٕ میانین نظرن راحت چھکھ۔

"کانتا! مےٚ کڈ ناو اکاوٗنٹن اکسپلینیشن۔ بٹہٕ وارِ دوہہٕ گیوم ژیر پہان۔ ووٚنی لاگہٕ نم تمہٕ دوہہٕ ابسنٹ۔"

"اکاوٗنٹن؟ تہٕ کیازِ؟"

"سُہ چھُ میون بوڈ boss کانتا! بہٕ چھُس ووٚنی دفترس منٛز تھوٚومُت۔ فیس حِساب کرنس پٹھ۔ ژٕ ےٚ ووٚنہٕ مےٚ نہٕ یہٕ کانتا! قصور چھُ میٚے۔ اُتھ دٕہ دوہہٕ گیم۔ کلاس چھِم نہمتی۔"

تکھ دِژمٕژ بونہٕ ہندی پاٗٹھی آیہٕ کانتا زن لایہٕ۔ اُمس گوٚژھ شرارتھ کھسُن۔ مگر یہٕ چھِم ونان۔

"میٚے چھِ کوٗٹھی پھٹمٕژ۔ کُرسی پیٹھ چھُس نہٕ حرکت تہٕ کران۔ دوٚہی دوٚہس چھِم صرف کِتابن ہندی ناوٕ یُتی اکھ اَکس پتہٕ بروٚنٛٹھ کُن یِوان۔"

آسانۍ چھُم کانہہ حبس نہٕ تہٕ چھُم تمہٕ وِزِ راوان ییٚلہٕ کِتابن ہندِ بنٛتھ منٛز مین ورقن پیٹھ یا لون (loan) کاڑن پیٹھ وُچھان چھس کیاہ کیاہ چھُ لڑکو آسان میانہِ ناوٕ لیکھتھ تھوٚومُت۔ ووتھ ہاۆ تھوٚد تہٕ لبہٕ تہٕ مۆنی چھُم کنن تل کڑنہٕ دِوان۔ میٚیہ چھُ موٹھن گومُت تہٕ ننم کیاۆ ری؟"

کانتا آیہٕ لِتھِ کھوکھرِ مےٚ نِش تہٕ میانہِ کومہٕ منٛز وبہٕ رے یہٕ۔ اُمس چھِ گاٚمژ لیٚدرژھٹ پھیرتھ۔ مےٚ کُن چھےٚ ششدر وُچھان۔ یہٕ چھُس اُمس اوٚش ووتھراوان۔

اُتی گیہٕ یہٕ تھوٚد وۄتھتھ تہٕ اَسان اَسان چھم ونان۔

"بس تہٕ اُتھی پیٹھ گابرےٚو!"

یہٕ گابریوس ضرور کانتا! مےٚ چھکھ ژٕ صرف اَسہٕ ونہٕ ہونٛجی وُچھمو۔ چون اوٚش چھُم واٚلنجہِ ہنٛزٕ تاوٕ پیٹھ پوان تہٕ ژِھنٛی تاران۔ مگر یہٕ ہیکے نہٕ ژٕ ےٚ وٕنتھ۔ وونی پَزٕ مےٚ کتھ ڈاٚلنی۔

"ژےٚ ما گژھی ژٕ ری کانتا! گرِ چھےٚ نا گژھُن؟"

کانتا چھِ وونی کھُلہٕ اَسان۔

"توتہٕ بوز توہہٕ لٕج وٕ فکرِ سُلے۔"

کانتا ہیٚتھ مےٚ ژٕھنٛی کھوکھُت موکھُت گرِتھ۔

"اَز چھِ شیٚلسٛ مانٛزِ راتھ جِنابو۔ اوے چھس بہٕ اَز ییٚتی۔ گرِ کھۆس صُبحاۓ۔"

اَمہٕ پتٕ وبٕ ھنے چھس نہٕ بہٕ بوزان گوکہ کن چھِم اُمی سے کُن۔ سو چھ

وۄنِ کتھ ڈالان۔

"قونونن کِتھ کٔنٛز ہبکہٕ نٔو توہہِ ڈِوٚٹی پیٹھ غاۤر حاضر شاٗبت کٔرِتھ۔ بہٕ ہا ووٚہ توہہِ تمہِ دوہہ کانٛہہ کِتاب اِشوٗ یا رٹرن۔"

کانتا! ژٕ ے چھےَ پتاہ قونونن ہبکہ ہَن نہٕ مےٚ سٕس پینڈ تہٕ کٔرِتھ۔ مگر کوٚر ہٕمس۔ کلکرک ڈِوٹی چھِہم تھٲوِمٕژ۔ ہتہٕ باجوٕ چھُم پرٛتھک دیٚتمُت۔ مےٚ ہتہٕ چھُ نہٕ کانٛہہ کتھ تہٕ کران زِ ہا ژھ مالبکھ۔ کالیجس منٛز چھُس نہٕ بہٕ ژٕ ےٚ گُن وُچھان تہِ تہٕ ربٕژھ چھِہم کجہِ مٕژ۔ پرٛتھ کانٛہہ چھُ مےٚ وُچھِتھ ژھپھ ہوان۔ أچھوٗ تہٕ ہنٛدِ کھوتہٕ بُر چھُہس کوٚر مُت..... تہٕ یہِ سوٗرے چھا قونوٗنی؟ قونون کتھ سنا جانورس چھُ ناو؟ قودرتس چھا قونوٗنہٕ؟ یمہٕ سارٕیٔ کتھٕ ونہٕ ہےَ بہٕ ژٕ ےٚ تہِ مگر ژٕ ےٚ کیاہ چھُم وُنن۔ یا گوَ ژٕ ےٚ چھےَ نہٕ خبر! ژٕ ےٚ کیاہ وُنن ! ژٕ چھکھ نا انتریأمی؟ ہُمس بگوتیہِ ہنٛدی پأٹھی۔

ترٛ کوٚنجل

سریندر ناتھ تہٕ رٔتنی ہنٛز یتھ کتھ ونٕو لوسٹوری Love Story کِنہٕ نہ یہِ فأصل کرُن چھُ مُشکل۔

تمہِ دوہہ یتھے تم عدالتہٕ نبرٕ دزایہِ دوشوے اَسی لوتے ہتی ہوی۔ دیماغ اُسکھ تاز ہوی گأمتی تہٕ اَکھ اَکس نکھہٕ اَسی تتھے کُنہ پکان، ژوٕر نظرو اَکھ اَکس کُن تتھے کُنہ وُچھان ییتھہٕ کُنہ اَکھ نو عاشق جوٗری مالین ماجن راضی کرنس منٛز کامیاب گأمژ آسہِ تہٕ دپان آسہِ گرِ کہِ حاطہٕ تہٕ لۆکہ ارساتہٕ منٛز نبرٕ نیرتھ لبہٕ ہُو کانہہ خلوق کۆناہ تہٕ اتھ کامیابی ہنٛز خوشی منٛز تمہِ ہو وِتھ سپنہٕ نالہٕ موٗتاہ کرِتھ۔ نتہٕ چھا طلاق نامس تصدیق سپدِتھ زمن ہندی باژ کونہٕ اَسی تن یتھہٕ کُنہ پکان اکی قدمہٕ اکی وتہٕ تہٕ اکی رایہِ ترٛایہِ؟

عدالتہٕ کہِ حاطہٕ منٛز دزایہِ تہٕ سریندر ناتھ ٹھہر بو سگریٹ واٗلس نش

تہ ہیٚژن سگریٹ ڈبٕی۔ رتی روٗز لبہٕ ٹُن کھڈا۔ تمیٚ زول سگریٹ تہٕ پھیوٗر

ؤچھِن۔ رٔتی تہٕ پھیری توری ٹُن تہٕ چھہٕ پکان۔ بازرٕک سارِوے کھوتہٕ بوٚڈ تہٕ

دزوٚگ ہوٹل آو تہٕ یمن ٹھہریہِ قدم۔ سریندرن ٹُر گوڈنچی کتھ۔ "مےٚ چھُ

چایہِ کپک سخ طلب۔ ژ...... اگر...... "تہٕندِ جُملہٕ پوٗر کرنہٕ بروٚنٹھے دژایہِ

رٔتی بروٚنٹھ تہٕ کھوٚت ہوٹلہٕ ہیر پاوبن۔ زَن تہٕ سو تہٕندِ زیوٚ یہِ کتھ نیرنسے

پژاران اُس۔ یہِ چھہٕ وخ کتھ زِ تمِس اٚس پتاہ سریندر چھُ ہاوِنہٕ پژاے

اَتھ ہوٹلس گژھان۔ اکہٕ دوہہ ونیوس تمہِ یہ تہٕ گژھ ہاٚ اور تہٕ رٕنی پھریوٚس

بُتھ۔ "ژ کوٚت گژھکھ اور۔ اور چھنہٕ شریف گرن ہنز زنانہٕ گژھان۔" کتھِ

لجے یوو زِ چھرتہٕ سہ دوہ دژایے یووامی بہانہٕ پنٚدی۔

یم ژایہِ کیبنس (cabin) منٛز تہٕ پٔتھے آو بہٕ۔ رٔتی ووٚن سریندرس

اَزگو آڈر میوٗن تہٕ تہٕندِ کینہہ ونہٕ بروٚنٹھے دِیُتن سبٹھاہ موللبن تہٕ اعلا کھنہٕ تہٕ

چینہٕ چیزن ہُند آڈر۔ ہالہٕ منٛز اٚس کمہِ تانی انگریزی باٚتھ دُھن بنیڈ تہٕ کِٹارٕ

چھِن سُرلہرن پٔتھ مُشکہٕ دارہٕندی پاٚٹھی یہندِس کیبنس منٛز اژان۔

چاے وٲژ تہٕ دوشوٕے بناو پانس پانس رِٹھ پانے۔ سریندر چھُ چایہِ

دام دام چوان تہٕ رٔتی ہندِس بُتھس پٔتھ وۄتل ؤنی باو ہُباو ژرژان۔ رٔتی چھے

بون وُچھان یا ؤچھِن کھوٚر نظر تژاوان یا کینہہ نبرٕی پکہٕ وٕنبن ژرژان۔ خبر

کٔتی وہری اٚسی اَز یم یکجا چاے چینہٕ بیٚٹھی مٔتی...... یٔتس کالس ....

پکہٕ وٕٹہ......

پٔتمہٕ رہتہٕ اٚسی یم بُتھی پھرِی ژپل ہوٗنی ہوی گامٔتی۔ کتھِ کتھِ پٔتھ مِلہٕ

وان۔ اَکھ اَکس شاہَن زاگان۔ رَتنی اُس صُبحٔے سکوٗل نیران تہٕ دُنی

چندس نہٕ سُریندر نہٕ خاطرٕ کھینے ہبدایت دِتھ تھوان۔ سریندر کھیٚنہِ ہے تہٕ واہ

نہٕ کھیٚنہِ ہے تہٕ واہ۔ آیے یَس ہے تھپہٕ تھوسہِ بٹس میٚنڈی زِ میٚنڈی اتھ تہٕ

کھیٚپے ین۔ پتہٕ اوس ژپری رات کیٚت واپَس پھیران تہٕ لاوارِث لاش ہیٚو

وتھرِنس پیٹھ پیوان۔ رتنی اُس آسان کلہٕ نلہٕ لیف ہیتھ ہیٚپس کوٗنس منز

کھروکھ ماران۔ روزِ ہے تہٕ روز ہے رَتنی اُٹھن اُٹھن دوہَن مالِنہِ یا سریندر

گذارِ ہے راتھ لنڈرن ہندی پاٹھی لنڈرن یارن ستی۔ کھنی اوس نہٕ کانٛسہِ

پژھان یا گاران۔ زن تہٕ چیٚٹہِ ہُند رِشتہٕ اوسُن ژھبُن ہیوٚت مُت۔ ہفتہٕ

وادَن اَسی نہٕ پتہٕ یم سمکھانے تہٕ صرف اوس دُنی چند یہُند مشترکہٕ ہانکل یُس

مُنزی عادتَن اَکس ہیٚہٕ سُند پژھان تہٕ اَڈزاَڈ ہیتھ پننہِ بے وقوفی ہُند خمیازٕ

تُلان اوس۔

ویٹرآو تہٕ رؤد وُٹھن کُمجار گرِتھ یمن بژونٹھ کنہِ کھڈا۔ رتنی توٗرنہٕ کیٚنہہ

تہٕ فِکرِ تہٕ وُچھن سریندرَس کُن۔ تَس اوس ژھوٹہِ نچر یک چھج ہیو ڈبکس پیٹھ

آمُت۔ بتھی لبن اوسُس اَز جاہٕ یہان وو شلُن ہیوٚ تہٕ زیرونمبر شیوٚک ہلکہٕ سبز

پرتو اوسُس مگوٚ بوٗن ہونکہٕ تانی پیوان۔ سریندرَن تہٕ وُچھ رتنی کُن۔ سو اُس

اَز آزاد۔ اَکس نوِ نیترٕ گژاک کورِ ہش پھوٚجہِ مژ تہٕ وولہ سے مژ دأن تھر

ہش۔ تَس کُن وُچھتھ گُس ونہِ یَنہٕ زِ سوچھے عشقہٕ بازرٕچ نو سوداگارینی۔

ویٹرن گر اَسنہٕ ہَنا تہٕ وُنس تانی کانٛہہ جواب نہٕ بوٗزِتھ تھوٚون اَکھ

کاڈ گوڈ سُریندرس تہٕ پتہٕ رتنی بژونٹھ کنہِ۔ تتھ اوس لیکھتھ۔ "توہی چھوٚ کُنہِ

خاص بٲتھٕ یا ٹیوٗنٛچ فرمایش کران؟" رتنی ہوو کلہٕ ستۍ نہ تہٕ ویٹرن ٹُل اسان

اسان کاڑ واپس۔

ییتھی جایہِ نکھ اوٚ مبراکڈلس پیٹھ سپدے یوکھ تمہِ دوہہ مُلاقات۔ سُہ

تہٕ اوٚکُن زِ رتنی اٲس پننہِ پرنسپلہِ ستۍ ییمہِ ظون پاوِیوٚس زِ پرٚوفیسر صاب چھِ

ہنوکیا کھڈا۔ ژےٚ ما اوس تھکھ نیب دیُتمت۔ پروگرام چھا اَز شامُک کُنہِ جایہِ؟

سریندرَس تہٕ پہوٚیم وُچھتھ اوٚ تتھ یُن۔

تمۍ کوٚر پرٚنسپلہِ آداب۔ تمہِ کوٚرنس خاطر پاٹھ تہٕ زبردَس تہٕ پانہٕ نیاز

کِنۍ شکایت تہِ زوردار۔

"یہِ رتنی جی کیا سأزِ چھوٚ ون پیٹھ کمزور گرٛمژ، اَمِس چھوٗنا کھین

دِوان؟ یہِ چھ دوہہ کھوتہٕ دوہہ زیادٕ زیادٕ سوٗنچس گژھان۔ اَمِس کونہٕ چھِو

واتان؟"

سُریندرن وُچھ رتنی اٲس پزی لاگر گامژ مگر سُہ تہِ کُس صیحت مند اوس

پانہٕ۔ تہنٛز تہِ کُس اُس فکرِ۔ پرنسپلہِ وُچھۍ دوشوے ژھوپہ گرِتھ ہور یور

وُچھان۔ تمہِ دوٚپ تہنٛزِ خاطرخاہ نصیحژ ہیوٚت اثرے کرُن۔

"وُچھِو صأ تہنٛز فیملی چھِ آیڈِیل (Ideal) ۔ اَسۍ چھِ سکوٗلس منٛز کتھِ

پیٹھ تہنٛز مِثال دِوان۔ بوزتھ صأ رتناجی! یوٚ تانۍ پلوٚ توتانۍ گژھِ ژھرِ وارِ

روزُن..... شُری ٹیہ نالہٕ تہٕ عاش تہٕ آرام روزِ..... زندگی ہُند سکون روو۔"

پرنسپل دژایہ تہٕ سُریندر ووٚتھ رتنی گن۔ "وُنۍ کِس کوٚت چھےٚ ژےٚ

گژھُن؟ گرا کُنہ رٕنی وور؟"

رتنی ؤ ژھس۔ "بہ ہیکہ گرِ تہٕ گژھتھ۔ I don't mind۔"

دوشوے کھُتی بسہٕ۔

وتہٕ گرنہٕ کانسی کتھ۔

گرِ ژایہِ سیوٗ دُے بیڈ روٗمس۔ دُنی چندنن کھار چایے تہٕ تھوٗن پتھر۔

یہُنٛد روے بہر بونہ کہنٛی ونہٕ نس تہٕ دزاونبر۔

رتنی گر گوڈنچی کتھ۔

"مےٚ چھُ افسوٗس ژےٚ اوہے خبر کوٗت گژھن میانہِ تہٕ پرنسپلہٕ ہنٛدی کنٛی پیوٚے ژےٚ گرِ وسُن۔ دراصل گوٚے ژےٚ واریاہ کال ہیلن تہٕ بہانن زاگان یتھ ژٕ لڈاے کرہا کھ۔ مگر بہ ترٛس رنٛز وار۔ امہٕ ستی بزٕ ژھیوٗکھ ژٕ جادٕ۔"

رتنی گیہٕ چایہِ یخ۔ سُریندر چھُ تتھے کنٛی دام دام دِوان۔ رژھہِ کھنٛڈی ووٚنہٕ نس۔ "ژےٚ چھےٚ مالِنہِ پتھ سوٗکوٗل نزدیک گژھان اوے ترٕکھ تور۔"

رتنی ؤژھ تھوٚد۔ "مےٚ گو قرنا اکھ ژٕ اسہٕ ونہٕ ہونجہٕ وُچھی مِتس۔ ژٕ چھکھ میانٛی کنٛی ہنگہ تہٕ منگہٕ بند۔ بہ گژھس گنہٕ رنگہٕ گلنٛز تہٕ ژٕ موکلہ ہکھ۔ گری کُس بوم چھے ژےٚ ٹکران۔ نبرے چھُکھ اسان رگندان آسان؟"

سُریندرس آو اسُن۔ "از بدلوٗوتھ ڈایلاگ۔ یتھ کنٛی ون۔ بےٚ گژھس گلنٛز تہٕ تالہِ گلی لدِتھ ودٕہکھ۔"

رتنی ہیٚتی پلو بدلاونی۔ "آ تالہِ گلی لدِتھ ودٕہکھ۔ چھکہِ ہی تہٕ نہٕ

کانٛہہ۔"

سُریندرن تہِ ہیٚتٕ پلو بدلاوٕنی۔ "مے چھےٚ ژٕ نے اَکی وِزِ وۄنہٕ مُت ژٕ چھکھ پانٛس وۄہو وُرِتھ اَکھ ذہنی تسلاہ پڑاوان تِکیازِ ژٕ نے چھےٚ غلط فہمی بہ کیاہ چھس پریشان گوٚھان۔ چانِٛن وۄہون ہٕندی نتیجہ وۄشہِ ناوان تہٕ ..... غوطن گوٚھان۔"

رتنی آیہِ سُریندرس بزۆنٛھ کُن تہٕ وُژھس ڈرامٲیی اندازس منٛز۔ "تہٕ دراصل چھےٚ نہٕ ژٕ نے الگزار گوٚھان تہِ کیازِ ژٕ نے چھےٚ شُسترۄ دِل تہٕ سیٹھاہ لک اِرادٕ۔ تی نا؟"

مۄہنٛو اوس برس پیٹھ ظٲہر گومُت۔ رتنی پیٚیہِ تس کُن نظر تہٕ وُژھس۔

"ژٕ کیاہ کران اتھ؟ کیاہ گوٚھی"

دُنی چند گابرٕو نہٕ وُنی کس۔ "سیٚن کیاہ مہارا چھُم رٕنٛن۔"

جواب دِتُس سُریندرن۔ "نیٚنہ۔ اَز گوٚمے متھ برِیٲنی کھنبس۔ نیٚنہِ پولاوٕ۔"

رتنی تہِ وۄن مۄہنٛوِ کُن۔ "گبوہا چھی نہٕ۔ سہ کتھٕ کرکھ پولاوٕ؟"

مۄہنوٕ گُر اسنہٕ ہنا۔ "اۄترٕ مہارا اۄن بایصابن۔ یلہِ مہارا توٚہی رٕنی وارِ۔۔۔"

کتھ ژٔٹن پانے تہٕ کۄڑن دۄ۔

سُریندرن ٹُل کتھِ ہُند پن ہیٚیہِ۔ "میانہٕ سیٹھاہ ارادک پے چھےٚ نا؟ ہیٚیہِ پاوِ یہِ کھاندرُک ماحول یاد؟۔

"مےٚ چھُنہٕ شُری قصہٕ ذٕرراوُن۔ ہاوِیےلون رٕکنہٕ ہاوِے کرٕون!؟"

رٕژھی کھٕنڈی ؤژھس بیٚیہٕ۔ "بہٕ چھسے ونان ژٕ چھُکھ أندرٕ ہمُل۔ ژٕ چھُکھ پانَے یوت کأفی۔ ژےٚ گوٚژھ نہٕ کھاندر کرُن۔"

"چانٛی اوریجنل original وٚ ہوو گتہِ بوزٕ ہأ؟"

رتنی زن تہٕ پانس ستی وٚن۔ "کرٕ کیٛاہ ہندوستانس منٛزٕ ے چھس زامٕژ تہٕ پیٚٹھٕ چھس بٹہٕ کوٗر۔ پوٗشہِ کس؟ ژےٚ کیٛاہ چھےٚ؟ ژٕ ابُکھ مےٚ ورأیی جان۔"

"آجان چھس۔ ژٕ کیاہ چھکھ دپان بہٕ گوٚژھس وُن۔ ژےٚ ڈٕلی رٕٹِتھ زارٕ پارٕ کرُن۔ متےٚ تژاوتم۔ مَتےٚ تژاوتم!"

تمٔ زول سگریٹ تہٕ وٚتھُس بڈٕ رازدأری سان۔ "بوز بہ ونَے۔ ژٕ چھکھ پانَس وٚ ہوو گرِتھ مےٚ وأنٛجہِ تچھن تلُن یژھان۔ مےٚ ترسأوِتھ یا پریشان گرِتھ چھےٚ ژےٚ تسلاہ گژھان۔"

رتنی أس امہ وِزِ باڈی بدلاوان۔ بُتھ گوس تیوٗنگُل ہیوٗ۔ اَتھٕ رِگلہٕ ناوان وٚنُن رٕنس۔

"ژٕ آسکھ پریشان یا خوش تہٕ میأنس تل پٕدس۔ بہٕ چھس نہٕ ستھ ؤری بروٚنٹھم رتنی یوسہٕ پریشان أس آسان ہَش ہٕہُر کر کرنم سٕیز کتھ۔ روٗن کرتیٚم اڈرأژ دبووِ مےٚ تہِ ہکریوٗمُت بتہٕ میوٚنڈ کھنبس وأری یِیہِ۔ بہٕ چھس دژامٕژ نارٕ پانہِ تہٕ تتہٕ وانہِ۔"

"یِم محاورٕ تہٕ کہاؤژ چھےٚ ودنی گشنہٕ آمٕژ۔ یِمن چھنہِ کانٛہہ مانے۔

یم ڈرراونہٕ ہتۍ کیاہ نیرِ؟" سُریندرن وۄن یہِ ہل ولسطہٕ پاٹھۍ کِتابہِ کتھ تانۍ

وٕرق وٕرق پھران۔

"یہِ چھسے دپان یہِ سایکلاجکل انالِسس Psychological analysis

تہٕ چھُ جندِ شُکھر گومُت اتھ تہٕ چھُنہٕ کانہہ معنے ووُنۍ۔"

وُنۍ کِس تیلہِ یم ہوٹلہٕ منز دژایہِ سُہ اوس پزی پانس نفسیاتی موازنہٕ

کران۔ سُہ اوس ازلوتہٕ وأے مۄحسوس کران زِ ووُنۍ اوس سُہ پننہِ زندگی ہُنز

پانہٕ کُن تہٕ سائلم مالک۔

صُبحس یتھے یم گرِ دژایہِ، طلاق سپدتھ کتھِ کنٔ گرٕژھن الگ، سامانہٕ

جاداد کبتھ باگراون، کرایہِ مکانس تہٕ مۄہنوِس کیاہ کرن تہٕ اوس نہٕ یمو

سۄنچمُت۔ دۄنوے گیہِ تیار گوڈنکہِ پھرِ کھاندرٕ پتہٕ زن تہٕ سینما یا پکنِک اوسکھ

گرٕژھن یا کُنہِ پارٹی Party منز شأمل اوسکھ سپدُن۔ سیۄڈُے ژایہِ ججس

نِش تہٕ اثر رۄ سۄخہِ کنٔ کرنوُکھ گوڈنتھے طلاق نامس تصدیق۔

اورٕ دژایہِ تہٕ کہیں سئی نہٕ آسنہٕ مۄجُب پکۍ اکھ اکِس ہتۍ۔ ہوٹلہٕ

نیرِتھ ہیوٚتُن سُریندر گرِکُن پکُن تہٕ رتنی تہٕ دژایہِ تسۍ ہتۍ، مِینہِ پاٹھۍ۔ بسہِ کھٔتۍ

نہٕ۔ پادلی دژایہِ۔

نیرنہٕ وِزِ وۄن سُرندرس مدراسۍ بارمینبن Bar Man کونژٕ پیٹھے

مخصوص اندازس منز اتھ ہلاوتھ تہٕ اِشارس منز:- ہویے! ببسٹ لک

Best luck!

وتہِ اُسۍ وُنۍ کِس اکھ اکِس ہتۍ ہتۍ پکان زن تہٕ واری یاہہِ کأکۍ یہِ

ژُبہٕ لۆبہٕ مُت اوسکھ یا پانس، اَسی ہمیشہِ خاطرٕ وُنی کیبہٕ تسلاہ کران۔ پتہٕ چھا خبر گُس کور لگہِ۔ بڑ وٕنٹھے یتھٕ کُٹھ پکہ ہَن، گرٕ واتان واتانے اَسی دوشوے برٕبگہ آسان آٹمتی تہٕ ژٕونی اَسی ہیوان۔ تتہِ اَسی بے مانے رُٹینچ Routine پامہٕ پامےٕ کران۔

مأٹلس ماجہِ تہٕ انگن آشناون خلاف تُچ گوڈٕ سُرنیدرن آواز۔ پتہٕ نِس گنڈنس پیٹھ ووتُمت سامانہٕ کرٕنووُن واپس تہٕ تتھی محفلہِ منٛز کوٗرُن رتنی ہندِ ناوُک ایلان۔ رتنی ژایہِ تمی وِزِ سارِنے تھی اوٚہوٚندگرٕ تہٕ اتھس منٛز اتھٕ ترٛأوِتھ دژایہِ یم گرِ بڑ ونہہ کاٹلکی منصوبہٕ بناوان۔ تورٕ آیہِ پٔچھی واپس۔ مگر کھاندر سپدُکھ رِبوایتی یہٕ نہٕ یمن ووٚمید آس۔ نوبو سونبو اوس یہنٛز غأر حأضری منٛز یپأری مسلہٕ پانے أنزرووُمت۔ یمن وُژھ سأرِے ٹیٹھ۔ سُریندرن لوگ پتہٕ کتھ تأنی بہانس پیٹھ دبَردنی تہٕ دوٚپُن ماجہِ زِ تتھبن حالاتن منٛز ہبکہٕ نہٕ بہٕ تہٕ رتنی یتھ گرس منٛز روٗزِتھ۔ شامنس یتھے مول آس، یِوانے دِژنس تمی کُنزِ تھس کیتھٕ۔ تمی اوسُنس کرایہِ مکانہ تہِ کوٗرمُت تہٕ تتھ پیشگی ربتھ کرایہِ تہِ دیتُمت۔ بیٛیہٕ پھٹرٕ اَکھ تیٛہہ۔

سُہ بنبو اندرٕ ہُمل تہٕ رتنی گٔیہ دم پھُٹھ۔

تم اَسی پکان تہٕ وانہٕ پینچہِ پیٹھ دِژ کُمی تأنی موأٹلی بیٛنس گُن کربکھ سُرندرس بوزناونہٕ خأطرٕ۔

"واری یا ہہِ کاٹلی ہا آو بازرس یتھ مال۔ نصیبا والے تجھ کو میرا اسلام!"

مگر سُریندر پوٚک سیوٗدُے زن تہٕ بوٗزُن یا بوٗزُن تہِ دوٚپُن مے

کیاز گژھ ژکھ تنز؟

یتھی بازرس منز آسن اکہ دوہہ ٹانگہٕ وألس ستی چینٛھی ملہٕ ناوہٕژ تلیاز تمی اوس رتنی کزکھ دِتھ مخولہٕ کوٚرمت۔ پڈ بہودری سان رٕکوون ٹانگہٕ وول۔ اَتھ منزٕ نیوٗنس چھانٹہٕ تہٕ پھاٹونس پیٹھ۔ سوارِ تہٕ وژھ تسندی کنہٕ۔ لوٚکہٕ لوٚکہٕ گیہ۔ ہیرو ہندی پاٹھی آو رتنی نش زن تہٕ جنگ زیٹھ۔ مگر تس ووچھن اکھ اکھ اٗچھ باہ باہ پل گامٕژ۔ ہکس منزٕ ہے ٹرنس بوٗ آری:-

"پانہٕ گوکھ ٹانگہٕ وألس آنچ ہورنہٕ تہٕ مےٚ چھیہٕ پتاہ کیاہ گدرٕوکھ پہٕ پہٕ منزٕ؟ میون ناوہٕ زِتھ آیی ژکھ۔ یژتھ راٗچھ کرنہٕ دژایوکھ مےٚ وٕنی زِ ہے ژ ژلی گوڈٕ دوٗر...."

تس پھٹے یہٕ کوٗھی تہٕ عأرق گیوس شیِن۔ دُبارٕ زنانہٕ گن کڈنس کرے یون قسم۔

خبر رتنی کیاہ اٗس وٕنی کِس سوٚنچان! سُر یندرس اوس تس گن وٕچھتھ وٕنی کِس آرہیٔ یوان۔ پانس دوٚپُن زِ اُمس دِمہٕ گوڈٕ ٹھکانہٕ گرتھ تہٕ اِدکرٕ پُنن انتظام۔ گوڈٕ کیاہ تژے رٹتھ گیہٕ ہُمس تہٕ تہٕ تیمٕس تہٕ ذہنی طور آزاد تہٕ پُنن انتظام پانہٕ کران۔ یُتھے طلاقچ گوڈنچ نوٹس دِژاکھ تہٕ پتہٕ زن گے مٕژ کری کم۔ طلاقٕک فأصلہٕ تہٕ سپد ڈرامأیی۔

سُریندر آو تمہِ دوہہٕ گرٕ ژیری تہٕ زنانہٕ وُچھن پلو بدلاوان۔ سو اٗس گُٹھس منزٕ نیم ننگہٕ۔ سُریندر ژاو بے شوٚنک پاٹھی۔ رتنی گوٚنہٕ کِچہٕ کِچہٕ تہٕ۔ تس آس پتاہ سہ نیرٕ پوٚت کھوری واپس تہٕ پَرن گُٹھے انہٕ ناوِ بتہٕ۔ مگر سُریندر گو تہٕ

رتنی ہنزِ تنہٕ تجٕن ماہ کُری کُری وٚتل۔

رتنی رٕوٗز شپنہ ماٗنی ہش کھڈا۔ بے سورتہٕ بے رتھ۔

"کوسہٕ فلم وُچھِتھ چھکھ آمٕت؟"

"مےٚ کوٚرے نہٕ وُنہٕ تہٕ یہٕ فلِمن منٛز کران چھِ۔"

"شاید چھےٚ نہ واریاہس کالس ڈوز (dose) بنیومُت۔ مگر یہٕ کتھٕ کٔرتھ ژےٚ وومید سہ بنی ژےٚ بیٚتہٕ؟" تمہٕ دیٚتس نرِ رتی دکہٕ تہٕ پیٚٹھ پلو لاگنہٕ۔

خوٗنہٕ گردکھ زن وولُن ہٹہٕ تہٕ وۆتھس۔

"اَمہٕ علاوٕ ہبلکھ تہٕ کیاہ ژٕ دِتھ۔ چھےٚ تہٕ کیاہ ژےٚ؟ چھکھ تہٕ کیاہ ژٕ؟" رژِ کھئنڈی ووٚنُن زَن تہٕ پانس گٔن:-

"پ ےٚ چھس وبسران۔ ہے وبسریوس۔ ژٕ چھکھ نہٕ کہیں....."

تس ہیٚژٕن شانش کھسنٕ۔

رتنی تژ وو ٹھاہہ کٔرِتھ اُسن۔ پلو لاگن تہٕ تس پھیکِس پیٚٹھ اتھٕ تھوٗتِھ ووٚنُن۔

"یہوے چھُ چون اصلی رٕوٗپ۔ ژٕ اوسکھ یہٕ پانہٕ ہمیشہٕ وُچھان مگر شُکر دِیس گٔن از رٕوٗزِ سے یہٕ تہٕ شہادت....."

وتھرِ نس منٛز اٗژِتھ کرے یے یہٕ گوڈنچ کتھ سُریندرن۔ بتہٕ کھسنہٕ وِزِ اٗسنہٕ ٲہنٛ کتھ سپزٕ ہِش۔

"رتنے! اَسہِ کُس چیز چھُ زبردستی گنڈِتھ؟"

رتنی اٗس شاید اٗتھی سوالس پرٛاران۔ کلہٕ کوٚڈُن لیفہِ منٛز نبر تہٕ

وۆنہٕ نس۔ "کہنۍ نہٕ۔"

"نزدیک آسنٕک تہٕ نکھہٕ ڈکھہٕ روزنٕک ڈژاما کیازِ کران آسی؟ منٕک دۄر یر چھیہِ ژےٚ ژۄلہٕ مُت زانہہ؟"

"ژےٚ چھیہِ ژۄلمُت؟ بہٕ وَنے صاف مےٚ ژول نہٕ سُہ زنہہِ۔ تتے پیٹھ ینہٕ اُسی یور آیہِ بہٕ گیس ژےٚ نِش دۄران۔"

"بہٕ تہٕ گوس دۄران۔ بہٕ چھُس نہٕ وُنی کِس پزر ونہٕ نس کھوژان۔"

سُریندرس آسہٕ وُنی کِس بُتھس پیٹھ زن پژِ پیوان۔ دۆپہٕ نس۔ "اُسی کیازِ کرواکھ اَکِس آویزہٕ روزنکی شرط لگۍ لگۍ پۆرٕ؟"

سُہ رۄد بسترس منٛز بہتھ تہٕ وۆنُن۔ "اَز چھکھ ژٕ گوڈنچہِ لٹہِ emancipated ہش۔ ژٕ چھکھ وتھِ دِمباغہٕ سونچان۔ ون چھا اُسی اکھ اَکِس آویزٕ گُنہِ رٔنگی؟"

رتنی تور فِکرِ۔ تس پھیوٚر بُتھس مُرین ہیٚو۔ "بہٕ چھس صرف شاہ ہیوان۔ مےٚ چھنہٕ کانہہ حبس زِنٛد۔ میانہِ ڈٔکی ییہِ نہٕ رُٹہِن زندگی تہٕ گذارنہٕ...."

سُریندر وۆتھُس سنجیدٕ تہٕ گوبہِ آوازِ منٛز۔ "اَمہِ کھوتہٕ بہتر اوس نا اُسی گژھہ ہوالگ؟"

پتہٕ گیہِ واریاہس کالس ژھوپہٕ۔

سُریندرن چینہِ زٕ سگریٹ ڈبہ اَکہِ پتہٕ بیاکھ۔ رتنی اُس صرف تالوس کُن ششدر وُچھان.....

پتہٕ ووٚتھ سُہ وارٕ وارٕ تہٕ ژاوتھندِس بسترس منٛز۔ رتنی نہ کوٚرُس واد تہٕ نہ لوگ نس مأل دار۔ خبر کتِس کالس وُٹھے یکھ رز۔ نہ آو ہرمو کھے مینہٕ.....

نہٕ ویگہ لبیہِ شپنہٕ مأنی تہٕ نہ کھوٚت آرے بالس واپس۔

تہٕ اکہِ دوہہٕ صُبحأے وُتھ دوشوے تہٕ آیہِ عدالتہٕ طلاق نامہٕ ہیتھ۔

☆

گرٕ وأتِھ پیوکھ گوڈ نیتھے مکانک مسلہٕ۔ گُٹھی آسی گُل ترٛے۔ فأصل گو زِ اکھ اکھ کُٹھ گو أکِس تہ ترٛیم گو تانی مُشترک یوتانی الگ انتظام سپدِ۔ موہینوٗ تہٕ کچن پکہِ دوشونی ہندِس خرچس پیٹھ۔ شونگن کُٹھِ منٛز تور موٗہنو اکھ بڈ اپور تہٕ رتنی تأری پننی پلو دَلوتہٕ ٹرنک سامانہٕ بیٛترِ۔ پنہٕ نِمن چیزن ترتیب دِوان ووٚن سُریندرن۔

"أسی چھِ mature تہ یہِ چھِ جان کتھ۔ لڈأیہِ جگڈٕ ورأے سپزٕ أسہِ اکھ سبٹھاہ مُشکل کأم سہٕل۔" رتنی أس از جوشس منٛز ہش۔

"پننی پننی پنہٕ وألی یا یار دوس آسوکھ أسی اپاری بیٛہہ ناوان۔ مطلب common کُٹھِ۔" سُریندرس کھٔژ ڈبکس دزہہٕ۔

"لوٗکن چھا دوکھہٕ دیُن تہٕ حقیقت کھٔٹِتھ تھونٕی ؟"

" مگر اشتہار تہِ ماچھِ شہرس بأگرٕنی !"

"دُنی چند اوس أز صُبہٕ پیٹھ رووُمت ہیؤ۔ سُہ آو تہِ بیؤٹھ پتھرِس پیٹھ۔ أتھِ دِتُن کلس تہ لوٚگ أشی ژالہٕ ترٛاونہٕ۔ "مےٚ گرِو مہارا ودنی چھٹی۔ بہٕ مہارا ہبکہٕ نہٕ ودنی ییٚتہِ روٗزِتھے !"

سُریندرن سمجو وُنہ۔ "وُچھو ژِ ے کیاہ فرق پیٔی۔ کینژن دوہن چھِ
اَکِ دُنہِ پیٚتھ۔ پتہٕ گژھکھ ژٕ اسہِ منٛزٕ ے کانٛسہِ بٔتی۔ اِدٕ صا تہٕ میٚ بٔتی روزکھ۔"
رتنی پھیُر تَس بتھ۔ "کیازِ؟ یہٕ چھنہٕ وونی چونٕے یوت۔ ژٕ ہیککھ
نہٕ.....؟"

کتھ ترٲوِن منٛزٕ ے تہٕ ترٕ اپور گژھ.....
سُریندرن ترٔو وپلنگس پیٹھ لمباسہٕ۔

اَز اوس سُہ آزاد۔ وونی اوس نہٕ تَس کانٛہہ پرٛژھنس زِ کتہِ اوسکھ۔
سیُن سوداکونہٕ چھے تھووُمت اَنتھ۔ تسند بن عادتن تہٕ نجی پسند ناپسند یا وبوہارس
اوس نہٕ کانٛہہ کہِ پیٚشی کرن وول۔ تس اوس نہٕ کانٛہہ بندن۔ سُہ ہیکہِ وونی اکھ
شوٗز تہٕ ایماندار زندگی گذٲرِتھ۔ یِی اندرتی نبر۔ نہٕ چھُس اپز ورتاونک
ضرورت تہٕ نہٕ بہانہٕ ژھانڈنک۔ تَمہِ ییٚلہِ پننٕ سٲلم دُنیا منسأوِتھ ہیچے یوو یہٕ
کوسہٕ سنا کمزوری اَس تَمِس نال وُلتھ؟ رتنی تہٕ ہیکہِ پانہٕ اپستادٕ روٗزتھ۔ ییٚلہِ نہٕ
تھپہِ ہُند ضرورت آسہِ تہٕ کری کیازِ انسان کانٛسہِ! سو تہٕ کرِ پانئے پننہِ خأطرٕ
جاے حأصِل۔ زنانن ہنٛزٕ آزأدی تہٕ خودمختیاری مُتلق تکن سارِنے کتھٕ کرنہِ
بأوِتھ دیُن گوالگ۔

شامنس ووت بتہٕ دونوٕنی پنہٕ نبن پنہٕ نبن گُژھن منٛزٕ۔ بتہٕ کھبتھ پینہٕ
سُریندرس واری یاہہِ کأ لی نٕے پھروٗک نٔینٛدرِ مگر رتنی اَس ژٕیرِ تانٛی بنیانہِ وول
وول تاران۔

☆

پگاہ دزٕ اوٚس سُریندر صُبحٲے گُژھس کُلف دِتھ۔ تورٕ آو ترٛیٚیِم دۄہ۔ رتنی آیہِ دۄہے چھٹی گٔژھتھ سیوٚدٕے گرٕ۔ رٕنی وور ترٛن دِتُس نہٕ غاٲبن اجازت۔ گوڈٕ سنے یہِ نہٕ سُریندر نس کُلفس کینٛہہ مگر پتہٕ پرٕژھن ہنجٲری پاٹھی دُنی چندس۔ دُنی چند اوس نہ پانہٕ تہِ اتھ سینوٚمُت اوکنٛ دُیتس نہٕ تٔمی کانٛہہ خاطرخاہ جواب۔ ژوٗرِمہِ دوہہ آو ژپرٕ راتھ کیٚت سُریندر تہٕ ژاو سیوٚدٕے گُژھ۔ نہ اوس اژانٕے تہٕ پیٚٹھے ترٕس رتنی۔ سُریندرن پھِرُس بُتھ:۔

"یہِ چھنہٕ واڑ۔ توہی ہیکِو نہٕ مے ایکس پلنیشن ہیتھ!"

"بہٕ آسیہ بدل مطلبہٕ۔ مے آسہٕ دُنی کِس روپیہِ پنواہ ضرورت۔ فُستس تانٛ.....؟"

سُریندرن کڈِ روپیہِ تہٕ دِژنس۔ پیٚٹھے کوٚڈن دُنی چندس آلو۔ "تلا یہِ دِتہٕ مِژہ پاد بُزتھ۔"

رتنی اُس برٕ نیران۔ تتی پیٚٹھ ووٚنہٕ نس۔ "میون تجویز اوس یہِ تھو ژٕ پگاہ کیٚت۔ اَز چھُ کاٗفی سیٚتھن روٗن مُت..... مطلب پگاہ تہِ کروٚ اَسی دوشوے امہِ خاطرٕ پے pay۔" تہٕ دزٕ ایہ گُژھِ منٛز نیبر۔ سُریندرن کڈ بیگہِ منٛز بوتل تہٕ بیٚوٗٹھ ژاٹہٕ کوٗٹ کٔرِتھ چار پایہِ پیٚٹھ۔ موٚہنوی اوٚن رٔژھی کھنڈی بُزتھ مژھِ پلیٹہٕ تہٕ تھوونس برٛونٛٹھ کنہِ۔

رٔژی کھنڈی ترٕ رتنی اور۔

"اُسی ہیکو نا دوستن ہنٛدی پاٹھی روٗزِتھ، سُریندر! آیی مین ایز فرنڈس۔ I mean as friends۔" سُریندرس اوٚسن اُچھن ہیوٚت مُت

کھسن۔ تہٕ منز پھلبن آسس ووزجہِ رأنٹہٕ کھڑٕ مژ۔ سُہ ووٚتھس " کیازِ؟ کرایہِ مکانہٕ چھنا بنان؟"

"تہِ چھنہٕ سوال ..... وُنی کِس ہیکہٕ نہٕ بہٕ یہِ چون شرابہٕ چوٚن وُچھِتھ۔"

"ژےٚ کُمۍ دوٚپےٚ وُچھن؟ ژٕ ترا پور۔"

رتنی وُٹھ تھوٚد۔ بوتل تھوٚنس المارِ منزٕ تہٕ ترا پور۔

سُریندر ووٚتھ نہٕ بوتل المارِ منزٕ انہِ۔ سُہ زن گوٚئتی چارپایہِ پیٹھے بِہِتھ۔

☆

دوٚہہ ژٕلی کوترہوۍ۔ اتھ دوران اُسۍ یم یا تہِ دُنی چندس حِساب کرنہٕ وِزِ یا باتھ روٗم اژنہٕ وِزِ یا ووزُم ہینہٕ دِنہٕ وِزِ سمکھان یا اُسۍ درواز مُژرنہٕ دِنہٕ وِزِ وُزس منزٕ ےٚ گنہِ سوٚکوٗل کالیج یا ریڈیو خبرِ پیٹھ تبصرٕ کران۔ تہٕ بس۔

اَکہِ پھرِ وزایہِ نہٕ رتنی پانژن ستن دوٚہن گُٹھہِ نبرٕ ے۔ ماشٹر بایہِ جوراہ تہِ وُچھِ سُریندرن اور اژان نیران۔ دُنی چندس پرُژھن تہِ نتیوس زِ رتنی چھےٚ بیمار۔ اَمہِ دوٚہہ ژاو دفترٕ تِتھےٚ اُمۍ سُند گُٹھ۔ اَتہِ وُچھن رتنی بدلےٚ حالتھا گأمژ۔ اُمس اوس سأرِے پانٕس پھوکھ کھوٚتمت۔ دُنی ییٚن اوس ڈاکٹرٕ تہِ اَوٚنمت تہٕ دواہ تہِ۔ سُہ ژاو تہٕ رتنی نِش بیہنہٕ بجایہِ گو کتابہٕ رٔکس نِش۔ کِتابہٕ اُکس ورق وُرق پھران ووٚنن تس کُن۔

"پرٔنک نوسخہٕ ماہا دیوتھ ڈاکٹرس؟"

رتنی وۆنس۔ "ڈاکٹر چھُ پانے سوڑے زانان۔ مگر اسہِ چھنہٕ پرچ یا پڑ آری سُچ کتھ حوالہِ خاطرٕ پیش کرٕنی۔ ازگیہِ أزی چی کتھ کرٕنی ....."

سُریندر لوگ ہے بنگہ ہیو رتنہٕ نِس ہنئے ہِتس بتھس تہٕ سو تے مٕژ شکلہِ وُچھنہٕ۔

" مگر دوس آسنہٕ کنٕ تہِ پرٕژھے بہٕ ژے ضرور پانٔسہٕ چھیہ؟" جواب بوزنہٕ بروٹھے کوٗر تٔمی دُنی چندس آلو۔ پرہیز کرٕ تہٕ یلاجکی تمام چیز اننہ خاطرٕ کوٗرنس ہدایت تہٕ تِمس اتھس کیتھ روپیہ تھوٗتھ دژاو پتھ کُن وُچھنہٕ ورأیی واپس۔

ینہٕ سُریندر پتھٕن کُٹھ تو رتس آو نہٕ قرار۔ تٔمی اوس گوڈنچہِ لٹہِ رتنٕن بتھ یوٗتاہ کمزور وُچھمُت۔ پانٔس تہِ باسیوس کوس تانی کمزوری بییہٕ کلہٕ کڈان۔ کھاندرٕ بڑوٹھم رتنہٕ تہِ پییٚس یادمگر ستی دِژٕن کلس دِنن تہٕ شوٗنگ۔

☆

دٕ ربتھ ہپتین گژھنی مگر نہ دژاو سُریندرٕ رے تہٕ نہ دژا یہ رٕتنے امہِ مکانہٕ منٛزٕ۔ اکہِ دوہہ اوس دُنی چند چھٹی ہیتھ گرٕ گومُت۔ رتنی آیہِ سوٚکولہٕ رجسٹرٕ تارٕ ہیتھ۔ چاے گرٕن پانٔے تہٕ سُریندرس تہِ تأرٕن۔ سُہ اوس کوستانی ناول پران۔ رتنی ٹھونس چاے بڑونہہ کنہٕ۔ تٔمی ٹُل کتابہِ کُن نظر تھوٗی تھے کپ تہٕ بیوٗٹھ دام دام چینہٕ۔ نہ وُچھن رتنی تہٕ نہ سوٗنچن یہ کٔمی أنٔی تہٕ کٔمی بناو۔ رتنی کوٗر یہِ خوش۔ سو روٗزتس واری یاہس کالس وُچھان تہٕ پتہٕ نی نس اتھہٕ منٛزٕ کتاب تہٕ دونہٕ نس۔ " گوڈٕ چے یہِ چاے شریمان؟"۔ اِدپییہٕ سُرندرس نظر تہٕ گوتھو دٔتھتھ۔

"ژے ٲرتھ چاے؟ کیازِ؟ مگر اوڈنی چند چھ چھٹی پیٹھ۔" رتنی تژ دو

اسن کھنگالہٕ تہٕ دژایہٕ۔ پتہٕ اوٚنن بتہٕ سٮ۪ین۔ پتہٕ ترٲپنہٕ رجسٹری ہیتھ۔ دۄپہ نس

یتھ کرُم صأ مدد۔ پژأنی پاٹھی۔ سُریندرن وۄنُس درجواب "یہٕ پژأنی پاٹھی کیا

گو؟ ازٕ گیہٕ أزچ کتھ کرٕنی۔"

"اچھا تہٕ ہمسایس تہٕ گژھِ نا مدد کرُن؟" تمہٕ دِژ گنی یٹھ تہٕ ژھالہٕ تر

اپور چوکس منز۔ دۄتی أسس شانو پیٹھ بون وٕژھمژ۔ سُریندرس ہیٚژن وأنجہٕ

ڈبراے گژھنی۔ سُہ وۄتھ وارٕ وارٕ تھۄد تہٕ لوتہو پأر یو ژاو چوکس منز۔ بے خبری

منز ژھنُن رتنی یہٕ جمپر پیٹھ کنہٕ نی گردنہٕ مانہہ گرتھ۔ رتنی گیہٕ رۆزِتھ ہش۔ کلہٕ

پھیرنے نہٕ۔ سُریندرن وُچھ تس آسہٕ کنہٕ پھیڑ ووزلے مژ۔ پانس پیٹھ کھوٚتُس

سخ شرارت۔ پوٚت کھوریو پھیوٚر واپس۔ سخ پچھتوون مے گس اٹرکوٚر یہ تہٕ

پانس تأنی کونہٕ رۆدُم۔

رٕژی کھنڈی ژایہٕ رٕتنی اور تہٕ لبہٕ گن پھیرتھ ووٚدنی سُریندرس کوٚرُن

تھٲرکنی نالہٕ موٚت۔ پانس ستی اوٚنن تہٕ ڈیٹن بڈس پیٹھ دأرِتھ۔ پانہٕ پیٚیس

پیٹھ۔

سُریندر زن تہٕ ژوٚر کران اوس۔ سُہ اوس تھۄد ووتھنچہٕ کوشش کران

مگر رتنی تژ وونہٕ۔

لوتی وۄنہ نس۔

"مے چھے تھۄمژ بونہٕ برس ہأنکل۔"

"یہٕ برتھوٚ دِتھ۔ دارِ ....." سُریندرس پھیوٚر رٕوتے۔

رتنی گٔری دارِ بر بند۔ اِدٕ آو سُریندر مُژرنہٕ۔

☆

طلاقس گژھن ووٕنی ژور وٕری تصدیق سپدے ہیٔتس۔ وٕنی چندس گیہٕ ییے
وٕری زوٕ گٔرِ ہیٔتس۔

☆

سُریندر ناتھ تہٕ رتنی ہنٛزِ اتھ کتھِ ونِو لوٗ سٹوری کِنہٕ نہ یہٕ فأصل کرُن
چھُ مشکل تِکیاز پٔرتھ عشقہٕ فسانس چھِ آسان ترٛے کوٗنٛج۔ اتھ چھِ زٕ ے۔

☆☆☆